

UNIVERSITY OF EDUCATION-WINNEBA

ADI (1975) ANWONSJM NWOMA “MEWC BI KA” MU MPJNSJMPJNSJMU




MASTER OF PHILOSOPHY

2022

UNIVERSITY OF EDUCATION-WINNEBA

ADI (1975) ANWONSJM NWOMA “MEWC BI KA” MU MPJNSJMPJNSJMU

JANET ADOMA



**Mpensempeñenmu dwumadie a efiri Suapɔn yi ne fa a εhwε Akan-Nzema kasa ho
adesua so de kɔma “School of Graduate Studies”**

**Yei ne ahiadeɛ baako a εbɛma Suapɔn no ama me
Master of Philosophy
(Ghanaian Languages Twi)
εwɔ University of Education, Winneba.**

CGYEFOC, 2022

PAEMUKA

OSUANI PAEMUKA

Me, Janet Adoma, pae mu ka s[, saa dwumadie yi y[nhwehw[mu a me ara na meb]] mm]den y[e[. S[mede de[nkur]fo] a mabob] w]n din w] dwumadie yi mu no to nky[n a, de[aka nyinnaa y[m'ankasa me nsa ano adwuma. Obiara ny[[emu fa anaa mua bi s[]de rep[abodin w] baabiara.

Ns]aano:.....

{da:.....



}HW{FO} PAEMUKA

Mepae mu ka s[, mes[ee adaaye[mehw[[dwumadie yi so, tenetenee no maa no y[[nsiesie a [fata s_εdee Simpa Suap]n akwankyer[a w]fa so de tenetene "thesis" dwumadie no te[p[p[[p[.

Owura Lawrence Bosiawah (}hw[fo])

Ns]aano:.....

{da:.....

DINTOC


Meto dwumadie yi din ma m'awofoc, Owura Francis Gyasi ne Awuraa Paulina Pomaah,
me dc, Owura Collins Effah Poku, me mma, Nana Antwi Bosiako Effah, Oppong
Brempong Effah ne Aboraah Sika Effah.



ASEDA

Mede aseda a jnni kabea ma Awurade wc mpjnjmpjnsoc a cde me abjduru yi, nimdej ne nyansa wc no. Owura Lawrence Bosiwah, meda wo ase sj wobirii wo mogya ani, sirii pj hwjj dwumadie yi. Meserj Onyame sj, onhyira wo. Akyerjkyerjfoc nkaej a mohoaa me; Prof. Charles Owu-Ewie, Dr. Regina O. Caesar, Dr. Samuel Issah, Dr. Kwasi Adomako, Owura Nathaniel Ayiku, Onyame nhyira mo pii ne mo mmoa.

Mede aseda a jyj soronko koraa ma m'adwuma mu panin Owura Asare Kumi a cyj ckyerjkyerjni panin wc Nsawkaw State Senior High School, Nsawkaw. Nea mjtumi aka ne sj, Awurade nhyira na cmma wo nkwa tenten a ahocden wc mu.



Afei, meda me papa, Owura Francis Gyasi ne me maame Awuraa Paulina Pomaa ase pii. Meda me nuanom, Francisca Asantewaa, Derrick Berko, Kennedy Gyasi, Linda Nyantakyiwaa ne kaakyire Ebenezer Amankwaa ase pii. Mekae sjnea mekc sukuu a, mohwj makyiri kama. Awurade nyj mo akoma so adej nyinaa mma mo.

Meda me scfoc Joseph Appiah, scfoc Clement Quarshie, me Kristo mu ycnkoc, Owura Sampson Amo ne me ycnko Awuraa Ataa Amankwaa Twumasi ase. Awurade nhyira mo ne mo mpaebc ne modc.

Afei mede aseda ma ckyerjkyerjni panin a cwc Nkonaman Senior High School (NKOSEC), Owura Felix Nana Wadie, NKOSEC Asante Twi kyerjkyerjfoc, Owura Abisa Bediako Maxwell, Owura Amankwaa Sampson ne NKOSEC Asante Twi adesuafoc nyinaa. M'ani scc mo mmoa wc berj a na merepj nsjmmoano no. Maserj nimdej firi Awurade hc de ma

mo. Meda me dcfo pa Owura Collins Effah Poku ase pii wc n'aboterj, ne dc, mpaebc, atenetene ne nkuranhyj a cde maa me. Wotae m'akyi pii, esie ne kagya enni aseda.

Me mma, Nana Antwi- Bosiako Effah, Oppong Brempong Effah ne Aboraah Sika Effah, meda mo ase ne mo aboterj ne cdc.



EMU NSJM

Paemuka	iii
Dintoc	iv
Aseda	v
Emu Nsjm	vii
Animu Mmuabcsjm	xv
ETIRE A EDI KAN: DWUMADIE YI NNANIMU	1
1.0 Nnanimu	1
1.2 Chaw no Adida	4
1.3 Dwumadie yi Botaej	6
1.4 Dwumadie yi ho Nsjmmisa	6
1.5 Dwumadie yi ho Mfasoc	7
1.6 Beaj a Dwumadie yi Kcpem	8
1.7 Dwumadie yi ho Sintc	10
1.9 Cfa yi Mmoano	11
ETIRE A JTC SO MMIENU: DWUMADIE YI NSJSOC BI	
MPJNSJMPJNSJMU	12
2.0 Nnanimu	12
2.1 Ticri ahodoc a mede dii Dwuma	13
2.2 Dej Animdefoc Binom aka af a Kasadwini ho	17
2.2.1 Kasadwini so Mfasoc	22
2.2.2 Dej Animdefoc Binom aka af a Kasadwini Ahodoc ho	24
2.3 Animdefoc Binom Adwenekyerj wc Ano Kasadwini ho	25
2.3.1 Ano Kasadwini Ahodoc	27

2.3.2. Ano Kasadwini Su	28
2.3.3 Ano Kasadwini so mfasoc	30
2.4 Animdefoc Binom Adwenekyerj a jfa Atwerj Kasadwini ho	30
2.4.1 Animdefoc Binom Adwenkyerj a jfa Anwonsjm ho	32
2.4.2. Anwonsjm Ahodoc	35
2.4.3 Nnejma a jda adi wc Anwonsjm mu	35
2.4.4 Ckasafoc no Tebea	36
2.4.5 Jnne	36
2.4.6 Asjmpc Anaasj Asjntitire	36
2.5 Kasasuo Ahodoc binom a jwc Anwonsjm mu	37
2.5.1 Kasakoa	38
2.5.2 Asesjsjm/Ntotoho	39
2.5.3 Nnyinahcma	40
2.5.4 Mmrane	41
2.5.5 Ampj-mmuaej Asjmmisa	42
2.5.6 Ntimu	42
2.5.7 Jbj	43
2.5.8 Sj- nipa	43
2.5.9 Abirabcsjm	44
2.5.10 Anihanehane	44
2.6 Anwonsjm Su	45
2.7 Anwonsjm Mpjnsjmpjnsjmu	46
2.8 Anwonsjm so Mfasoc	48




2.9 Hwan ne Kwabena Adi?	49
2.10 Mewc Bi Ka Anwonsjm ho Asjm	51
2.11 Cfa yi Tcfabc	52
ETIRE JTC SO MMIJNSA: NHWEHWJMU DWUMADIE	
NO HO AKWANKYERJ	55
3.0 Nnianimu	55
3.1 Nhwehwjmu Dwumadie Kwan	55
3.2 Nhwehwjmu dwumadie a Jnnyina Nkontabuo so	55
3.2.1 Nhwehwjmu Dwumadie a Jnnyina Nkontabuo so ho Mfasoc	56
3.3 Nnipakuo a Nhwehwjmu Dwumadie yi fa wcn ho	57
3.3.1 Nnipakuo a mede wcn dii Dwumadie yi	58
3.3.2 Nnipa Pctee a wcnyaa Kyjfa wc Nhwehwjmu Dwumadie yi Mu	58
3.4 Nyiyimu	59
3.4.1 Anwonsjm Pctee a mede yjj Nhwehwjmu Dwumadie yi mu	60
3.5 Akwan a Chwehwjmufoc no faa so nyaa Nsjmmoano	60
3.6 Nsjmmisa	60
3.6.1 Nsjmmisa so Mfasoc	61
3.7 Nhwjej	62
3.8 Asante Twi akyerjkyerjfoc binom Adwentoatoa wc nsjmmisa a jfa mpjnsjmpjnsjmpjnsjmu no ho	63
3.9 Nsjmmoano Ahodoc	63
3.9.1 Nsjmmoano a cnya firi Nnipa Nkyjn	64
3.9.2 Nsjmmoano a jfiri Nwoma mu	64

3.9.3 Akwan ahodoc a chwehwjmufoc no faa so Boaa Nsjmmoano Ahodoc no ano de yjj Nyiyimu no	64
3.9.4 Mpjnsjmpjnsjmu a jfa Nsjmmoano no Nhyehyjej ho	65
3.10 Tcfabc	66
ETIRE A JTC SO NNAN: DWUMADIE YI MPJNSJMPJNSJMU	67
4.0 Nnianimu	67
4.1 Nsjntitire a ctwerjfoc no de reto dwa wc (Adi, 1975) Anwonsjm ahodoc no mu	68
4.1.1 Asjntitire a jda adi wc ‘Afe Ato Yjn’ mu	69
4.1.1.1 Nkwa sene Biribiara	70
4.1.1.2 Afenhyia de Nkabom ba	71
4.1.1.3 Afe so a na anigyej aba	71
4.1.1.4 Cdasani mfa aseda mma Cbcadej sj afe ato no	72
4.1.2 Asjntitire ctwerjfoc no de to dwa wc anwonsjm “Aseda” mu	72
4.1.2.1 Jsj nnipa sj wckyerj anisc	73
4.1.2.2 Boniayj nnyj	73
4.1.2.3 Anisckyerj yj nkuranhyj aduro	74
4.1.3 Asjntitire a cnwonfoc no de reto dwa wc “Jnyj ka nko ne Ohia” mu	74
4.1.3.1 Obiara ho nso no akwankorc	75
4.1.3.2 Nnipa nsj hwee	75
4.1.3.3 Obi dan obi	76
4.1.3.4 Obiara wc ne haw	76
4.1.4 Nsjntitire a anwonsjm “Asetena” de to dwa	77
4.1.4.1 Mmcdemmc bu musuo aba so	77

4.1.4.2 Cbra yj animia	78
4.1.4.3 Aniha mu nni mu nni biribi sj ohia	78
4.1.4.4 Onipa biara hia akokocduru wc asetena yi mu	79
4.1.5 Nsjntitire a anwonsjm “Yjaba na yjn Kcbeam”	79
4.1.5.1 Onipa biara nnim adekyeej mu nsjm	80
4.1.5.2 Adej biara a nipa reyj no, cnwene Ckyena	80
4.1.5.3 Ahyjasej nnyj den sj Awieej	81
4.1.5.4 Obiara de Owuo Ka	82
4.1.6 Asjntitire a anwonsjm “Aboa Opete” de to dwa	82
4.1.6.1 Obi nnim wo botaej a cnte wo ase	83
4.1.6.2 Ahwjiye yj	83
4.1.7 Asentitire a eda adi wɔ Anwonsem nsia no mu no ho Ntotoho	84
4.2 Kasasuo Ahodoo a eda adi wɔ Anwonsem ahodoc no mu	85
4.2.1 Kasasuo Ahodoo a eda adi wɔ “Afe Ato Yjn” mu ne Sedeɛ Cde dii Dwuma	85
4.2.1.1 Ntotohosjm	86
4.2.1.1.1 Mframa mu ayj nwunu	86
4.2.1.2 Nua atifi ayj torotoro	86
4.2.1.2 Jbj (Proverbs)	87
4.2.1.2.1 Afe biara ne emu nsjm	87
4.2.1.2.2 Kasakoa	87
4.2.1.2.3. Kentene wo ho (Kasakoa)	87
4.2.2 Kasasuo ahodoc ahodoc a jwc anwonsjm “Aseda” mu ne ne dwumadie	88
4.2.2.1 Ntimu	88

4.2.2.1.1 Aseda, Aseda, Aseda!	88
4.2.2.1.2 Na cdomfoc annu ne ho	89
4.2.2.2 Jbj	89
4.2.2.2.1 Fa saa da m'ase nyj dj	89
4.2.4 Kasasuo ahodoc a jwc anwonsjm “jnyj jka nko ne Ohia	90
4.2.4.1 Kasakoa	90
4.2.4.1.1 Osikani a ne ho mfa no	90
4.2.4.1.1.1 Ckcm akisa no	91
4.2.4.2 Sj- nipa	91
4.2.4.2.1 Na cyare agu no mponkyerj	91
4.2.5 Kasasuo ahodoc a jda adi wc anwonsjm “Asetena” ne ne dwumadie	92
4.2.5.1 Ntimu	92
4.2.5.1.1 Asetena yi yj ne Enti me nua	92
4.2.5.2 Kasakoa	93
4.2.5.2.1 Nea cmia n'ani ko no	93
4.2.5.2.2 Bc ntoa na si abrjkoto	93
4.2.6 Kasasuo a jda adi wc “Yjaba na yjn kcbeam” ne ne dwumadie	94
4.2.6.1 Ampj mmuaeji asjmmisa	94
4.2.6.1.1 Obi nim da a cwoo obi?	94
4.2.6.2 Jbj	95
4.2.6.2.1 Nkaej wc owuo akyi	95
4.2.7 Kasasuo ahodoc a jda adi wc “Aboa Opete” mu ne ne dwumadie	95
4.2.7.1 Nsjngorc	96

4.2.7.1.1 Huhuhuhu- nyj- hu	96
4.2.7.2 Ntimu	96
4.2.7.2.1 Mede me kwasea pj nyinkyj	97
4.2.7.2.1.2 Jbj	97
4.2.7.2.1.2.1 Kckcsakyi kasakyerj obonukyerefoc a cte no abjbuo mu	97
4.3 Anwonsjm ahodoc no nhyehyjej	98
4.3.1 Anwonsjm “Afe ato yjn” nhyehyjej	98
4.3.2 Anwonsjm “Aseda” nhyehyjej	99
4.3.3 Anwonsjm “Jnyj ka nko ne ohia” nhyehyjej	99
4.3.4 Asetena	100
4.3.5 Anwonsjm “Yjaba na yjn kcbeam” nhyehyjej	101
4.3.6 Anwonsjm “Aboa Opete” nhyehyjej	101
4.3.7 Twaka a jda adi wc anwonsjm no nyinaa nhyehyjej no mu	102
4.5 Tcfabc	102



ETIRE A JTC SO NUM: SJDEJ TICRI AHODOC DA ADI WC

DWUMADIE YI MU 103

5.0 Nnianimu	103
--------------	-----

5.1 Nhyehyjej Adwenem Ticri wc me dwmudie no mu	104
---	-----

5.2 Kasapa nnyinasoc (s.p.e.a.k.i.n.g) ne sjnea jda adi wc “anwonsjm” mu	107
--	-----

5.3 Tcfabc	114
------------	-----

ETIRE A JTC SO NSIA: MUABC, ADWENKYERJ NE AWIEEJ 115

6.0 Nnanim	115
------------	-----

6.1 Nhwehwjmu no Nyinaa Muabc	116
-------------------------------	-----

6. 2 Nea epue firii dwumadie no mu	118
------------------------------------	-----

6.3 Adwenkyerj	120
6.4 Dwumadie no nyinaa awieej	121
NWOMA AHODOC A MENYAA MMOA	122
NKEKAHO	126



ANIMU MMUABCSJM

Nhwehwjmu yi yjj mpjnsjmpjnsjmu jwc Kwabena Adi (1975) anwonsjm nwoma “MEWC BI KA” mu hwjj kasasuo ahodoc, nsjmpc atitire ne anwonsjm ahodoc no nhyehyej. Mede Hymes (1974) Kasapa Nnyinasoc (SPEAKING) Ticri ne Ferdinand de Saussure (1983) nhyehyej (Structuralism) Ticri dii dwuma de hwjj dej enti a ctwerjfoc no de nsjmfua ahodoc bi ne kasasuo ahodoc binom dii dwuma. Afei, jnam sj nwoma a merepjnsjmpjnsjm mu yi yj dej adesuafoc a wcwc ntoasoc sukuu resua enti no, mefaaa nsrahwj, nkcmmtwetwee ne atwerj kwan so paww nnipa aduasa num a wcn mu aduonu yj mmarima a wcn mu mmienu yj Asante Twi akyerjkyerjfoc na wcn mu edumum yj mmaa ne wcn twetwee nkcmmc gyee wcn nso mmoa. Saa nsrahwj dwumadie yi kcc so jwc Nkonaman Senior High School, Bono mantam. Nhwehwjmu no mu no, jbjdaa adi maa mehunuu sj, anwonsjm no nyinaa nhyehyej yj ntiantia. Yjhunuu sj nsjmpctitire bi te sj; “Onipa yj adej a, csj ayeyie”, “Nkwa sene biribiara”, “Obiara ho nnejma jnso no akwankc”, “Nipa wc baabi kc” ne dej jkeka ho. Saa ara nso na nhwehwjmu no mu mehunuu sj ctwerjfoc no de kasasuo ahodoc binom tete sj abjbuo, kasakoa, sj-nipa, abirabc, ntimu, nnyinahcma, ntotohosjm ne anihanehane dii dwuma. Cnwonfoc no de saa nnejma ahodoc yi nyinaa guu akwan mu wc merj a crenwono n’anwonsjm no sjnea jbjyj a jbjboa ama n’awono no ada nimdej soronko binom adi na ama nsjm ahodoc binom nso ayera ananafoc. Afei, dwumadie yi bjboa adesuafoc, akyerjkyerjfoc ne wcn a wcwc pj pa sj daakye bi wcbjyj nhwehwjmu afas kasadwini ho ama wcanya nimdej mapa afiri dwumadie yi mu de aboa wcn ankasa dej.




ETIRE A EDI KAN

DWUMADIE YI NNANIMU

1.0 Nnanimu

Saa cfa yi ne dwumadie yi nyinaa nnanimu. Jkyerj nhwehwjmu yi nnyinasoc a jkasa fa kasadwini ne jmu nkyekyjmu ho, berj ne beaej a Akanfoc ka anwonsjm. Bio, mede nhwehwjmu yi nyinaa farebae bjto dwa. Afei dwumadie yi botaej ahodoc ne jho nsjmmisa a mjgyina so adi dwumadie no nso, mede bjto dwa. Nsjmmisa ahodoc bi te sj; anwonsjm ahodoc no mu nsjntitire, kasasuo ahodoc a cnwonfoc no de dii dwuma jwc n'anwonsjm ahodoc no mu nso, cfa yi bjhwj. Afei mjhwj sjnea kasadwumfoc no si fa hyehyjj n'anwonsjm ahodoc no. Dwumadie yi ho mfasoc, jmu sintc, beaej a nhwehwjmu yi kcpem, dwumadie yi nkyekyemu tiawa ne cfa yi mmoano nso, mede bjto dwa.



1.1 Dwumadie yi Nnyinasoc

Akanfoc yj nnipakuo bi a wcnam kasa so di dwuma pii. Ne nyinaa ne sj wchunu wcn kasa no sj jyj agyapadej ne akodej kjsej. Wchunu ne sj kasa yj adej a jwc tumi pa ara. Yei nti no daa nyinaa no yjnya nnipa binom a wcakwadare wc kasa no mu nam so saasae nsjm sononko bi de da nnipa abrabc mu nsjm adi ma wchunu kwan a wcbjfa so abc wcn bra. Sj wcde kasa no saasae saa na wcnwene no saa a yjse kasadwini.


Kasadwini yj bcsrjmka ne kasa a yjahyj da anwono de asaasae mu a jda ankorjnkorj anaa cman bi suahunu, nnepa, amammerj, anyamesom ne wcn gyidie adi jwc berj bi mu

(Agyekum, 2011). Cnimdefoc yi ka sj kasadwini gu mu ahodoc. Weinom ne; ano ne atwerj akasadwini. Anansesjm, nsuij, nsaguo, ne nnwom ahodoc bi te sj nnwonkorc, abcfodwom, abagyegyedwom, bradwom ne nea jkeka ho nyinaa yj ano kasadwini ho nhwjsoc. Ano kasadwini mu no, yjde ano na jdi dwuma. Atwerj nso yj dej yjatwerj na jda adi wc nwoma mu. Wei jgu ahodoc mmijnsa a jnonom ne ahwjgorc anaa agodie, ayjsjm anaa atosjm anaa atwerjntoam ne anwonsjm. Atwerj kasadwini yj kasadwini a onipa bi ahyj da anwono de ne din ato so a jda ne beaej a ctintimm nwoma no nyinaa adi jwc mu (Agyekum, 2011).

Akanfoc nam wcn anwonsjm so kyerj wcn amammerj ne amannej. Saa nti wctumi ka anwonsjm wc mmrj ne mmeaj pii mu. Afahyj ase, abadintoc nhiamu ase, ayieyc ase ne mmeaj ahodoc a Akanfoc di nhiamu no, wctumi ka wcn anwonsjm. Jnj yi mpo dej, Akanfoc de wcn anwonsjm ka no aduru ascre dan mu. Anwonfoc no bi tumi nwono nsjm bi fa wiase Agyenkwa (Yesu Kristo) ho de bc no abodin ne mmrane ahodoc wc buronya mmerj a wcahyia na wcresom wc ascredan mu. Afei, Yesu amanehunu da (Easter) nso Akanfoc a wcyj Akristofoc tumi ka anwonsjm fa wcn Agyenkwa Yesu Kristo ho wc wcn nhiamu ase.

Nhwehwjmu yi mu no, nhwehwjmufo no bjgyina atwerj kasadwini fa a jyj anwonsjm no so na adi ne dwuma. Dwumadie no mu na ybjjhunu anwonsjm ahodoc no mu nsjntitire, kasasuo a jwc anwonsjm ahodoc no mu ne ckwan a kasadwumfoc no faa so hyehyjj anwonsjm ahodoc no.


Anwonsjm yj kasadwini a ne fa bi no, nnyj kasa traa bi kjkj, mmom jyj nyansa kasa a abobc apcapc a wcayeyere mu a jyj den sene kasadwini nkaej no nyinaa. Kane tete no, na anwonsjm nnyj na, na obi tumi ka ma jyj anika nanso jnnj yi yjntaa nhunu bi. Dej ama aba saa ne sj, nimdej ne osuahunu a jmu dc a yjde kyerkyerj mu no reyj akc fam. Obi bjtumi akwadare wc yjn daa daa kasa mu nanso jba kasa a yjde di dwuma wc kasadwini mu a, ebia na onni ho nimdej. Obi a onim anwonsjm rekasa a cmmfa nwadanwada, kasa no ho twa a nteasej wc mu, jmu yj duru, aba wc mu na afei nso jtc asom kama. Jnnj yi yjnnhunu no saa jnam anwonsjm kyerj ne ne sua a akc fam nti ama cbra pa ho nimdej akc fam pa ara. Nsjm binom te te sj; mmj, kasakoa, kasammrani a nka yjka fura ho ntoma no jnnj yjnnhunu no saa ama mu abohemmaa ahodoc no reyera. Obi rekasa a, cbobc nsjm ahodoc a anka jsj sj cfura ho ntoma no din pen pen pen a sjbe cnnwene ho koraa (Wiafe-Akerten, 2017).



Nhwehwjmu mpjnsjmpjnsjmu yi no, (Adi, 1975) anwonsjm nwoma a w'ato din “**Mewc Bi Ka**” mu na chwehwjmfoc no de redi dwuma. Anwonsjm ahodoc a jwc nwoma no mu no nyinaa yj aducson nnan (74 poems). Anwonsjm nwoma yi na adesuafoc a wcwc ntoasoc sukuu ahodoc mu a wcyj Akan (Asante Twi) no sua jwc wcn sukuu ahodoc mu sane de yj wcn nschwj konin no. Jwom sj afei na saa nwoma yi ntoasoc sukuu adesuafoc afiri asej resua dej, nanso, ne sua mu mpo no, pii no ara kyerj sj jyj wcn den jnkanka ne mpjnsjmpjnsjmu no. Sj yjde dej adesuafoc yi reka no mpo to nkyjn a, anwonsjm nwoma ahodoc a adesuafoc a wcawie ntoasoc sukuu asua ama atwa mu no, na wcnya chaw pa ara sj jba sj wcrempjnsjmpjnsjmu a. Yjhunuu saa mmcdemmc a jwc fam yi bi jwc Afe 2012 bjpem afe 2019 WASSCE a adesuafoc no twerjej no ho nsunsuanesoc a Chief Examiner de too dwa, ne fa a na jne kasadwini (anwonsjm) ho no mu. Hwj nsunsuanesoc ahodoc yi

bi wc nkeka'ho 8-13 hc. Nea jtej ne sj, Akan kasa (Asante Twi) a adesuafoc yi ka no daa daa wc wcn afie ne mmeaj ahodoc no dej, anka wcnni ho haw. Nanso sj jba anwonsjm mu mpjnsjmpjnsjmu a, na ayj Boakye bi din. Anwonsjm ayj sj, bese pa ne konyina ababan, wctase no cba nyanfoc. Anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu hia sjbe cbadwen ba, nea woakwadare wc Akan kasa mu ne nea cnim mpaninnsjm anaa amammerj ne amannej. Nokorj sj akyerkyerjfoc pii no ara de anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu no kwa wcn ho bi ara ansa na woanya mu nteasej. Saa nti na mede asi m'ani so sj mereyj mpjnsjmpjnsjmu kakra afa Akanfoc anwonsjm ahodoc yi bi ho sjdej jbjyj na jde nteasej mapa bjbrj asuafoc ne akyerkyerjfoc binom.

1.2 Chaw no Adida



Kasa yj adej a jsom bo ma Akanfoc na wcntoto n'ase. Jfiri sj, wcgye di sj, amammerj mu mpuntuo kjsej pa ara gyina wcn kasa so. Yei nti, wcfa akwan pa ahodoc bi te sj; amammerj ne amannej so de bc wcn kasa ho ban. Jwom sj Akanfoc nam wcn amammerj ne amannej so bc wcn kasa ho ban dej, nanso, amammerj ne amannej dodoc no ara na jrekc fam. Jnj nnjmaafoc kasa traa a sjbe tumi biara nni mu. Jnam saa so ama Wiafe-Akenten (2017) adi dwuma afa kasa a wcde di dwuma jwc radio ahodoc so no ho. Ckyerj sj, nnejma binom wc hc a jho hia jwc yjn abrabc mu a, yjreyj ayi yjn ani afiri so. Nnejma yi bi ne yjn amammerj ahodoc a yjretoto no agyeegyeemu ama jreyj akc fam a kasa di mu ntintimman. Ckcc so kaa sj, sj jduru berj bi a, 'yjfa sjbua kwan anaasj kwati kwan' so jde nsjm to dwa. Yei bjboa ama yjahunu ckwanpa a ybjfa so akasa ama kasa no ho aba nyam na ankcf a animguasej anberj yjn. Saa nsusuij a Wiafe-Akenten (2017) de ato dwa yi yj nokorj turodoo. Jfiri sj, kasa a jfiri onipa anum ba so na jma yjhunu nipa a cyj. Kasapa ma nipa anim ba nyam jwc

n'afjfoc anim, saa nti na jwc sj yjhunu ckwanpa a ybjfa so akasa daa ama yjn animuonyam ampepa.

Akanfoc amammerj ne ckwan a wcagye ato mu na wcfa so tena ase, bc wcn bra ma wcda nso sj nnipakuo jwc afoforc ntam (Kuffour, 2009). Akanfoc nam wcn amammerj so na wcwo wcn mma, to wcn din, goro wcn bra, gye awarej, kyea sane de kasa. Wcn amammerj no bi nso ne wcn nnwom ahodoc, ayiyc, ahensie, ahentuo, asjnnie, wcn afadej, gyidie ne wcn anyamesom.

Asetena ne cbra bjkc so tccteen a, jgyina ckasa so ne ckwanpa a yjfa so hyehyj de di dwuma jwc yjn daa daa asetena mu. Cdomankoma bcc adej no, abcdej kuo biara wc ckwan a wcfa so de kasa di wcn ho nkitaho. Cnwonfoc nam kasa so na chyehyj ne nsjm. Jfiri sj, kasa ayj kokuromoti a yjnnsane ne ho mmc pc jwc onipa adeyjj mu. Kasasuo ahodoc a jdi ahyjmfire jwc cnwomfoc anwonsjm mu na yjhwj so bc bra pa no nyinaa gyina ckasa so. Saa kwan yi so na akasadwumfoc ahodoc nam da wcn tirimpc adi wc wcn dwumadie ahodoc mu. Dwumadie yi mu mpjnsjmpjnsjm no fa (Adi, 1975) anwonsjm nwoma a wato din *Mewc Bi Ka* a jwc mu anwonsjm aduoson nan (74) na chwehwjmufo no de redi dwuma. Anwonsjm nwoma yi na adesuafoc a wcwc ntoasoc sukuu a wcsua Asante Twi de di dwuma sane de yj wcn nschwj konini no. Adesuafoc yi kyerj mu sj, anwonsjm sua yj adej a jyj den pa ara jnkanka ne mpjnsjmpjnsjmu no. Yei enti, jnam so mma wcntumi mmc mmcden wc wcn nschwj no mu (Chief Examiner's report for languages, 2012-2019). Dej jtej ne sj, daa daa kasa no dej wcbc wcn ho mmcden nanso wcnni kasadwini ho nimdej a wcde bjsane cnwonfoc nsjm a wabobc no apcapa ne dej wcafura ho ntoma no. Bio, anwonsjm nwoma pii na animdefoc binom apjnsjmpjnsjm mu nanso Adi (1975) anwonsjm nwoma "Mewc Bi

Ka” dej, obiara nyjj ho mpjnsjmpjnsjm mu nanso jnj yi, ntoasoc sukuu adesuafoc a wcsua Asante Twi resua. Akyerkyerjfoc binom se, anwonsjm kyerj yj den kakra ma wcn. Yei enti na mafa ato me ho so reyj *Mewc Bi Ka* mu mpjnsjmpjnsjmu na jnam so aboa adesuafoc, akyerkyerjfoc ama wcanya nteasej a jyj merj kakra. Mpjnsjmpjnsjmu no gyina anwonsjm ahodoc no mu nsjntitire, kasasuo ahodoc ne afei, ckwan a cnwonfoc no faa so hyehyjj n'anwonsjm ahodoc no.

1.3 Dwumadie yi Botaej

Mpanin se, “obi nyj n’adej kwa”. “Na yjpj a ybjjhunu nti na yjkyekyere boa”. Ne saa nti, nhwehwjmu yi botaej ne sj jbjhwj apjnsjmpjnsjm Adi (1975) anwonsjm nwoma **Mewc Bi Ka mu**. Mjgyina saa anwonsjm nwoma yi so m’ahwj botaej ahodoc mmijnsa. Nea edidi soc yi ne botaej ahodoc no;

- i. Nsjntitire ahodoc a jda adi wc Adi (1975) anwonsjm ahodoc no binom mu.
- ii. Kasasuo ahodoc a jdi akotene pa ara wc Adi (1975) anwonsjm ahodoc no binom mu.
- iii. Sjnea Adi (1975) asi afa ahyehyj anwonsjm ahodoc no binom.

1.4 Dwumadie yi ho Nsjmmisa

Sjdej jbjyj ama botaej nti a nhwehwjmu a jrekc so yi bjwie pjyj nti no, nhwehwjmu yi bjbisa nsjmmisa nan yi;


1. Nsjntitire ahodoc bjn na jda adi wc Adi (1975) anwonsjm ahodoc no binom mu?
2. Kasasuo ahodoc bjn na jdi akotene pa ara wc Adi (1975) anwonsjm ahodoc no binom mu?

3. Sjn na Adi (1975) asi afa ahyehyj anwonsjm ahodoc no binom?

1.5 Dwumadie yi ho Mfasoc

Cbra akwantuo yi mu no, sj woreyj biribi na sj wonim mfasoc a wobjnya a, jhyj wo nkuran ma wotumi yj kcsi awieej. Dwumadie yi ho mfasoc bi ne sj;

Jbjboa adesuafua a wcresua anwonsjm wc Asante Twi mu, nkorabata a jyj ATWERJ kasadwini wc ntoasoc sukuu ahodoc no mu na aboa ama woanya cpj pa de asua anwonsjm ahodoc no, atumi apjnsjmpjnsjmu ahunu nsjntitire ahodoc a ctwerjfoc no da no adi wc anwonsjm ahodoc no mu, kasasuo ahodoc a edi akotene wc anwonsjm ahodoc no mu ne ckwan ahodoc a kasadwumfoc no faa so hyehyjj anwonsjm ahodoc no.



Afei nso, anwonsjm yj tete anomsjm kasadwini a nnipa pii ne titire ne Akanfoc ani gye ho pa ara jnam amammerj ne sjdej ne nhyehyjj tej nti. Menim sj nimdej a jbjfiri dwumadie yi mu aba no bjboa adesuafoc ama wcatumi de asua adej wc berj a wcredi kasasuo ho dwumadie bi.

Bio, dwumadie yi bjboa akyerjkyerjfoc a wckyerj anwonsjm ama wcanya nimdej de akyerj adesuafoc no nso adej sjdej jbjyj a jbjboa wcn ama woanya nimdej pii aka nea wcnim dada wc anwonsjm ho no.

Afei, adesuafoc no mu pii nam anwonsjmsua so nya wcn nsa ano nnwuma daakye bi. Jfiri sj, jnj yi nnipa pii afa anwonsjm ka no sj wcn adwuma a wcyj didi ho. Wcka no mmeaej ahodoc bi te sj; ayie ase, afahyj ase, abadintoc dwumadie binom ase, ne mpo ascre dan mu. Na wcnam saa yj so renya sika hwj wcn ho ne wcn abusuafoc.

Nhwehwjmu yi bjboa afoforc a wcwc cpjpa sj wcbjyj mpjnsjmpjnsjmu afa anwonsjm ho ama wcnnya chaw biara. Jfiri sj dwumadie yi bjboa ama wcanya nimdej jkc anim wc anwonsjm mu de awie wcn dwumadie no.

Adesuafoc nam dwumadie yi so bjsua Akanfoc amammerj, tete kasa ne adomankomasjm a aba atwam. Na jnam saa yj so ama adesuafoc yi anya abrabc mu susudua de abc wcn bra.

Anwonsjm ahodoc yi ma Akan adesuafoc hunu wiase abcdej ahodoc no mu pii ne wcn suban ahodoc a wcde nam. Adesuafoc yi nam anwonsjm mu nsjm yi bi so hunu mmoa bitemsj; ananse, cpjtj, akyekyedej, apatuprj, akrantej, kurotwiamansa, ntutummj, ckyereben ne nkaej no pii su. Jnnyj mmoa nko ara, wcde sua nnejma ahodoc bi din; sj ebia okuani, obonini, cbcfoc, awisiaa, agyanka ne okunafoc.

Mpanimfoc bu bj bi sj, “Yjduru amanfo so a, na yjakaе yaanom”. Ne saa nti mpjn pii no, Akanfoc ka anwonsjm de kaekae nananom a wckc wcn nsumankyire. Akanfoc wc gyidie bi sj, jnam anwonsjm ka so ma awufoc ba efie ne yjn bjdi mfenhyia nna ahodoc binom.


Ne korakora no, nea mjtumi aka ne sj, anwonsjm dwumadie yi de adesua, anigyej, cdc ne nkabom bjbrj akyerjkyerjfoc, adesuafoc ne akenkanfoc.

1.6 Beaj a Dwumadie yi Kcpem

Dwumadie yi kasa fa nsjntitire, kasasuo ahodoc ne akwan ahodoc a cnwonfoc no faa so hyehyjj n'anwonsjm ahodoc no ho. Megyina dwumadie yi so bjpjnsjmpjnsjm anwonsjm

ahodoc nsia (6) binom a jwc Adi (1975) anwonsjm nwoma “**Mewc Bi Ka**” mu. Saa anwonsjm nsia yi ne; “afe ato yjn, aseda, jnyj ka nko ne ohia, asetena, yjaba na yjn kcbeam ne aboa Opete”. Jwom sj anwonsjm ahodoc a merehwj apjnsjmpjnsjmu no wootwerj no Akuapem kasa mu, nanso, chwehwjmufo no de Asante kasa na jbjpjnsjmpjnsjm jfiri sj, Asante kasa na woakwadare mu.

Anka mjpj sj mekc cnwonfoc pctee a cnwonoo anwonsjm ahodoc yi hc ne no akctwetwe nkcmmc afa anwonsjm ahodoc no ho, nanso cdomankoma wuo abjfa no kc nsejdo. Jno nti, menam nkcmmtwetwee ne Asante Twi akyerjkyerjfoc binom kakra a wcn ani afirie so ama wcaboa akyerj me kasa binom a jkyere adwene ase. Afei, me ne adesuafoc binom nso bjtwtewe nkcmmc agye wcn adwene ahwj wcn nteasej wc anwonsjm ahodoc no ho.



Anka nhwehwjmu yi bjtumi ahwj anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu no aboro nsia (6), nanso merj nni m'afa nti, nsia pj na dwumadie yi bjhwj apjnsjmpjnsjmu.

Afei, jfa kwan a mjfa so ayj dwumadie yi ho nhwehwjmu no, anka jhia ma sj anka cnwonfoc bi gyina m'anim na anka creka anwonsjm ahodoc no na anka meretie mu nsjm, nanso sikasjm ne mmerj a eni m'afa nti no, menam nkcmmtwetwe kwan so bjhunu nsjntitire ne kasasuo ahodoc no bi afiri mpanimfoc ne animdefoc binom a wcwc nimdej wc anwonsjm mu no nkyjn. Bio, mjhwj sjdej cnwonfoc no hyehyjj n'anwonsjm ahodoc no. Afei, me ne asuafoc a binom a wcsua nwoma yi wc ntoasoc sukuu mu bjtwtewe nkcmmc agye wcn nso adwene afa anwonsjm ahodoc no ho.

Ne korakora no, jnam sj jyj merj sj mjnya anwonsjm a wcatwerj no anwonsjm nwoma no bi mu nti no, mjtwerj anwonsjm ahodoc no nyinaa afiri Adi (1975) anwonsjm nwoma no mu.

1.7 Dwumadie yi ho Sintc

Cbra akwantuo yi yj nkyewakyewa. Ne saa nti, biribi ara a onipa pj sj cyj no, ctumi hyia haw ahoroc pii. Nanso, sj woyj nsiyj wc nea woreyj ho a, woduru wo botaej ho. Jne sj, jnyj anwonsjm ahodoc ne kasasuo nyinaa a jwc “Mewc bi ka” mu na dwumadie yi bjtumi ahwj. Anwonsjm no dccso nanso jberj nti meyii anwonsjm no bi na mede yjj mpjnsjmpjnsjmu yi.



Bio, Akan kasasuo no dccso nso jnyj ne nyinaa na nhwehwjmu no aka ho asjm.


Akan kasakuo no nyinaa wc anwonsjm, nanso, dwumadie yi ntumi nhwj no nyinaa gye Akuapem dej yi nko ara.

Merewie no, anwonsjm no mu nsjm no, na anka jwc sj metie wc berj a cnwonfoc no reka anwonsjm ahodoc no (primary data), nanso Baamowuo abjfa no nti meyii anwonsjm no nyinaa firii nwoma baako mu (Secondary data). Afei, mentumi nyj nhwehwjmu yi wc Akan kasa nkorabata a aka no gye Asante Twi dej nko, nanso anwonsjm ahodoc no dej, jwc Akuapem Twi kasa mu.

1.8 Dwumadie yi Nkyekyjmu Tiawa

Dwumadie yi wc nkyekyjmu nsia a etire jdi kan no hwj dwumadie yi nnianimu, nnyinasoc, chaw no adiyie, botaej, jho nsjmmisa a mjgyina so adi dwumadie yi ne dwumadie yi ho mfasoc. Afei etire jdi kan no sane hwj dwumadie yi beaj a jkcpem, dwumadie yi ho sintc, nhwehwjmu yi ho nkyekyjmu tiawa ne cfa yi nyinaa mmoano.

Etire a jtc so mmienu no hwj dej animdefoc binom ayj afa nhwehwjmu yi nsjsoc binom ho. wcn adwenkyerj ahodoc na menam so de me nso me tirimpc ato dwa. Bio, etire a jtc so mmijnsa ne jnan no hwj dwumadie no ho akwankyerj ne mpjnsjmpjnsjmu no ankasa.



Etire num no mu na chwehwjmufoc no kyerj sjdej nhyeheyjej ticri da adi wc dwumadie yi mu. Cfa jwie dwumadie no nyinaa ne etire nsia. Jwc etire nsia mu no, jha na nhwehwjmu no nyinaa mmoano wc. Afei, etire nsia mu na chwehwjmufoc no de n'adwenekyerj ne nsusuij ahodoc bjto dwa.

1.9 Cfa yi Mmoano

Mpanimfoc se, “Sj wo werj firi wokurom hene abjn a, woyerwa wc adwabc ase”. Saa nti, Akanfoc ntoto wcn amammerj ne amannej ase koraa. Wcnam wcn amammerj so ma nkyirimma nso hunu wcn nkyi. Amammerj binom a Akanfoc ntoto asej no bi ne wcn anwonsjm. Anwonsjm yj kasadwini a Akanfoc ato wcn bo ase ahyehyj no kamakama sjnea jbjtc aso mu. Wcnam anwonsjm mu nsjntitire, kasasuo ne sjnea cnwonfoc no de kasasuo

no di dwuma ne sjdej cnwonfoc no faa so hyehyjj anwonsjm ahodoc no nyinaa ka bom twa
abrabc ho mfonin kyerj yjn.



2.0 Nnanimu

Sjdej m'adi kan aka no, anwonsjm yj kasadwini fa bi a agye din wc Akanman mu ne Abibirem aman nyinaa mu. Yei nti, kasa ne amammerj mu abenfoc ne nwomatwerjfoc pii na wcadi dwuma ahodoc pii afa anwonsjm ho wc Akan kasa ne borcfo kasa nyinaa mu. Saa nwoma yi dodoc no ara na merehwj mu na aboa ama m'anya nimdej pii de adi dwumadie yi.

Saa cfa yi ara mu na m'aka nea animdefoc binom aka afa kasadwini ho. Mjgyina saa cfa yi so de adwenemsjm ahodoc a jbjboa nhwehwjmu yi nso, mjpa ho ntoma kakra na etire

num mu no, mjma jmu nkyerjmu yie. M'akyerj nea enti jhia sj mede bjdi dwuma jwc nhwehwjmu yi mu.

Nenkamfua no, mjgyina animdefoc yi adwenkyerj ahodoc a jfa dwumadie yi ho na me nso m'ada me tirimpc a jfa dwumadie yi ho no adi. Cnwonfoc no ne anwonsjm nwoma no nso mjka ho asjm jwc cfa yi mu. Jnam sj nea w'ayj biribi pa na yjsua no nti no, menam animdefoc yi dwumadie ahodoc a jyj nhwehwjmu yi nsjsoc bi no so bjnya mmoa pii ama botaej nti a mereyj nhwehwjmu yi awie pjyj.

2.1 Ticri ahodoc a mede dii Dwuma

Jwc nhwehwjmu dwumadie yi mu no, chwehwjmfoc no gyinaa ticri ahodoc mmieno so na cyjj mpjnsjmpjnsjmu ahodoc no. Ticri ahodoc no ne Nhyehyjej Adwenem Ticri (Structuralism theory) ne Kasapa Ticri. (SPEAKING theory).

Dej edi kan, Nhyehyjej Adwenem Ticri:

Nhyehyjej adwenemsjm yj nhyeheyjej a sohyiclogyi ne antorcpclcgifoc de adi dwuma jwc nnipa asetena mu na jkasa fa wcn amammerjsjm ahodoc nso ho. Ferdinand de Saussure a cfiri Franse a jwc Europa na cde saa nhyeheyjej ticri yi baej. Ferdinand de Saussure yj lingwest a ne dwumadie ahodoc nyinnaa gyina asetena mu kasadwini so pa ara. Saussure hunuij sj, nnipa asetena mu nsjm gyina nkitahodie so. Na sj nnipa nso bjumi adi nkitaho a, na jgyina kasa so. (De Saussure, 1983).

Sohyiclogyi nso gye to mu sj, asetena amammerjsjm ahodoc no nyinnaa gyina nhyeheyjej ne nteasej so. Ferdinand dwumadie mu no, cma yjhunu sj kasa a nnipa de di dwuma nam

nhyehyjej kwan so a, sj yjyi firi mu a, jmu nteasej no bbyera koraa. Animdefoc a wcyg Fernand ticri yi to mu nam akwan ahodoc pii so adanedane mu de adi wcn dwuma. Michael Faucant, Umberto Eco, Levi Strauss (Ward, 2005). Saa ticri yi na me nso mawae ho kakra bi adane mu de redi me dwumadie yi. Jfiri sj, saa nhyehyjej yi kcwie nnejma a jwc anwonsjm mu te sj nsjmfua, ckasasin ne ckasamu nhyehyjej. Bio, sjdej cnwonfoc no da ne nsjmpc adi, si fa de kasasuo ahodoc no dii dwuma no nyinaa, yjntumi nyi no totwene. Mereka akosi sj, mpjnsjmpjnsjmu dwumadie a meredie yi, mjgyina nhyehyjej ticri yi so na m'adi me dwuma yi na mahwj sjnea cnwonfoc hyehyjj anwonsjm ahodoc no mu biara. Mjgyina nhyehyjej ticri yi so mahwj anwonsjm ahodoc no mu nsjntitire, kasasuo ahodoc a jda adi wc anwonsjm ahodoc no mu. Nyj weinom nko ara, megyina nhyehyjej ticri no so mjhwj anwonsjm ahodoc no mu ckasamu nhyehyjj ahodoc a jwc anwonsjm ahodoc no mu nsensaneej ahodoc nyinaa mu. Wei bjboa ama nimdej ne nteasej mapa ada adi pefee wc mpjnsjmpjnsjmu yi etire a jtc so nnan no mu yie.

Bio, ticri a mede dii dwumadie yi mu baako ne Kasapa ticri a Dell Hymes na cyj kcfabae.

Hymes (1974: 54) kyerj sj, cksa nnipadcm yj nkurcfoc anaa nnipakuo bi a wckyj kasa ho mmara bi wc berj a wcrekasa. Ckyerj sj kasapa nyinasoc nkorabata no gyina atwerjdej a jwc asjmfua “**SPEAKING**” mu so. Cksa (Speaking) Ticri hwehwj sj cksafoc bjhwj kasapa nnyinasoc nkorabata no nso sjnea ne nsjm no bewie pjyj na adi mu wc atiefoc asom ama asi chaw a anka jbjba no kwan. Kasa (Speaking) Ticri no mpaapaemu no gyina nkorabata nsjntitire yi so (Hymes, 1974). Yei nam so ma Hymes (1974) gyinaa atwerjdej ahodoc a jwc asjmfua “**SPEAKING**” **so** de kyerjj dej jtej ne ne dwumadie wc kasa mu.

S. Yei gyina hc ma **Berj/ beaej (Setting/Scene)**. Yei kyerj berj ne beaej a ckasafoc anaa cnwomfoc no gyina. Jwc sj chwj beaej anaa berj titire a cgyina rekasa no anaa resaesae ne nsjm no. Jtumi yj asjnnibe, badwam, ahemfie, ascredan mu, awaregyej ase, abadintoc ase, ayie ase anaa baabiara a nnipadcm bi ahyia. Saa ara nso na jbjhia sj kasadwumfoc no bjhwj beaej a cgyina no ansa na cde saa kasadwini anaa nsjm a cbjsaasae no aba abcntene. Yei boa ma no hunu nsjm ahodoc a cbjsaasae de anwono n'anwonsjm no.

P. Yei gyina hc ma **Nnipa / atiefoc (Participants)**. Yei kyerj nnipa a atwa ahyia beaej a ckasafoc no gyina. Jtumi yj ckasafoc no anaa wcn a wcne wcn redi nkitaho no. Jwc sj ckasafoc no hwj atiefoc no, dwumadie a wedi ne nkutahodie a jda cne atiefoc no ntam. Atiefoc tumi yj ascremma, asukuufoc, bjhwjadefoc, cmanfoc ne wcn a wckeke ho. Yei boa ma cyjfoc no fa nsjm a chwj a jyj ma atiefoc no. Nsjmfua bi wc hc a jmfata sj epue wc anwonsjm no mu ma mmcfra te bi na jhia sj cbjfura no ntoma a na woahwj nsjmfua cde bjdi dwuma wc n'anwonsjm no mu. Sj jkcba no sj crekc dwaman so ama obiara nso atie bi a, jno nso boa no ma chu kasasuo ne nsjmfua cde bjdi dwuma.

E, Yei gyina hc ma **Botaej (ends / theme)**. Ckasafoc no botaej a cgyina so rekasa anaa dekodej a jda n'akoma so a cde reto dwa akyerj atiefoc no. Jbjhia sj ckasadwumfoc biara bjhwehwj ne botaej nti a cde saa abasjm no reto dwa ne sjnea agorc no bjkc akcwiewie bere a jjpue abcntene no.

A Yei nso gyina hc ma **Kasa no nhyehyej ne ne su (act and sequence)**. Yei kyerj kasa mmara no nhyehyej: jyj mfitiasej, mfimfini ne awieej. Yei bjboa ama wcahunu kwan a wcbjfa so ahyehyj n'anwonsjm no ama awie mudie.

K. Yei nso gyina hc ma **Tebea/Jnne/yjbea (key/mood/ tone)**. Yei kyerj tebea anaa yjbea a ckasafoc no wc mu. Anigyej, awerjhoc ne abufuo. Jnne a Ckasafoc no ne atiefoc

redi dwuma. Ahiyie ne anibere (teasing vrs seriousness), anibere ne atweetwee (seriousness vrs sacastic), nokwaredie ne atweetwee (sincere vrs sacastic), aycnkoyj ne ahea (friendly vrs hostility) (Hymes, 1974:57-58). Sjnea ynjim sj tebea a obi wc mu no tumi ma cda suban bi adi no, saa ara nso na sj cne obi wc nsjnnsjm a cbjtumi agyina so akeka nsjm bi wc Akanfoc anwonsjm no mu a jbjtumi de amanenya aba jnam sjnea anwonsjm nhyeheyjej tej nti. Jno nti jwc sj ckasafoc no hwj yeinom nyinaa ansa na cde n'anwonsjm no apue abcntene so.

I, Yei nso kyerj adeyjdej a jdi mu akotene (instrumentality). Kwan a kasa no fa so tc dwa. Sj jyj kasa, atwerj ne nsjnkyerjnne.

N. Yei gyina hc ma ckasa mmara ne nhyeheyjej a jwc ckasa ho, nkyerjkyerjmu ne kasa nteasej (norms). Ebehia sj ckasafoc no de cpc kasa bi bjbata ne nsjm no ho. Sj *ebia “mepa wo kyjw”*. Sj jkcba sj asjmfua bi repue anwonsjm bi mu na sj ani yj nyane anaa jho nte a, jwc sj cnwonmfoc no hwj de cpc kasa anaa ckç kasa no ho anwan hwj kwan a cbjfa so de asjm no ato dwa.

G gyina ma badwam kasa nkyekyjmu (genre). Anomsjm *kasadwini nkcorabata no dwumadie*. Ckasafoc no hwj amammerj ne ckasa no atetesjm a jfa kasadwini nkcorabata bi te sj jbj, kasakoa, anansesjm, abisaa, amoma ne dej jkeka ho.

Jnam sj atwerj ne ano kasadwini ahodoc no yj kasa dwumadie na jfa nnipa abrabc ho na jboa ma afoforo nam so tumi sesa wcn su nti no, na jho bjchia sj mjgyina Hymes (1974) kasapa nnyinasoc Ticri yi so de ayj nsjm ne kasa ahodoc a jbepue wc anwonsjm ahodoc a mede bjdi dwuma no mu wc cfa nan no mu. Menam kasapa nyinasoc (SPEAKING) yi so ama me nso manya tieri a jbjboa dwumadie yi. Saa ticri yi ne PEA ticri a jyj “P.E.A. a jwc SPEAKING ticri mu. Sjnea makyerj mu dada no, “P.E.A.” a jwc “SPEAKING” mu no na

jkasa fa nsjmmmisa ahodoc a jfa dwumadie yi ho. Mekyerj, menam PEA ticri yi so mjhwj kasasuo, nsjntitire ne anwonsjm ahodoc no nhyejj. Jfiri sj, wei ne nsjmmisa ahodoc a chwehwjmufoc no repj ano nyiano.


2.2 Dej Animdefoc Binom aka afa Kasadwini ho

Agyekum (2011) se, kasadwini yj bcsrjmka kasa a yjahyj da anwono de asaasae mu a jda ankorjnkorj anaa cman bi suahunu, nnepa, amammerj, anyamesom ne wcn gyidie adi wc berj bi mu. Afei, yjhunu sj, kasadwini yj abrabc anaasj asetena ne adwenemsjm a yjde kasa. Yjtumi de yjn ano yj kasadwini anaasj mpo atwerj kwan so. Kasadwini a yjde yjn ano ka no yj **anomsjm kasadwini, jna dej yjde atwerj ka no nso yj atwerj kasadwini.** Kasadwini yj atwerj a jkasa fa nnipakuo bi a wcka kasa baako ho.

Krampah (1997) ma yjhunu sj, kasadwini yj nsjm ahodoc bi a nipa bi ahyj da de n'adwene ahyehyj a jda n'adwene, gyidie, n'akoma mu nsjm ne dej cdwene fa abcdej ne wiase abrabc ho adi. Ckc so kyerj mu sj, kasadwini yj nkyerjkyerjmu a nipa de ma nnejma binom a cnnya nteasej wc ho. Cse kasadwini fa bi nso kasa fa honam ne sunsum mu wiase ho, amammerj ne amannej a nnipa bjtoej a cntumi nhunu n'ahyjasej no ho. Mene saa animdefoc yi yj adwene paa jfiri sj nkyerjsej ahodoc yi reyj akcyj sj yjn ankasa yjn man Ghana cmanpanini a cdi kan, Csagyefo Kwame Nkruma ho abakcsjm, n'awoc, ne mmcfrase de kcsi sj cbjyjj cmanpanin a cdi kan wc cman Ghana mu. Sj woesua saa abakcsjm yi a, na jyj w'adwene sj anansesjm bi na woretie nanso nokorj jwc mu ne sj, jyj nsjm turodoo a nnadaa biara nni mu.

Agyekum (2011) ne Krampah (1997) nyinaa gye to mu sj, kasadwini yj bcsrjmka. Dej animdefoc yi aka yi nyinaa yj nokorj a jtc asom dej, nanso, mafa mu dej, me ne wcn nyj adwene nkcsi awieej. Sjn enti ne sj, jnnyj daa na kasadwini yj bcsrjmka. Jtc da bi a, onipa bjtumi de cno ankasa n'abrabc mu nsjm anwono anwonsjm anaasj mpo, onipa bi bjtumi ahwj n'abusua mu ne nnejma bi a asi atwam so na w'anwono nsjm bi afa ho. Sj jba saa a, na kasadwini nyj bcsrjmka nko ara bio, na mom, asisjm ankasa.

Kasadwini yj abrabc mu nsjm a jsi da biara. Jmfa ho sj wawo obi na onnya nkasaej, nso na kasadwini ka ne ho. Bio, atwerj nwoma nyinaa a atwerjfoc ahodoc no atwerj no yj dej jka biribi pctee fa nnipakuo bi nkitahodie, gyidie ne wcn fapem ho. Sj kasadwini biara mu nteasej bjda adi yie a, na jgyina ne mpctam a jfiri baej (Angmor, 2001).




Nkyerjmu ahodoc a cnimdefoc yi akyerj yi, akyingyej biara nni mu. Jfiri sj, kasadwini gyina nnipa abrabc so, na jnam so ma yjhunu nnipa abrabc mu yie ne nnejma a atwa yjn ho ahyia. Kasadwumfoc gyina nsjm ne nnejma a atwa yjn ho ahyia so na cnwono ne nsjm. Afei, nsjm a kasadwumfoc nwono no boa pagya n'anim ma yjhunu ne ntetej, dej cfiri ne dej crekc. Bio, kasadwumfoc nsjm a cnwono no ma yjhunu nnipa ahodoc a cne wcn di kasobom.

Kasadwini yj adwinijj bi a jfa abrabc mu nnejma ho a jgyina ayjsjm ne cyjkyerj so na jda ne ho adi. Afei, jda atenka bi adi na jsane nso kyerjkyerj nsusuij mu. Sj yjhwj nkyerjmu ahodoc a Agyekum (2013) de ato dwa afa kasadwini ho yi a, jyj nokorj turodoo. Jfiri sj, sj

obi pj sj chunu nnipakuo bi abrabc, wcn su ne sjnea wcn asetena mu nsjm tej a, na jho bjbia sj chwehwj saa nnipakuo no kasadwini mu yie. Yei bjboa ama onii no adwene mu nnyj no ntata.

Okpewho (1992) nso ma yjhunu sj, kasadwini yj adwinijj a jfa yjn nsusuij anaasj yjn atenka ho sj jbia (abasjm, agodie ne anwonsjm ahodoc ho), jnyj atwerj a jyj nokwasjm bi te sj, dawubc krataa amannebc, abakcsjm a wcde agya, na mmom atwerj yi yj dej jfrjfrj nnipa. Ckc so kyerj mu sj, Chinua Achebe nwoma a ctwerjej ne Okor p'Bitek's nnwom dej yjtumi gye tom sj jyj kasadwini, mmom, E. J. Algoa abakcsjm a jkasa fa Niger Delta a jyj nsjnnahc no dej jnyj kasadwini.


The logo of the University of Education, Winneba, features a circular emblem. Inside the circle is a stylized sunburst or flame design at the top, followed by a central floral or geometric motif. Below this is a banner with the text "UNIVERSITY OF EDUCATION". At the bottom of the circle, the words "WINNEBA" and "Ghana" are visible.
Kasadwini nnyj adej bi a yjmfa yjn ani nhunu a yjfrj no abrabc na mmom 'jyj dej jfa abrabc ho' (Mayhead, 1965). Asjm a Mayhead aka yi ma yjhunu sj nnipa abrabc mu nkanyan gyina kasadwini so. Jfiri sj, kasadwini boa ma nnipa te nnejma bi a jsisi wc yjn abrabc mu te te sj, ahokyerj, ohia, yarej, nname, abenedie, ntckwa nkentenkete, abambuo ne nea jkeka ho no ase yie.

Yei nti, kasadwini ayj sj ahwehwj a sj yjhwj mu a, yjhunu nea akc so wc abrabc yi mu no nyinnaa. Jboa ma yjtumi nya sisodua pa de bc yjn bra na jnam so ma yjyj nsakraej baabi a jfata na ama yjanya mpuntuo wc cbra asetena mu daa daa nyinnaa.

Kennedy (1987) ne Chapman (1992) jwc Agyekum (2013) mu no kyerj sj, kasadwini yj adwinnijj a jkanyan yjn atenka. Dej animdefoc yi aka yi ma yjhunu pefee sj, kasadwini twa abrabc ho mfonin kyerj nnipa na jnam so ma yjnya osuahunu de bc yjn bra. Kasadwini nnyj

adej bi a ahunta wc adwene mu a yjnhunu na mmom jyj biribi a jda adi pefee prjko pj wc abrabc mu. Saa abrabc no yj nnejma ahodoc a jsisi wc yjn daa daa asetena mu a jkanyan yjn atenka ma yjtu anamcn a jsj fata mputuo.

Kasadwumfoc retase nsjm de adi ne dwuma a, mpjn pii no, jyj a chwj cno ankasa n'abrabc mu nsjm so na watase ho nsjm anwono. Sjnea obra asi afa ne no adi asie, sj jyj sika anaasj ahonya, nhyira anaasj nname, cdc anaa mpo sj ctan so? Sj wofa ne kasadwiniij a, na wohunu. Azazu ne Geraldo (2004) ma yjhu sj, kasadwini yj asjmdj a jmu nyansa no ne nokorj gyina brane. Nea Azazu ne Geraldo ada no adi yi kyerj sj, kasadwini yj nyansa kasa a emu dc. Mefoa nea Azazu ne Geraldo (2004) reka yi so jfiri sj, sj kasadwumfoc refa nsjm de adi dwuma a, nnyj nsjm biara kjkj na cfa mmom, nsjm a esisi so na nimdej ne nyansa wc mu na cde hyehyj sjnea jbjyj a n'asjm no bjtc asom yie.




Akasadwumfoc bc mmcden tase wcn nsjm hyehyj no yie sjnea jbjyj a , wcn nsjm ahodoc a wcanwono no bjjyj dj na atc asom ama adesua foc ne akenkanfoc anya emu aba de abc wcn bra.

Animdefoc dodoc no ara pjj sj wckyerj kasadwini ase nanso wcn ano antumi annyj baako wc wcnkyerjasej no mu. Jmu dodoc no kyerj sj, kasadwini yj biribi a yjatwerj a jkyerj cman tjlfone nwoma, aduane noa nwoma ne ckwan so nwoma. Ckyerj sj, n'abceej firi Latin littera a asej ne sj krataa twerj, jno nti na kasadwini ne nhini no kyerj atwerj bi no. Ckc so ka sj, akenkanfoc nam wcn kasadwini mu nimdej mapa no so na jkyerj sj atwerj bi yj kasadwini anaasj jnnyj bi (Bressler, 1994). Nanso ne nyinnaa mu no, kasadwini nkyerjmu

no gyina wcn ara wcnpjnsjmpjnsjmu no so. Wcn a wcadi kan ayj kasadwini ho adwuma no ma yjhunu no kann sj, atwerj bi tumi kura su bi a jma yjhunu sj jyj kasadwini. Sa su a yreka yi bi ne kasasuo ahodoc bi te sj, ntimu, mmj, ntotoho, sj-nipa, abodin ne mmrane, asesjsjm, anihanehane, kasamrani ne nea jkeka ho.

Oduro (2019), nso se, kasadwini yj abrabc ne adwenemsjm anaa tirimsjm a yjde yjn ano ka anaasj yjtwerj. Dej animdefoc yi aka nyinaa yj turodoo a akyinnyej biara nni mu. Jfiri sj, nsjm a kasadwumfoc aka biara yj dej jda adi wc abrabc mu na jtwa mfonin kyerj akenkafoc ne atiefoc wc wcn aniso ne adwenemu. Sj yjhwj mfonin a jba anisoc wc berj a yjakenkan kasadwini bi a, dej yjhunu ne sj, abrabc mu nnejma ahodoc a jsisi no ara na yjhunu. Na yei boa kanyan yjn atenka twe yjn adwene ba yjn ho so. Jma yjhunu anaa yjte abrabc ase yie na ynam so yj nsiesie baabi a jhia na jfata.




Kasadwini yj atwerj bi a jma kasadwumfoc kwan ma csusu biribi ho twerj no sj asjnnokorj. Jyj soronko firi krataa twerj ahodoc no ho. Ne nyinaa ne sj, ctwerjfoc no ara wc ho kwan sj cfa etire asjm, na chwj nnejma a atwa ne ho ahyia ne wiase mu nsjm ahodoc ho nwono ne nsjm (Annan, 2017).

Nkyerjmu a cnimdefoc yi ama no, me ne no yj adwene pa ara. Jfiri sj, ansana kasadwumfoc bi bjhyehyj ne nsjm ama ada adi no, na w'adi kan adwene, asusu ho. Kasadwumfoc dwumadie mu no, cyj nnejma soronko bi a jma n'atwerj da nso firi atwerj a aka no mu. Saa nnejma ahodoc yi bi ne, Agorcmma, Berj ne Beaej, Nhyehyjej, Asjntitire anaa Nsjmpc. Saa nnejma yi na kasadwumfoc gyina so de yj ne kasadwini ma akenkanfoc ne atiefoc.

2.2.1 Kasadwini so Mfasoc

Agyekum (2011) mu no, cma yjhunu kasadwini so mfasoc sj jyj kasa fa jda abcdej mu nyansapj, wcn su ne wcn ban ne wcn nneycej adi. Jha yi, crekyerj sjnea nnipa nam kasadwini so hunu nnejma a atwa yjn ho ahyia bi te sj, nnipa, mmoa, nnua, mmepe nea jkeka ho nyinaa tej. Jnam saa su a jwc kasadwini ho nti, yjtumi de kasadwini baako di dwuma wc berj a yjde berj, botaej, beaej ne wcn a atwa yjn hc ahyia reyj adwuma. Sj yjfa jbj baako te sj ebia, “**Woke awarej a, bisa**” sei wc awarej, adwumahwehwj, worekcpj baabi atena, anaa worekctc asaase foforc ase. Ckyerj sj, nteasej ne nkyerjasej a yjde bjma jbj yi gyina baabi a yjde redi dwuma, ne dwuma korc a yjde redie.




Krampah (1997) nso de pii so ma yjhunu kasadwini so mfasoc ahodoc no bi. Cse, mpaninsjm anaa atetesjm a wcka de kyerj mmcfra no ma wchunu wcn nananom brj ne akukruhweasej a wcdijj ansa na wcregye cman no asi hc de agya nkyirimma.

Dej Krampah akyerj yi ma yjhunu sane te asej sj, sj yjabjto biribi pa bi wc yjn man mu a, na jyj adikanfo binom na jberee wcn mogya ani de pre too yjn hc. Saa enti, jboa hyj yjn den, hyj yjn nkuran ma yjn nso yjhwj so yie a yjntoto asej. Yjtie tete amammerj ne amannej ahodoc bi te sj, nnwomtoc, anwonsjm, anansesjm, bragorc ne nea jkeka ho no a, ne nyinaa yj mmcdenmmc a yjn tete adikanfoc no bcej na wcde nyaa ne nyinaa de gyaa nkyirimma nso. Saa nti yjnam saa amammerj ahodoc yi mu nsjm binom so hunu cbra mu te asej yie. Agyeman (n.d.) kyerj sj, mfasoc wc adwuma pctee a obiara yj so. Akanfoc wc mfasodej pii wc nea wcyj mu. Wcn nneyjej, suahunu ne adomankomasjm ahodoc binom te sj,

nnwomtoc, asa, anansesjm, ayan, mmjbuo ne wcn nnwuma ahodoc mu no, wcnya mfasoc a jsom bo pa ara. Saa mfasodej ahodoc yi boa ma cman tu mpcn.

Yjnam kasadwini so tenetene amanycfoc ne nhemfo. Kyerj sj, sj amanycfoc ne nhemfo de cman bi nam akwan bcne bi so a jmfra a, kasadwumfoc nam kasadwini so bc wcn akutia ma wcgyae saa nneyjej bcne no yj nea jfata. Agyemang hyj mu kena sj, kasadwini boa amanyc pa. Me ne no yj adwene jfiri sj, sj yjhwj yjn ankasa yjn nnwomtoni Asebu Amanfi a, ne nnwwom ahodoc a ctoo no bjyj mfie aduonunum atwam no nyinaa yj dej na cde repem amanycfoc akutia jfa akwan bcne a cdwene sj na amanycfoc yi de cman yi refa so saa berj no. Nanso, kasadwini ahodoc a cnwonoo no nyinaa no, obiara antumi amfa ne nsa ansi ne bo sj cbjyj no biribi saa berj no.




Ctoa so sj, jyj mmatetej nnyinasodej. Ampa ara jfiri sj, merj a mpanimfoc reto nnwom, jrebubu mmj, reto anansesjm ahodoc no, na mmcfra nso jrefa jmu afotusjm. Agyemang (n.d.) ti mu bio ma yjhunu sj, kasadwini ma yjte abrabc ase. Sj jfa abrabc nea yjyj ne nea yjmpj nyinaa ho. Jpagya yjn gyidie ne nyamesom ma yjhunu baabi a yjfiri ne baabi a yjrekc. Ne nyinaa ne sj, mpjn pii no, sj agorcba bi kc ahohiahia mu wc kasadwini bi mu a, nea yjhunu ne sj, awieej no cfiri saa ahohiahia no mu sj chwj toto n'akwan yie.

Kasadwini boa da abakcsjm adi. Sj yjka sj kasadwini da abakcsjm adi a, na jyj nokorj turodoo a akyingyej biara nni mu. jfiri sj, yjwc abakcsjm pii a aba abjsene kc a nnj nnjjmaafoc anhunu anaa mpo sj, jsijj no, na wcnni hc. Nanso, jnam kasadwini so nti, jnj yi, wcate saa abakcsjm yi nyinaa asua anya jmu aba. Sj yjhwj Asante Mampcnhene a cdi kan Nana Boahen Anantuo a, yjakenkan nwoma ahunu ckwan a owuu owu yaaya wc berj

Asante ne Denkyira kckoo wc Feyiase. Jwcm sj saa berj no, na nnj nnjjmaafoc yi mu biara nni hc, nanso, jnam sj kasadwumfoc bi atwerj agu krataa mu nti, wcn nsoanya mu kyjfa. Kasadwini bue kwan ma yjte atetesjm ne adomankomasjm. Jma yjsua amammerj ne amannej de bc yjn bra ma nnipa gye yjn nimdej ne yjn nsjm to mu sjnea yjtej. Yei boa ma yjn nso yjnya anigyej sj yjyj cman mma pa.

Mpanimfoc se, “cbra yj bc na”. Saa nti, adasaman agye ato mu sj jyj den priko pj. Nea atwa yjn ho ahyia wc abrabc yi mu ma yjgye to mu sj cbra jyj den. Nnejma binom te sj, ohia, yarej, ctanhunu, nhwammcdie ne nea jkeka ho nyinaa na kasadwumfoc twa ho mfonin kakra de kyerj akenkanfoc.



Kasadwumfoc dwumadie mu no, cnam agorcmma so, mmerj ne mmeaej ne nsjmpc ahodoc cda no adi so na cma yjhunu abrabc mu nsjm. Sei nti na Angmor (2001), Agyekum (2011), Krampah (1997) ne atwerjfoc pii a aka no kyerj mu sj, kasadwini yj abrabc a, na jnnyj hwee sj, nea jkc so wc abrabc mu na wctwa ho nfonini de kyerj yjn. Mayhead (1965) yj nnyinasoc ma yjn sj, kasadwumfoc nam ne suahunu, gyidie ne nimdej so na de kasa twa abrabc mu mfonini kyerj akenkanfoc. Kasadwini so wc mfasoc pii ma cdasani biara ne saa nti, yjmfa akomapa nsc yjkasadwini mu yie na aboa yjn anamctuo nyinaa mu.

2.2.2 Dej Animdefoc Binom aka afa Kasadwini Ahodoc ho

Krampah (1997) ma yjhunu sj, kasadwini wc afaafa akjsej mmien. Yeinom ne nea wcntwerjej ne nea wcatwerj. Cse, nea wcntwerjej no wcfrj no Ano kasadwini, jna nea wcatwerj no nso wcfrj no Atwerj Kasadwini. Cma yjhunu sj, Ano kasadwini ne nea jdii

kan baej ansana Atwerj kasadwini reba. Ne nyinaa ne sj, tete merj no mu a na sukuu nnya maa wiase yi mu maa nnipa nsuaae akenkan ne atwerj no, na ano na wcde yj kasadwini de to hc.

Agyekum (2011) nso se, kasadwini yj adej a yjde yjn ano ka anaasj yjtwerj. Cse, nea yjde yjn ano ka no wcfrij no Anomsjm kasadwini, jna nea wctwerj no nso wcfrij no Atwerj kasadwini. Sj yjhwj nkyerjmu ahodoc mmien a animdefoc yi de ato dwa yi a, jda adi pefee sj kasadwini ahodoc no yj nea yjtwerj ne nea yjka.

2.3 Animdefoc Binom Adwenekyerj wc Ano Kasadwini ho

Agyekum (2011) de to dwa sj Ano ne jmu nneycej nyinaa gyina dej cmanfoc de abrabc mu asetena rehwehwj de abc wcn bra wc saa berj no mu. Yei nti na daa nyinaa jtaa sesa no. Nnejma binom te sj wcn gyidie, nnwuma, mmoadoma ne Cdomankoma agyapadej ne bcberj, Onyame ne asunsum nkaej no ho. Jda wcn asetena mu nnejma ahodoc no nso adi. Csane ma yjhunu sj, Ano kasadwini nyj dej yjatwerj ato hc na mmom Akanfoc nam anomsjm so nko ara na jda no adi. Ckyerj mu sj, esiane sj yjntwerj nti, jhia sj wchyeheyj no akwan ahodoc bi so na aboa wcn ama wcatumi akaakae no ntjm. Ne nkyerjmu no rekci awieej no, cmaa yjhunu sj dej jboa yjn ma yjumi de emu nsjm sie ne akaakaej.

Ano kasadwini yj efieboboc a nnipa a wcwc mu no dccso. Anansesjm, mpaninsjm, nnwom ahodoc, abakcsjm anaa atetesjm ne saa mma yi. Bio, wiase mu nsjm, cman gyidisjm (adomankomasjm), sunsum wiase mu nsjm ne cman akomamudej ne da biara nsjm. Sj yjde weinom to nkyjn a, kwan a ckyerjma nam so de nkonta ne ntwene de ne nsjm to dwa ma

chene ne ne manfoc no nyinaa yj kasadwini. Amoma, nsjnkjerjnnesjm a jbi ne nnejma ne ahonini a wcasensene a jsisi akyeampoma so, adwini a wcde agu ntoma mu ne nea jwowc patia so nso yj ano kasadwini. Afei, ano kasadwini kuo baako ne abjn kasa a wcde kasa kyerj chene. Mmjn ahodoc yi ne mmjntia, mmjnsuo, odurugya ne atjntbjn ahodoc. Ckwan a nnipa fa so yj nnwuma, nantej, kasa ne adidie mu nyinaa yj ano kasadwini ne fa bi. Nkaej a aka ne wura mu nsjnkjerjnneej, ahemfo afadej ne nipa biara ahofadej ahodoc. Saa nnejma a jpue wc ano kasadwini mu no nyinaa kasa kyerj nipa. Ano kasadwini mu nsjm bi na wcadane no atwerj kasadwini no (Krampah, 1997).

Finnegan (2012) se, Abibifoc wc ano ne atwerj kasadwini nanso dej agye din pa ara ne ano kasadwini. Ckyerj sj, berj biara no ano kasadwini gyina cyjfoc no so. Cno na cde nsjm no to dwa berj pctee bi mu. Afei nso, cyjfoc no sesa ne nsjm no mu ma jne dej atiefoc no rehwehwj no hyia ma jyj fj. Ctoa so ka sj, ano kasadwini yj adej bi a yjde yjn ano na jda no adi de kyerj afoforc. Nnwom a nnwomkorc akuo toc, nsaabcdej a wckyerj no dwam ne asa a nnipa binom sa nyinaa no yj anomjsjm kasadwini ho nhwjsoc.

Prempeh (2012) nso ma yjhunu sj, ano kasadwini yj nsjm bi a yjde yjn ano ka na yjda no adi de akyerj atiefoc. Csi so sj, ne fa kjsej no ara yj abjbuo, kasakoa, nsaguo, anansesjm ne Akanfoc nnwom ahodoc bi te sj bradwom, nnwomkorc ne adowa a wcde gyegye wcn ani. Nkyerjmu ahodoc a animdefoc yi ama afa ano kasadwini ho ma yjhunu sj, jyj awuagyamma. Sjnti ne sj, ne su ne jmu nneyjj nyinaa firi awoc ntoatoasoc mu kcsi awoc ntoatoasoc mu. Jka yjn ho aberj nyinaa a yjntumi nyi no ayipamu wc abrabc yi mu. Jhia pa ara sj yjbjsc mu yie na yjntoto no agyeegyeemu na aboa ama yjn abrabc pa ne cman nkankc.

2.3.1 Ano Kasadwini Ahodoc

Ano kasadwini mmae no bi ne nsuij, anansesjm, jbj, abisaa ne aborcmme, adwumayj mu nnwom, cko nnwom, ayan, amoma, apaej anaa nsaguo, mmcfra agorc ahodoc, mmcfra agorc nnwom ne Akanfoc nnwom. Saa weinom mu biara kura anomsjm su ahodoc bi te sj, nnwenwuotirim, cyjfoc ne ctiefoc. Sj woyi weinom to nkyjn a, jsane kura kasasuo ahodoc bi te sj; jbj, kasakoa, nnyinahcma, ntimu, ne dej jkeka ho (Agyekum, 2011).

Prempeh (2012) ma yjte asej sj, ano kasadwini fa kjsej no ara yj abjbuo, kasakoa, anansesjm ne nsaguo. Bradwom, nnwonkor, abcfordwom, ne Adowadwom a Akanfoc de gyegye wcn ani no nyinaa yj kasadwini. Me ne Prempeh yj adwene wc n'adwenkyerj yi mu jfiri sj, saa nnejma a cbobcc soc no nyinaa hia sj obi de n'ano na jyj na atiefoc nso atumi atie bi. Atiefoc retie nyinaa no, na wcrefa mu aba de abc wcn bra ama asi wcn yie.


Sj yjhwj Agyekum ne Prempeh nkyerjmu ahodoc no a, yjhunu sj ano kasadwini ahodoc no bi ne anansesjm, amoma, nsuij, ayan, abisaa, nsaguo anaa apaej, jbj, ne aborcmme. Saa kasadwini adodoc yi nyinaa yj dej yjde yjn ano yj.

Ano kasadwini yj kasa ahodoc a yjka, yfbe, nnwom a yjasae ne cyjkyerj a ano yj den na jda su anaa nsusuij adi (Okpewho, 1992). Asjm a Okpewho aka ma yjhunu kasadwini sj, jyj nsjm a jwc obi akoma mu na creda no adie akyerj adasaman. Sjnea yjnim dada no, jtc

da bi a, obi tumi nam nnwomtoc ne anansesjm bi so de da n'atenka adi ma afoforc nso hunu n'atenka no bi.

Annan (2017) se, adomankomasjm, abisaa, aborcmme, tete nnwom ahodoc, anansesjm, nsuij, ne amoma nyinaa yj anomsjm kasadwini.

Agyekum (2011), Annan (2017), Okpewho (1992) ne Prempeh (2012) nyinaa nkyerjsej wc anomsjm kasadwini mu no, jreyj ayj sj, wcn nyinaa ka asjnkorc no ara. Kyerj sj wcda asjmkorc adi.




2.3.2. Ano Kasadwini Su

Ano kasadwini yj nnipakuo bi asetena mu nsjm ne nnejma ahodoc a atwa wcn ho ahyia wc abrabc mu. Abrabc mu nnejma no bi fa wcn gyedie, Nyamesom, mpaninsjm, ne wcn amammerj ho. Adej biara a jwc wiase yi mu wc ne su a jma ada jnso firi afoforc ho. Saa nti, ano kasadwini nso wc su ahodoc a jma jda nso firi atwerj kasadwini ho.

Agyekum (2011) ma yjhunu su ahodoc no bi sj; Ano kasadwini yj cyjkjerj ne bjhwjadefoc. Ckyerj sj jwc cyjfoc ne atiefoc. Afei nso, jyj nsaej a cnwomfoc tase ne nsjm danedane mu nwono no kama ma jtc aso mu. Agyekum sane ma yjhunu sj, ano kasadwini yj nwenguwotirim nti berj biara nnipa kaakae. Csi so sj jyj amansan agyapadej nti mprj pii no mpanimfoc a wcwc cman mu taa gye tom sj jyj wcn dea. Jwc kasasuo ne nhyeheyjej a

kasasuo no gyina hc ma mfoninyj ahodoc ne ckwan a wcfa so yiyi nsjmfua de di wcn dwuma. Esiane sj jyj ctekakyerj nti emu nsjm tumi danedane.

Oduro (2019) ma yjte asej sj, ano kasadwini nni berj pctee a jbaej nanso jyj amansan agyapadej, jfiri awoc ntoatoasoc so kcsi awoc ntoatoasoc so. Cse, jwc cyjfoc a cno na cda nneyjj biara jwc mu no adi. Jwc atiefoc te sj ebia wc anansesjm mu no, yjwc atiefoc a wcn nso tie ctofoc no berj a creto anansesjm no. Jwc ano kasadwini mu no, yjsua nsjm ahodoc no gu yjn tiri mu. Anansesjm, kasakoa ne mmj nyinaa yj nnejma a yjkyere gu yjn tiri mu sjnea jbhyj a ybjtumi ne afoforc akyj. Jwc nhyeheyjej, sj ebia, anansesjm mu no yjwc mfitiasej, mfimfini ne awieej.



Okpewho (1992) nso kyerj sj, ano kasadwini no sj yjtwerj mpo a jda so yj anomsjm jmfa nsesaej biara mmaa mu. Ne nyinaa ne sj, ctwerjfoc no adwene pa ara ne sj, nnipa pii no ara bjhunu akenkan. Me ne no yj adwene pa ara jfiri sj, ano kasadwini mu no, nea yjhunu ne sj jda so kura n'atetesjm, ne duruyj jmfa ho ne nea atwerj kasadwini bjtrj akcduru biara.

Nea Krampah (1997), Prempeh (2009), Agyekum (2011), ne Finnegan (2012) aka no nyinaa no, me ne wcn yj adwene jfiri sj ano kasadwini ka onipa abrabc ho firi awoej. Sj cdasani bjhunu ne nifa anaasj ne benkum a, ne fa kjsej no ara gyina ano kasadwini so. Afei nso, jnam sj jyj awuagyamma nti no, yjnnim onipa pctee a cde baaej. Na yjnnim dej cde baaej dej a, jnej na jmerj nso a jbaej no, yjnntumi nkyerj. Nanso ne nyinaa mu no, ano kasadwini nkorabata ahodoc boa adasa ma wchunu abrabc pa. Saa nti adasa kura mu a yjnntumi nnyae mu da. Abjtim sj aboboano boc.

2.3.3 Ano Kasadwini so mfasoc

Adcdcdej pii na jwc ano kasadwini ho a jboa onipa ma n'abrabc timtim yie. Sj yjhwj wcn a wcto adowa nnwom na wcsane sa adowa a, jnam sj jnj yi ebinom de ayj wcn nnwuma nti no, wcnya biribi de gu wcn bctc mu de bi hwj wcn ho ne wcn abusua. Afei, jnam sj daa ne daa nyinaa cmanfoc asc mu na wcyi no adi kyerj nti no, jboa ma jtena hc daa a jnwu, na yjnam so sua yjn amammerj ne amannej.

2.4 Animdefoc Binom Adwenekyerj a jfa Atwerj Kasadwini ho


Agyekum (2013) se, atwerj kasadwini yj dej wcatwerj agu krataa mu. Jwc wura, jda beaj a wctintimm nwoma no adi. Jnam saa nti no, obiara ntumi mfa ne nsa nsi ne bo nka sj jyj ne dea gye ctwerjfoc no nko ara. Sj jkcba sj obi foforc ka sj ne dea a, jnej na korcnobc na onii no rebc na jkcfa mansotwe bjto cdedej no ne ckrcmfoc no ntam. Obi nso ntumi nyi atwerj no bi mfiri mu anaasj jmfa bi nka ho wc merj a ctwerjfoc no nnim ho hwee.

Annan (2017) nso ma yjhunu sj atwerj kasadwini yj adej a wcatwerj agu nwoma mu na wcde nsjmfua anwono no kamakama. Annan toa so ma yjhunu sj atwerj kasadwini yj dej obi de n'adwene asusu anaa mpo sj asjm pa ara asi pjn na w'atwerj. Cse, jtumi yj atwerj ntoam, ahwjjorc ne anwomsjm. Atwerj kasadwini gu akjsej ahodoc mmienu. Weinom ne nea jyj bcsrjmka ne dej jyj asjm pa ara. Sj yjhwj bcsrjmka no a, jno ne nea ctwerjfoc no ankasa atena ase de n'adwene susu nsjm bi na ctwerj abasjm fa ho. Sj jba asisjm atwerj

kasadwini no nso a, jyj nokwasjm a asi pijn na ctwerjfoc bi ahwj so atwerj abasjm. Jtumi yj nipa bi, nnipakuo anaa abusua bi daa daa asetena mu nsjm a jyj nokwasjm na ctwerjfoc no de da n'adwenmpc anaa n'atirimpc adi.

Azasu ne Geraldo (2004) kyerj mu sj: Atwerj kasadwini yj nsjm bi a wcahyehyj anaa wcatwerj agu nwoma mu a nnipa tumi kenkan. Wcse, atwerj kasadwini abosej firi nwomasua ahyjasej. Jwc berj wctwerj ne ctwerjfoc pctee a ctwerjej. Atwerj kasadwini fa abcdej, Onyankopcn, nnipa asetena, csoro ne asaase ho.

Krampah (1997) nso se, atwerj kasadwini yj kasadwini a ankorjnakorj ahyj da atwerj. Atwerj kasadwini na jdi ano kasadwini akyi. Jyj abjjfo a ne mma nnccso sj ano kasadwini. Ne mma yj mmijnsa. Wcn ne anwonsjm, ayjsjm ne ahwjgorc.



Me ne animdefoc yi yj adwene wc nkyerjmu ahodoc a wcde ama atwerj kasadwini yi. Jfiri sj, yjahunu sj atwerj kasadwini ka nnipa ho na jtumi kyerj nsjm ahodoc binom a asi wc abrabc bi mu pijn anaa mpo sj bcsrjmkasjm bi. Jwc wura, saa nti onipa bi ntumi mfa nyj ne dea wc berj a cnsrjj cdedej no kwan. Obi ntumi mfa bi nka ho anaa nyi bi nso mfiri mu.

Annan (2017), Krampah (1997) ne Azasu ne Geraldo (2004) nsjm a wcn nyinaa akyerj no kcsi so sj; atwerj kasadwini gu ahodoc mmijnsa a jnonom ne atwerjtoamu, ahwjgorc ne anwonsjm a jwc wura na obi foforc ntumi mfa ne nsa nsi ne bo sj ne dea gye owura no nko ara.

2.4.1 Animdefoc Binom Adwenkyerj a jfa Anwonsjm ho

Agyekum (2013) se anwonsjm yj nsjm bi a jda kasa mu suahunu bi adi. Wcahyehyj nsjmfua no wc ckwan bi so a jnam nkyerjasej ne nnyegyeej so da atenka adi. Jnte sj susutwerj anaasj abasjm. Wcakyekyj mu kc afa ahodoc na cfa biara nso wc nsensaneej. Jnte sj kasadwini ahodoc no a jwc ckasamu anaa kasapjn no.

Agyekum (2011) ma yjhunu sj anwonsjm yj kasasuo bi a wcahyehyj no ckwan sononko so a obi de kyerj n'adwene wc asetena mu nsjm ne nnocma a atwa yjn ho ahyia tete sj, Onyankopcn, abosom ne sunsum ahodoc, owuo, ne abcdej nkaej ho. Mpanin se “Nea ani ahu anaa aso ate na yjdi ho adansej”. Yei nti cnwonfoc nam nsjm bi a asi pijn ne nsjm ahodoc bi a wcate wc abrabc yi mu so na cnwono ne nsjm ma jyj fj sane yj akcnc.


Asjmfua anwonsjm firi Hela asjmfua “**Poiema**” a jkyerj “**yj biribi**” ne “**Poieo**” a jno nso kyerj sj “**yj biribi foforç**”. Saa nsjmfua mmienu yi nyinaa kyerj sj obi reyj adwuma bi na jsom bo. Afei anwonsjm “jyj afidie bi a yjde nsjmfua na ahyehyj” (Osei, 2013).

Anwonsjm bi wc hc a yjde tontom onipa, anaa kamfo adepa bi a obi ayj. Ebi nso wc hc a yjde bc akutia tia asetena mu nnebcne bi te sj pjsjmenkomenya, anifa ne nkcnkcnsa. Jsane boa ma yjhunu osuahunu a cmanfoc bi wc, tumii a wcwc wc kasa a wcka so ne sjdej wcn adwene mu si dc fa (Osei, 2013).

Nketia (1978) nso nam anwonsjm so nwonoo amoma a abrafoc de moma ahemfo. Cma yjhunu sj, amoma kura kasasuo ahodoc bi a wcde moma kyerj chene tumi ne ne mmanniyyj.

Nea Osei (2013) ne Nketia (1978) aka yi, akyinnyej biara nni ho. jfiri sj, wctumi de anwonsjm tontom nnipa bi te te sj ahemfo, amanycfoc ne mpo aban adwumayjfoc binom nnwuma pa a wcayj.

Anwonsjm yj nsjm bi a cnwonfoc ato ne boa se ahyehyj anaa anwono no fjjfjama no ayj dj a jbc asetena anaa abrabc mu nsjm bi tcfa (Oduro, 2015). Cse, jyj adwinnij bi a yjde nsjmfua anwono no akuakuo a jyi tirimpc nsjm bi adi na jsane kanyan yjn atenka. Ne nyinaa ne sj, anwonsjm boa yjn ma yjte cbra yi ase wc asetena yi mu. Sj asetena yj papa o, sj jyj bcne o, yjnam anwonsjm so kyekyere yjn werj ma yjnya abotcyam. Afei nso, anwonsjm ma yjn atenka sononko bi a atwerj kasadwini ahodoc no nni bi. Na jnam yei so kanyan yjn atenka kjse ma cbra nkankc.




Boone (1994) ma yjhunu sj, anwonsjm yj ckwan a yjfa so de kasa di dwuma. Ckc so ka sj, cnwonfoc de n'adwene ne n'atenka na jda saa dwuma no adi. Cse, berj a creyj saa no, cde jnne ne dwom na jsi ne nsjm no so dua. Nyj yei nko, ctoa so sj, anwonsjm yj kasa bi a jboro kasa ankasa.

Nkyerjmu ahodoc a animdefoc yi de ama yi da adi pefee sj, cnwonfoc hwj nnejma atwa ne ho ahyia na cnam so nwono ne nsjm. Afei, mpjn pii no, cnwonfoc no gyina n'atenka ne n'adwene mu nsjm so na cnwono nsjm fa abrabc yi mu nsjm a atwa ne ho ahyia so. Kasasuo ahodoc a cnwonfoc de di dwuma wc n'anwonsjm mu no boa ma nteasej mapa ba anwonsjm no mu. Yei boa ma jtwa abrabc mu mfonin ma atiefoc ne akenkanfoc tumi de wcn atenka hyj mu ma jboa suban pa ne asetena pa.

Anwonsjm nyj kasa bi kjkj. Jyj kasa nkekabom a wcnwono no fffjjfj a jda atenka a jmu yj duru ne adwene mu nsusuij adi. Animdefoc yi adwenkyerj wc anwonsjm ho no da adi ma yjhunu sj, nokorj, anwonsjm mu nsjm no, wcahyehyj no sj nea cnwonfoc bi nwono ne kente.

Obi ka “anwonsjm” a, jkyerj ne ho ase prjko. Cse, jyj nsjm a obi ahyj da atena ase anwono ama ne nyinaa asae soc a sj wote sj obi rekenkan anaa wo ara worekenkan a, jyj w’asom dj. Ne tiawa twa mu ara ne sj, anwonsjm hyehyjbea ne dwom a yjtoc nyinaa yj fua (Gyekye-Aboagye, 1992). Dej cnimdefoc yi reka yi, jyj asjm nokorj turodoo. Jfiri sj, sj kasadwumfoc rehyehyj ne nsjm a, cfa merj dwene nsjm no ho jkc akyiri ansa na cde adi ne dwuma na aboa ama nsjm a csaasaee no adi mu na asane awie pjyj wc atiefoc ne akenkanfoc asom.



Nketia (1975) kyerj sj, anwonsjm te sj nwom, agorc, nsuij, na jbi nso rekewiewie amoma na jyj mfonin nso. Nketia nkyerjmu yi ma yjhunu sj anwonsjm da adwene mu mfoninyj adi ma atiefoc ne akenkanfoc. Afei, anwonsjm boa twa yjn daa daa asetena ho mfonin kyerj yjn ma yjnam so nya afutuo sane tumi hyj yjn ho den merj a abambuo aba.

Darkwa (1973) nso ma yjte asej sj, anwonsjm yj nyansa-kasa a wcahyehyj no fffjjfj, djdjjdj a wckan anaasj wcka de kyerj ctwerjfoc adwene jwc biribi ho. Wctumi de kamfo, wctumi de ka anigyesjm, anaa awerjhosjm. Wctumi nso hyehyj anansesjm anaa abasjm bi yj no frenkyemmm djdjjdj jwc anwonsjm kwan so. Ne korakora no, cse, wctumi hyehyj anwonsjm yi bi jwc cman biara kasa mu. Darkwa nkyerjmu yi da adi pefee sj, cnwonfoc biara jwc botaej a ogyina so ma cnwono ne nsjm. Ebinom nwono de hoahoa sane tu fo. Ebi nso de

bc akutia, ebinom de bc onipa bi aba so wc nwuma pa ho na afei ebi nso de hyj nkuran anaa kyekyere werj, nanso ne nyinaa nkamfua gyina cnwonfoc no tebea ne n'atenka so.

Adi (1989) adwenekyerj fa anwonsjm ho ne sj, anwonsjm firi tete berj mu a Tete Kwaforoamoa bcc asaase, bcc Bosompo, bcc Cdomankoma Kyerjma. Cse, jtumi ma obi ani gye, ma mforcm tc obi so na afei, jma nea n'ani adc nkran ho dwodwo.

Anwonsjm kura nyansa kasa jfiri sj kasadwumfoc de nsjm a jyj frenkyemm na jnwono. Anwonsjm mu nsjm nccso pii te sj ahwjgorc ne atwerjtoam nanso jnam sj jkura nyansa kasa nti jmu yj duru. Jmu nsjm no yj dej wcabobc no apcapc a jhia cbadwenba na wasane mu ate asej.



2.4.2. Anwonsjm Ahodoc

Annan (2017) ma yjhunu sj anwonsjm gu mu ahodoc mmijnsa. Yeinom ne okunini anwenten (Epic), dwom (Lyric) ne cyjkyerjde (Dramatic) anwonsjm.

2.4.3 Nnejma a jda adi wc Anwonsjm mu

Agyekum (2013) ma yjte asej sj, anwonsjm mu no, nnejma a jboa pa ara ne nne ne asentitire anaa asjmpc. Cda no adi sj, asjmpc no ne adwenmu a anwonsjm no twa fa h

2.4.4 Ckasafoc no Tebea

Anwonsjm dodoc no ara cnwonfoc no na cma agorcba kasa wc mu. Jduru berj bi na biribi nti jsj sj agorcba kasa a, akenkanfoc no hunu ckasafoc no sj cnwonfoc no.

2.4.5 Jnne

Cnwonfoc nwono jnne nam nsjmfua so de da n'atenka adi. Saa atenka yi ne onipa nkatedej wc twaka. Jnne a kasadwumfoc de di dwuma tumi yj dej ano yj den, abofuo, anigyej, abotare, mmcbc, obuo ne ade (Annan, 2017). Dej jwc sj yjhunu ne sj, kasadwini mu no, cnwonfoc de jnne kyerj ne nkatedej ne nimdej su adi de kyerj n'atiefoc ne akenkanfoc. Jno na jma yjhunu tebea ne bra bi a jda adi wc n'anwono no mu.



2.4.6 Asjmpc Anaasj Asjntitire

Wiafe-Akenten (2017) dwumadie mu no, ckyerj sjnea Agyekum (1999:22) kyerj asjntitire ase. Ckyerj sj Agyekum se; “jyj asjmpc anaa adwenkyerj titire paa ara a yjnya firi anomsjm ne atwerjsjm kasadwini bi mu jne asjm (atosjm anaasj abasjm) no nyinaa mu.” Sj yjhwj nkyerjasej yi a, jma yjhunu hia a jhia pa ara sj anomsjm anaa atwerjsjm biara bjnya jmu nsjntitire.


Anwonsjm mu no, nsjntitire ahodoc bi taa da adi. Mpjn pii no, nsjm a jtaa da adi wc chene bi anaa cman bi mu adwumaycfoc. Afei, afutuo sj ebia, nea jkc ma mmabunu ne wcn abrabc, ntontom nkankaa nea wcde ma Cdomankoma jfa ne nnepa ne adcej Cde ma yjn daa. Bio, anwonsjm mu nsjntitire no bi yj cdc, abambuo, owuo ne jho nkcnscnkcnscn,

anigyina ne afoforc a aka pii. Asjmpc yj atwerj akoma na atwerj biara a jnni asjntitire no awu (Gorden ne Kuehner, 1999:441).

Agyekum (2011) kyerj sj asjmpc botaej anaa nhyehyej wc afaanu. Dej jgyina hc ma adej baako pctee bi anaa dej jtumi gyina hc ma nnejma pii anaa biribiara.

2.5 Kasasuo Ahodoc binom a jwc Anwonsjm mu

Asante, Asenso ne Hope (2004:97) kyerj kasasuo ase sj, “jma kasadwini da nso firi yjn daa daa kasa a yjka ho. Jne sj, kasasuo akcyj ckasamu adwinidie ho nnejma. Jnonom bi na kasadwumfoc tumi tasetase na wcde saasae kasa no na jma dej wcreka biara no yj ahomeka, berj a jde nteasej nso ba.”



Agyekum (2011) nso ma yjhunu sj kasasuo yj kasadwini ahodoc no mu nnejma a kasadwumfoc biara bjtumi agyina so de asjm bi ato dwa wc berj a crempa asjm no ho ntoma.


Me ne animdefoc yi yj adwene jfiri sj, ansana kasadwumfoc bjnwono ne nsjm ama ayj dj no, gye sj kasasuo ahodoc di mu ntintimman. Kasasuo yj adwene sononko bi a kasadwumfoc anaasj ctwerjfoc bi nya de di ne dwuma yie nkanka jwc atwerj anaa ano kasadwini mu. Yei ma yjhunu sjnea kasadwumfoc no adwene mu abue fa. Cmfiti prjko mfa biribi nto dwa, na mmom, cdwira ho sjnea jbjyj na akenkanfoc anaa atiefoc no bjduedue asjm korc mu yie ansa na wcanya nteasej. Kasasuo ho hia jfiri sj jreboa ama

chwehwjmufoc yi atumi ayi ne nhwehwjmu yi mu asjmbisa baako ano jwc anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu yi mu.

Kasasuo yi bi ne, ntotohosjm, nnyinahcma, anihanehane, kasakoa, ntimu, nsensannej awieej ntimu, nsawcsoc, abirabcsjm ne atetesjm a emu yj duru, nkanka abusua abodin ne pii a jkeka ho.

2.5.1 Kasakoa

Kasakoa yj nyansakasa bi a ne nteasej no nnyina nsjnakorjnkorj no so na mmom jkyerj biribi anaa adej foforc koraa (Oduro, 2017).



Balint (1969) nso adwenekyerj jwc Sekyi-Baidoo (2002:231) mu no, cma yjte asej sj, kasakoa yj kasasin a ne nteasej ntumi mfiri nsjnankorjnkorj no mu. Kasakoa yj nsjm a ne nkyerjasej no ne nsjm ankorjnkorj no bc abira anaa jkyerj asjm foforc (Levorato et al, 2004). Nkyerjmu ahodoc a animdefoc yi de ama yi kyerj sj, kasakoa nnyina nsjm pctee a yjka no so na mmom jwc sj nea ckenkan no hwj mu nya mu nteasej ansa na woatumi de adi dwuma a jsj na jfata.

Nhwjsoc:

- a. Twa wo bo to wo yam
- b. Mia w,ani
- d. Wc n'anan
- e. Osikani no ho mfa no
- f. Ckcm akisa no.

Sj yjfa nsjmfua anaa kasakoa ahodoc a jgugu hc yi a, emu biara wc asekyerj mmienu mmienu. Asekyerj a jyj traa jne asekyerj a jmu dc. Nhwjsoc “a” mu no, ctwerjfoc kyerj sjnea onipa bi nnya aboterj jwc biribi ho nanso sj woanwene ho yi a, wobjdwene sj cse cntwa ne bo ankasa na jntc ne yam. Saa nso na nhwjsoc “ne nsa asi fam” no rekyerj sjnea nhwamcdie bi aba obi so amma nea na anka crehwehwj antumi amma mu ama no. Nyj sj ne nsa ankasa na asi fam. Aniani anaa nkyerjsej traa no dej, wokaa asjm no ara a, jno ne nkyerjsej a edi kan koraa wonya ansa na woanya ankyerjasej a emu dc no.

Sj wohwj Sekyi-Biadoo (2002:102-103) mu a, cma yjhunu sj, obi reyj nhwehwjmu wc anwonsjm mu a, jsj sj cbc mmcden te nsjmfua no ne dej jkyerj ase yie. Asjmfua biara wc nkyerjasej mmienu a jyj aniani anaa nkyerjasej traa mu ne nkyerjsej a jmu dc ankasa. Aniani nkyerjasej ne nkyerjasej a edi kan a yjnya firi asjmfua bi mu jnna dej jmu dc nso yj nkyerjasej a jtc so mmienu. “Dua korc gye mframa a jbu” a jwc nkyerjasej mmienu. Dej edi kan no kyerj sj, dua baako pj si hc na nnua mmjn no, jba saa a jntumi nnye mframa a ano yj den. Mframa no bc no a jtumi bu. Nkyerjasej a pa ara a jwc mu ne sj, nnipa baako fa abusua haw ahodoc to ne ho so na woannya cboafoc a, jgye ne nsam. Ne sikasjm mpo tumi yj basaa ma cbc asesa wc abrabc mu. Cbrj ne chaw no tumi ku no wc berj a jbia na ne mmerj nsoej mpo (Gyekye-Aboagye, 1992).

2.5.2 Asesjsjm/Ntotoho


Oduro (2015) kyerj sj asesjsjm yj nsjm mmienu a jmfiri ekuo baako mu a wcde toto ho ka asjm ma no yj dj. Ntotoho ne sj yjde nnocma mmienu a wcn bcbrij ne wcn gyinapjn nnyj pj retoto ho ahunu sjdej emu biara tej (Long et al, 2020). Mprj pii no, jtaa kura nkabomdej bi

tete sj: kyjn, te sj, sj, sene, sjdej. Esiane sj nnejma mmienu a yjde reyj ntotoho no nsj wc ckwan biara so no nti na yjde saa nkabomdej ahodoc no mu biara di dwuma wc ntotoho no mu no. Hwj nhwjsoc a edidi soc yi.

Nhwjsoc:

1. N'ano ate sj ako.
2. Ne kra dwane sj anomaa.

Saa nhwjsoc ahodoc yi nyinaa yj dej cde nnejma mmienu bi ayj susudua de kyerj wcn tebea.



2.5.3 Nnyinahcma

Agyekum (2011) kyerj nnyinahcma mu sj jyj berj a yjde adej a jne no nsj anaa jne no nni twaka toto ho. Cse, jfiri nsjmfua *n+gyina+hc+ma*. Kyerj sj yjde X retoto ade foforc Y a jne no nsj ho. Ckyerj mu sj, yjde adeyj asjm “yj” na jkyerj X ne Y a yjde retoto ho no ntam nkutahodie.

Nnyinahcma yj ntotoho a wcabc no mua prjko pj. Saa nnocma a yjde retoto ho wc anwonsjm no mu biara nni abusuabc biara (Lakoff et al, 2003). Nea animdifoc yi aka yi ma yjhunu sj, nnyinahcma yj ntotohosjm a wcaka abom ayj no baako pj. Kasadwumfoc tumi de nnejma ahodoc a atwa yjn ho ahyia no gyina hc ma wcyi su ahodoc a nnipa kura no bi adi.

Hwj nnyinahcma ho nhwjsoc ahodoc no bi.


Nhwjsoc:

1. Mayj ctweafunu

Sj yjhwj kasasuo a jwc soro hc yi a, nea ctwerjfoc no repj akyerj nyinaa ne sj nnipa pii bu afoforc sj wcn so nni mfasoc.

2.5.4 Mmrane

Addow (1975) ma yjhunu mmrane sj merj a onipa bi ayj adepa de gye abodin. Ebinom nso di animsjm de bc wcn ho nsamrane. Cse, saa kwan yi ara na ama jnnj yi yjanya mmrane a yjde batabata edin ahodoc ho yi. Asjm yi yj nokorj turodoo jfiri sj, asetena yi mu bra obi bc ma ctumi nya edin bata ne din ankasa ho. Hwj nhwjsoc ahodoc a edidi soc yi.



Nhwjsoc :

1. Katakyie...
2. Atumfoc.....
3. Puduo
4. Opusuanini...
5. Cfjntjmfrjm.....


Saa mmrane ahodoc yi rekyerj tumi, diberj anaa sj su bi a onipa bi yi no adi.

2.5.5 Ampj-mmuaej Asjmmisa

Ampj-mmuaej asjmmisa yj asjmmisa a jnhia nyiano biara. Wctaa bisa de yj susudua wc asjm bi ho ma atiefoc hunu asjm korc pctee. Ahyjnsodej a wcde ma no ne asjmmisa agyinahyjdej (?). Nhwjsoc ahodoc bi na edidi soc yi.

Nhwjsoc :

1. Onua, wote hc komm reyj dejn?
2. Wunim sj afe ato yjn nnj?
3. Huu! Adjn, wuntwa w'ani?
4. Anwonsjm bijn na mete yi?
5. Meyj djn makyerj nea jyj?



2.5.6 Ntimu

Oduro (2017) ma yjhunu sj, jtc mmerj bi a yjtaa hunu sj cdwontofoc bi tumi to dwom anaa ckyerjma bi nso tumi yan twene titi ne nsjm bi a jho hia no mu anaa jyj dj pa ara.

Ntimu yj kasasuo a cnwomfoc de di dwuma wc anwonsjm mu wc berj a cpj sj csi asjm, ckasasin anaa ckasamu tiawa bi so dua ma akenkanfoc hyj no nso. (Mazur, 2006). Me ne animdefoc yi yj adwene jfiri sj, mpanimfoc bu bj bi sj, “Beaj ctomfoc taa bc no, na jhc na jhia no.” Kyerj sj, cnwonsjm titi ne nsjm mu a, na cde rekyerj atiefoc ne akenkanfoc sj wcnhyj beaj hc jnso na wcmfa aba bi mfiri hc. Ybjtumi ahwj ntumu ahodoc yi.

Nhwjsoc:


- a. Wosow ne ti, gu ahoma **ka sj**,
- b. Hwj nnuan a jkyjn hc **ka sj**

2.5.7 Jbj

Jbj yj kasakyerjmu anaa kasafrenkyemm bi a nsjm bi a yjpj sj yjka asjm na yjde si so dua ma nnipa te asjm no ase pefee. Ctoa so sj abjbuo yj kasa aduradej a, jma kasa no yj dj, sane yj hwam. (Agyekum, 2011). Jbj da adwene titire bi a jwc asjm no mu adi ma ne nteasej yi ne ho pefee. Mmjbuo yj nyansasjm a jmu dc. Wcde kyerkyerj nsjm mu, de twa asjm tiawa ma jyi adwene bi a jwc nsjm no mu adi hann. Dej jtej ne sj jbj wc anwonsjm mu a, jma ne tie ne n'akenkan yj dj sane yj hwam.

Nhwjsoc:

1. Afe biara ne mu nsjm.
2. Fa saa da m'ase nyj dj.
3. Etuo pae a, jsi barima bo.



2.5.8 Sj- nipa

Asjmfua sj-nipa firi nsjmfua mmienu *sj+nipa* mu. Asjmfua sj-nipa gyina hc ma kasadwini mu adej bi a jnyj nipa na mmom jyj nnejma a nnipa yj pjpjjpj. Sj-nipa yj kasasuo bi a wctumi de mmoa anaa biribi a nkwa nni mu te sj nhoma, aboc, mmepe, mframa, asuo ne abcdej ahodoc bi ma no tumi di dwuma te sj nea nnipa reyj biribi ara pj (Agyekum jwom ha).


Sayakhan (2019) nso ma yjhunu sj sj-nipa yj berj a yjde abcdej bi a jnyj nipa di dwuma sj nipa pjpjjpj. Nea animdefoc yi aka yi nyinaa kyerj sj, sj-nipa di dwuma sj abcdej cyj nipa nanso cnnyj nipa.

Nhwjsoc:

1. Ancpa bosuo a jka mpanin ne mmcfra hyj.
2. Na cyare agu no mpokyerj.
3. Nsuwansuwa adeda komm.

2.5.9 Abirabesjm

Jyj kasasuo a asjm a obi reka ne dej cde rekyerj no nnam baabiara. Ckyerj sj yjtaa hyia saa abirabc nsjm yi wc ohurokasa mu ne berj a obi nso pj sj cdi ne ycnko ho f JW. (Agyekum, 2011).



Nhwjsoc:

1. Nkuraa ne nkuro so ayeyj manyamanya.
2. Mpanin ne mmcfra ani agye.
3. Obi asetena anigye, obi asetena awerjhoc.

2.5.10 Anihanehane

Kasasuo a emu nsjm ka no yjato mu nkyene ma ayj nwanwa ne saa nti jtc mmerj bi a na ayj den sj obi bjgye adi. (Azasu & Geraldo, 2004; Muhammad, 2019). Kasadwumfoc de saa kasasuo yi di dwuma wc anwonsjm mu ma jyj dj de wie pjyj. Nhwjsoc ahodoc na edi soc yi.


Nhwjsoc:

Abdej nyinaa de ahokeka, anigyej ne ahurisie reteam sj.

Yjbjhunu kasasuo ahodoc yi nyinaa ho nhwjsoc ahodoc no afiri anwonsjm ahodoc nsia a megyinaa so yjj nhwehwjmu yi. Saa anwonsjm yi ne; Afe ato yjn, aseda, jnyj ka nko ne ohia, asetena, yjaba na yjn kcbeam ne aboa opete.

2.6 Anwonsjm Su

Yjka biribi su a, na yjrekyerj sjnea adekorc no tej anaasj cyj ne ho. Su a jwc biribi ho no tumi yj papa anaa bcne. Su boa ma yjhunu sjnea biribi tej pctee a kyematoc biara nni mu. Sjnea biribiara wc su no, sj anwonsjm tej ara ne no.




Agyekum (2011) ma yjhunu anwonsjm su pii. Cse anwonsjm wc nsensanej ntiantia. Jnne a jwc nsensaneej awieej no taa sisi so ppjjpj na ntimu nso wc mu pa ara. Kasasuo di dwuma wc mu sene kasadwini ahodoc no nyinaa na afei nso agorcmma a wcwc mu no nnccso te sj atwerj nkaej no.

Oduro (2017) nso de to so sj, anwonsjm nni akwannya a jde kasapjn di dwuma. Cnwonfoc no taa bc nsjm ahodoc a cde renwono anwonsjm no pua so. Cse, anwonsjm mu nsjm no nnccso te sj atwerjtoamu ne ahwjgorc. Nkyerjkyerjmu ne kasa tenten biara nni mu. Mfoninyj wc anwonsjm mu esiane kasasuo a cde di dwuma no nti.

2.7 Anwonsjm Mpjnsjmpjnsjmu

Krampah (1997) kyerj anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu sj, sj yjrehwj anwonsjm bi mu ahunu ckwani a cnwonfoc no faa so nwonoo ne nsjm no. Ne botaej titire ne sj ybjnya nteasej wc mu na yjahunu nnejma a cnwonfoc no de dii ne dwuma maa anwonsjm no yjj dj tcc asom. Ckyerj sj, sj yjreyj anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu a, na yjpj sj yjhunu ne nhyeheyjej, asjntitire, mfonin, nsjnsisisoc, ckasa mmra nhyeheyjej, ckasa, nnyegyeej ahodoc a jwowc mu.

Annan (2017) se, yjwc akwan a yjfa so yj anwonsjm mu mpjnsjmpjnsjmu. Ckyerj sj, jwc sj wodi nkan kenkan anwonsjm no nya mu adwempc. Afei kan no den ne mprenu so wc berj obiara nni wo nkyjn. Jba saa a, jbjboa wo ama woate nnyegyeej a jwc nsjmfua no mu no yie. Baabi a nhomesoc wc no, jsj sj wohyj no nso.



Annan (2017) kc so toa so sj, wobjumi ama obi akan ama w'atie anaasj wo ara wobjkan agu apawa so na w'abc atie no mprjn dodoc biara wopj. Jbjhia sj wobjkan no mprjnsa so na ma w'adwene nsisi nsjmfua no so na hwj sjdej anwonsjm no reka. Tie anwonsjm no nnyegyeej sj jda bckcc, jyj abufuo, jtc adwenemu, jyj awerjhoc ne ade. Hwj baabi a w'aduru ne dej woretie no yie. Nsjmfua a jnya nsunsuanesoc wc wo so no nso hyj no nso. Yei akyi no sane hwj anwonsjm no su anaa ne bcbea ne ne nhyeheyjej. Nkyerjmu ahodoc a animdefoc yi ama yi nyinaa kyerj sjnea yjfa pjnsjmpjnsjm anwonsjm mu wc merj a yjrehunu cnwonfoc no tebea ne asjntitire no prjko pj.

Anwonsjm biara kan gyina ne su ne ne bcbrj so. Jho hia sj ckenkanfoc no danedane ne nne ma jne anwonsjm no su sae. Afei, chwj faako a jsj sj cgyina, dej jsj csi so dua, dej jsj sj ctwtwe mu, dej jho hia sj cbubu mu ntiantia ne ade. Yeinom nyinaa boa wc berj a obi repjnsjmpjnsjm anwonsjm mu (Nketia, 1975).

Oduro (2019) se, sj yjreyj anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu a yjmmc mmcden nhij nnejma a edidi soc yi jnso. Asjntitire anaa adwentitire a anwonsjm no de reto dwa, tebea a ctwerjfoc no wc mu ne anwonsjm no nhyeheyjej. Kasasuo, mfonin ahodoc ne ckwan a ctwerjfoc no de emu biara pagya nteasej.

Agyekum (2013) ka sj, anwonsjm kasa mmara no gyina hc ma nhyeheyjej a jne w b g ty ckasasini, ckasamu ne ckasamu ahodoc a afaafa no ne nsensaneej ahodoc no kurakura. Kasadwumfoc biara danedane ckasamu nhyeheyjej mu na ama akenkanfoc ani agye adwuma no ne ne wiase asetena mu. Wctaa de atwerj mu agyinahydej bi tete sj mmisaej, osisan, osiwieej, nsanhc ne chyj di dwuma wc wcn anwono mu (Annan, 2017).

Csane ka sj, wcde ckasamu tiawa, ckasamu mmcho ne ckasamu kuntann hyehyj wcn nsjm ma no di mu sane yj dj. Akwan pa a animdefoc yi akyerj afa anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu yi nyinaa yj nea jjbjboa sj yjde di dwuma a.

2.8 Anwonsjm so Mfasoc

Anwonsjm yj biribi a jsombo wc nipa asetena mu. Jho hia yie pa ara na yjntumi ntena ase wc merj a jnka yjn ho. Animdefoc binom akyerj wcn suahunu afa anwonsjm so mfasoc ho. Yjnhwj mfasoc ahodoc a edidi soc yi.

Darkwa (1973) ma yjhunu sj wcde anwonsjm kamfo sane de ka anigyesjm anaa awerjhosjm. Dej cnimdefoc yi aka no yj nokorj turodoo jfiri sj, cmanfoc bc dwa na sj jyj anigyesjm a, wcnwono anwonsjm de bc binom aba so wc wcn nwuma pa ho. Saa ara nso na sj adwabc no yj dej jyj awerjhoc a, wcnwono anwonsjm a jfata de ma wcn a wcatwa ahyia hc no.



Anwonsjm yi hu firi nipa so (Nketia, 1975). Ctoa so sj jma anigyej na jsane nso kyekyere nipa werj.


Agyekum (2011) nso kyerj yjn sj anwonsjm boa ma yjhunu cmanfoc bi tumii a wcwc wc ckasa bi so, wcn suahunu ne sjdej wcn adwene mu a jdc tej. Jda abakcsjm ne mpaninsjm adi. Yjde anwonsjm no bi kamfo adepa a obi ayj sane de bc akutia tia asetena mu nnebcne bi te sj anihia, kcnkcnsa, pjsjmenkomenya, korcno ne brabcne a jkeka ho. Biribiara a nnipa pj sj jtena hc daa na jnyera no, mprj pii no wcde saasae anwonsjm.

Mfasoc ahodoc a animdefoc yi aka ho asjm yi da adi pefee sj, adasa ntumi ntena ase wc berj a anwonsjm nka yjn ho. Berj a yjreka na yjretie no, na jreboa yjn ama yjanya mu aba.

Mprj pii no, yjretie anwonsjm no, na jreboa ama nsjm ahodoc bi a jha yjn no tumi firi yjn so, na chaw ne dadwenehunu binom nso, yjto gu a yjnnwene ho bio.

Bio, m'ate asej sj, anwonsjm ma yjnya cdc soronko de ma afoforc. Sj onipa tie anwonsjm na jmu nsjm yj dej jkyerj cdc a, jboa ma nea cretie no no nso de di dwuma wc n'abrabc mu jfiri sj, jkanyan n'atenka ma no hunu hia a jhia sj ckyerj cdc ma afoforc.

Sj yjde yeinom to nkyjn a, yjhunu sj anwonsjm boa ma yjsua abrabc pa wc merj anka na yjte abrabc bcne bi mu. Ebue yjn adwene mu ma yjsua kasapa, tetekasa ne mpaninsjm. Nsjmfua ne kasasuo ahodoc a jdi anwonsjm mu ahim no boa ma yjn kasa ho te sane ba nyam. Ne korakora no, anwonsjm boa ma yjhunu adomakyjdej ahodoc a nipa wc. Nipa nam saa adomakyjdej yi so nya wcn nsa ano nwuma, na jboa ma wcnya biribi de bc wcn ho de hwj wcn ho ne wcn abusua ma anigyej ba asetena mu.



2.9 Hwan ne Kwabena Adi?

Kwabena Adi yj cpanin bi a cwoo no wc Akuropcn Akuapem. Ckcc sukuu wc Akuropcn Salem, St. Andrews Training College a na anka jwc Akuropcn no ne Presbyterian Training College wc Akuropcn Akuapem. Ckctoaa n'adesua so wc sukuupcn a jyj University of Ghana no mu. Twi kasa yj kasa a wcde twaa ne furuma. Saa enti na n'ani gye ho pa ara. Yei enti woani ho agorc koraa wc n'asetena mu. Cyj cpanin bi a na woakwadare wc kasa no mu yie. Merj a na cte asej no, cnam akwan pii so boa maa Twi kasa no mu maa cnyaa akwannya pii wc kasa no nimdej ne suahunu a na cwc no wc Twi kasa no mu maa cnyaa akwannya pii wc kasa no

mu. Anwanwasjm ne sj, na Adi nim Twi kasa no ma jyj ahomka. Na cnam so twerjj nwoma ahodoc bebree.

Nwoma ahodoc a Adi twerjej no bi ne;

Mewc bi Ka (Poetry book)

Brako (Book)

Oyi Su Ngjj (Book)

“Poems for children” (Poetry book).

Mmeaej ahodoc a edidi soc yi na Adi yjj adwuma wc berj na cte asej no. Ckyerjj adej wc Winneba Presbyterian Primary, Akuropcn Presbyterian Primary, Akuropcn Presbyterian Middle Boy’s Boarding school (Salem) ne St. Andrews Training College Mampcn Asante. Afe apem, ahankron aduosia nan (1964) mu na ogyae adekyerj kcyjj adwuma wc Bureau of Ghana Languages. Jno akyi no, csane bjyjj Children’s Literature Foundation titirani. Afei cbjyjj titirani abadiakyire wc Ghana Writers Association. Ansana cretoa ne nananom wc nsejdo no, na cyj okuapemhene Kyeame.

Jwom sj ckc ne kra akyi dej, ne ba a wcfrij no Kwaku Boohen maa metee asej sj, na n’agya yj obi a Twi kasa da n’akoma so pa ara cbcc mmcden biara nso maa so maa jgyee nhini. Afei ctoaa so sj, na Cpanin Adi ani gye nhomatwerj ho, nwoma kan, na cpj sankubc ne mmoayjn. Nea jkyjn so koraa ne sj na cdc ne man pa ara. Wei da adi wc ne nwoma a ctwerjej a w’ato ne din sj “Brako” no mu. Nwoma no din toc akyi no, cma akenkanfoc hunuu wei faa ne ho;

“Nea m’ani gyina na me kcn dc,

Nea m’ani sc na mekamfo,

Nea jma m’ani gye ne ahotc,

Nea jma meserew hyj me ma,

Biakoyj, ahofama, adwumayj ne cdc.

Nea ebunkam ne nyinaa so:

Me man ho dc”.

Saa nsjm ahodoc yi ma yjhunu sj, na cpanin Kwabena adi yj nnipa soronko koraa wc cman yi mu. Mpanin se; “Csaman pa na yjto no aba din”. Sj wohunu sj, m’afa ne nwoma de redi dwuma a, na jnyj hwee sj ne mmcdebmimc a cwc wiase cbcej nti ara. Ckcc ne kra akyi afe apem, ahankron aduokron baako (1991) mu. Ne nnwuma pa nti, yjsrj nananom sj, wcmma no atenaej pa wc Nsejdo.

2.10 Mewc Bi Ka Anwonsjm ho Asjm

Nhwehwjmu dwumadie yi nyinaa gyina ‘Mewc bi ka’ anwonsjm nwoma a Kwabena Adi twerjej no so. Jwom sj ctwerjj nwoma yi wc afe apem, ahankron aduoson num (1975) nanso afe apem, ahankron aducwctwe nkron (1989) mu na Bureau of Ghana Languages, Nkran sane tintimm jwc Tema Press of the Ghana Publishing Corporation. Nhwehwjmu dwumadie yi mu no, mebjtee sj Kwabena Adi akc ne kra akyi. Nanso mpanin se “Onipa wu, nanso ne tjkj dej jmporc.” Saa nti, akyirikafoc hunuu yj a jyj sj wcbjfa Adi nwoma

ama Twi adesuafoc binom a jnj yi wcwc ntoasoc sukuu mu a wcreyj kasadwini asua na wcnam saa yj so atwerj ho nschwj wc wcn nschwj konini no mu.


Anwonsjm a jwc nwoma no mu nyinaa dodoc yj aduoson jnan (74). Ctwerjfoc no twerjj anwonsjm no faa nsjntitire ahodoc bi te sj, anigyej, anisc, mmoa, cbra, akwanhyia, awieej, ahobanbc, wiem nsakraej ne abodin ho. Afei nso, jsane kasa fa abooboodie, nkuranhyj, afutuo, ahobrjsej, akutiabc, abasobc ne cbra yi mu nnejma pii ho. Sjnea nwoma no din tej no, sj jne mu nsjm ara. Jreyj ayj sj, nsjm ahodoc a jwc anwonsjm ahodoc no mu no nyinaa gyinaa abrabc nkanka Akanfoc abrabc so. Kasa a jwc anwonsjm ahodoc no mu no pii jyj dj na jyj kasa kann a jmu nteasej hia badwenba. Ctwerjfoc no too nwoma no din '*Mewc bi ka*', na mesusu sj nwoma no din ne ne ho sj. Cbcc mmcden kasa faa nsjm ahodoc a atwa yjn ho ahyia ho. Na wei boa ma yjhunu sj, obiara ckenkan nwoma yi bjnya ne kyifa wc mu. Nsjntitire ahodoc no nyinaa bc yjn nkaej sj, abrabc yj aforosane na sj yjgyina pintinn a, ybjwie nkonomidie mu.

2.11 Cfa yi Tcfabc

Animdefoc a wcakwadare wc atwerj ne kasa mu bi te sj Agyekum (2011), Finnegan (2012), Annan (2017), Krampah (1997), Okpewho (1992), Azasu ne Geraldo (2004), Odoro (2019), Angmor (2001), Odoro (2017) nom ne nkaej pii dwumadie ne nkyerjmu ahodoc no ama yjahunu sj, kasadwini ka nnipa abrabc ho a yjgya no hc a jnnyj yie. Jboa twa abrabc ho mfonin kyerj yjn ma yjhwj so bc abrabc pa. Agyekum (2011), Finnegan (2012), (Prempeh (2012) ne pii kyerj sj kasadwini gu ahodoc mmienu a jnonom ne atwerj ne ano

kasadwini. Wckyerj sj saa kasadwini ahodoc yi nyinaa ka ho bi na nnipa abrabc tumi nya nkcsoc.

Afei, animdefoc yi nkyerjmu ahodoc no ama yjahunu anwonsjm ahodoc bi te sj, okunini nwentene, tete anwonsjm, atosjm ne dej jkeka ho. Nyj wei nko, animdefoc yi ama yjahunu nnejma a jwc anwonsjm mu. Annan (2017)) ne afoforc binom nso maa yjhunu ckwan a yjfa so yj anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu. Agyekum (2011), Nketia (1975) ne Darkwa (1973), wcn nyinaa boa maa yjhunu mfafsoc a jwc anwonsjm mu. Mfasoc ahodoc a wcmaa yjhunu no bi ne sj, anwonsjm boa ma nnipa binom nya wcn nsa ano nnwuma na jnam so ma wcnya sika de bc wcn ho de bi hwj wcn ho ne wcn abusua. Wcsana maa yjhunu sj, anwonsjm boa ma yjsua kasa na jnam so ma yjhunu abcdej mu nnejma ahodoc bi din a yjmmrj ho. Afei nso, anwonsjm boa ma yjn ano te. Afei, jboa ma yjhunu nnipa mu kasa. Wckyerj, jpepa ferej firi nnipa ani so.



Cfa yi ara boa maa yjhunu adwenemsjm a jbjboa mpjnsjmpjnsjmu dwumadie yi. Saa nhyehyej adwenemsjm a De Saussure (1983) de baej yi ma yjhunu sjnea kasadwumfoc si fa hyehyj ne nsjm. Afei, nsjmfua a kasadwumfoc de di dwuma nso, nhyehyej adwenemsjm ma yjhunu. Saa ckwan ahodoc yi boa ma akenkanfoc nso hunu ckwan a wcbjfa so apa nkataho a cnwonfoc de akata ne nsjm no ho na ama nteasej mapa ayj adwuma.

Afei, chwehwjmufoc no sane gyinaa Hymes (1974) kasapa nnyinasoc (s.p.e.a.k.i.n.g) adwenemsjm so de nkyerjmu ahodoc maej wc anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu no mu. Kasapa nnyinasoc yi ma yjhunu nnejma ahodoc bi a cnwonfoc hwj wc merj a cretwerj anaasj creka

anwonsjm. Saa nnejma yi bi ne berj ne beaej, atiefoc, botaej ne kasa no nhyehyej ne sjnea ne su tej. Afei yjhunu tebea a cnwonfoc no wc mu sj jyj anigyej anaasj awerjhoc. Bio, yjhunu nnejma bi te sj ckwan a cnwonfoc no fa so de ne nsjm no to dwa wc n'anwonsjm no mu ne ckasa mmara nhyehyej jwc kasa ho. Kasapa nnyinasoc ho hia wc dwumadie yi mu jfiri sj, jkasa fa kasa ne jho dwumadie ho. Saa nti, jreboa ama dwumadie yi ama awie pjyj.

Annan (2017) ne Agyekum (2013) ma yjhunu sj cnwonfoc nam kasa mmara so na jnwono ne nsjm. Jkyerj sj, kasa biara a nnipakuo bi ka no, nsjmfua di akotene wc ne nhyehyej mu a yjntumi ntwa nnya. Saa nti jnni ho kwan sj yjfefa nsjmfua no hyehyj no biara biara kjkj a yjnhwj mmra a jma ho kwan ma yjtumi keka saa nsjmfua ankorjnkorj no bc mu.

Kwabena Adi nso mmcdebc a cbc de twerjj anwonsjm ahodoc yi nso, mekaa ho asjm kyerjj hia jhia nti a, ckc ne kra akyi nso yjdaso sua n' anom nsjm.

Animdefoc yi nsjm a wcaka afa anwonsjm ho yi ama yjahunu sj, anwonsjm mu nteasej hia cbadwenba ne obi a cnim de wc kasa mu. Jmu nyansapc no hia cba nyansafoc na wcatumi asane. Yei nyinaa ka fua so sj, anwonsjm bue yjn adwenemu, ma yjhunu kasa na jkyerj yjn nkyi.

ETIRE JTC SO MMIJNSA
NHWEHWJMU DWUMADIE NO HO AKWANKYERJ

3.0 Nnanimu

Cfa yi hwj akwan ahodoc a mefaa so yjj nhwehwjmu yi. Jhwj nhyehyej a mede yjj nhwehwjmu no, nnipa a menyaa wcn hc mmoa, kwan a mefaa so nyaa wcn hc mmoa, berj ne beaej a nhwehwjmu no kcc so. Nhwehwjmu yi ho akwankyerj bi ne nsjmmisa, nkcmmtwetwe ne ahwjej. Afei, nwoma a mede yjj mpjnsjmpjnsjmu no nso, jka ho asjm. Anwonsjm dodoc a megyinaa so yjj mpjnsjmpjnsjmu no, cfa yi bjkyerj. Chaw ahodoc a mehyiaa wc nhwehwjmu akwan no mu ne akwan a chwehwjmfoc no faa so sii saa akwansidej ahodoc no nyinaa kwan nso da adi cfa yi mu. Ne korakora no, cfa yi bc etire yi mu nsjm ahodoc no tcfa.



3.1 Nhwehwjmu Dwumadie Kwan

Nhwehwjmu yi mu no, chwehwjmfoc no annyina nkontabuo akwankyerj so na jyjj nhwehwjmu no. Saa kwan yi ara so na cnam nyaa nsjmmoano ahodoc no nyinaa. Chwehwjmfoc no gyinaa nkyerjkyerjmu akwankyerj so na jyjj nsjmmoano no de yjj mpjnsjmpjnsjmu no ho adwuma.


3.2 Nhwehwjmu dwumadie a Jnnyina Nkontabuo so

Owu-Ewie (2017) ma yjhunu sj nnyinasoc ne nsjmmisa ahodoc ne nkcmmtwetwe na yjde nya nimdej ahodoc no nyinaa firi nnipa binom nkyjn.

Oduro (2015) kyerj sj nhwehwjmu dwumadie a jnnyina nkontabuo so yj nhwehwjmu no mu baako a yjde yjn ani to fam hwj nneyjej ahodoc a jbjma yjanya osuahunu ne nimdej afiri nnipa binom a yjsusu sj wcwc nimdej sononko bi nkyjn. Sei nti na jhyjj chwehwjmufoc no maa cde saa nhwehwjmu kwan yi dii dwuma yi.

Nhwehwjmu akwankyerj a jnnyina akontabuo so ma kwan ma chwehwjmufoc no nam nsjmmisa, ahwjej ne nkcmmcbc ahodoc so nya nimdej firi afoforc a wcwc nimdej no hc a jnnyina akontabuo so na mmom nkyerjkyerjmu so (Owu-Ewie, 2014).

Creswell (1998) ma yjhunu sj, nhwehwjmu dwumadie a jnnyina akontabuo so boa twe chwehwjmufoc no adwene si wcn a wcwc nhwehwjmu no ho nimdej atenaej, wcn adwenkyerj, amammerj ahodoc ne wcn abrabc mu nsjm so. Saa nnejma yi nyinaa na jka bom maa chwehwjmufoc no nhwehwjmu no wiee pjyj.




Chwehwjmufoc anamcm a ctuuij boa no maa cnam akwan ahodoc so tee anwonsjm ahodoc no ase. Bio, cnam so tumi paa anwonsjm ahodoc nsia (6) a cde bjdi dwuma afiri anwonsjm aduoson nnan (74) no mu. Yei boa no maa ctumi bisaa ne nsjmmisa a jbjboa dwumadie yi nyinaa wc ckwanpa so. Afei, nsjm ahodoc binom anoyie baa ntjm na cnam so nso nyaam muuae jfata de buaa nsjmmisa bi te sj ‘jna jyjj dejn’ na ‘wodwene ho sjn’ ne dej jkeka ho.

3.2.1 Nhwehwjmu Dwumadie a Jnnyina Nkontabuo so ho Mfasoc

Suahunu ne nimdej ahodoc a chwehwjmufoc no nya firi afoforc a wcwc nhwehwjmu yi ho nimdej no boa ma nhwehwjmu dwumadie no wie pjyj. (Owu-Ewie, 2017). Chwehwjmufoc

no faa saa ckwan yi so sjdej jbjboa no ama woanya nimdej ne osuahunu wc anwonsjm ahodoc ne nnipa a woapaw wcn de rebjdi dwuma no.

Afei, nhwehwjmu a jnnyina nkontabuo so yi boa chwehwjmufo no maa ctumi tuu anamcn wc ne nkcmcdie, nsjmmisa ne nkitahodie mu maa nnejma binom a ahunta no daa adi pefee. Bio, jboaa chwehwjmufo no maa no nyaa nimdej foforc bi a anka na cnni kaa dej wanya afiri anwonsjm ahodoc no mu ho wc nhwehwjmu dwumadie no mu. Wcde yeinom to nkyjn a, nsjntitire, kasasuo a jwowc anwonsjm ahodoc no mu ne sjnea cnwonfoc no hyehyjj n'anwonsjm ahodoc no, jboaa chwehwjmufo no maa ctumi de anwonsjm no mu nsjm totoo abrabc yi mu nsjm foforc ho maa cnyaa nteasej mapa wc anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu dwumadie yi ho.



3.3 Nnipakuo a Nhwehwjmu Dwumadie yi fa wcn ho

Nhwehwjmu dwumadie yi nyinaa gyina adesuafo a wcwc ntoasoc sukuu ahodoc mu a wcsua Asante Twi, ne nkorabata a jyj kasadwini (anwonsjm) no ho. Owu-Ewie (2017) ma yjhunu sj, nnipakuo a nhwehwjmu dwumadie fa wcn ho yj nnipa a wcn su yj pj anaa mpo sj wcte bjn. Cse, esiane sj wcte bjn nti no, wcyj adej a jsesj anaa jyj pj sjdej ckyerj jwc (Best & Kahn, 2006; Owu-Ewie, 2012) mu a Owu-Ewie de yjj ne nhwehwjmu dwumadie no.

Jnj yi, Kwabena Adi anwonsjm nwoma ‘*Mewc bi ka*’ jka nwoma ahodoc adesuafo no de yj nschwj de nya abodin krataa jwc ntoasoc sukuu mu no ho enti akchia sj wcn na jsj sj cde wcn yj nhwehwjmu dwumadie yi a, jbjboa. Yei ma chwehwjmufo nya adwene bi sj wcn

na wcbjtumi aboa akyerj wcn adwene afa nhwehwjmu dwumadie yi ho. Afei, esiane sj cnwonfoc no kc ne kra akyi nti no, na jbjhia sj Asante Twi akyerjkyerjfoc binom bjboa ama nkyerjmu ne anoyie kakra wc kasa ahodoc binom ho na aboa ama dwumadie no awie pjyj.

3.3.1 Nnipakuo a mede wcn dii Dwumadie yi

Ntoasoc sukuu ahodoc pii na jwc cman yi mu nkanka Bonoman mu nanso, chwehwjmufo
no faa ntoasoc sukuu baako a jne Nkoranman Senior High school (NKOSEC) a jwc
Seikwa, Tain mpctam adesuafoc wcsua Asante Twi na cde wcn dii dwuma no. Jwom sj
ntoasoc sukuu nan na jwc mpctam hc, nanso jmu baako a jyj Nsawkaw State Senior High
School yj beaej a chwehwjmufo no kyerj Asante Twi kasa no enti sj yjde ka ho a na
akcyj sj woankasa worenunu wo ho na woresere, anigyej biara nni mu. Afei, mmienu a aka
no nso, mmerj nhwehwjmu yi rekc so no na wama akwamma kc wcn afie mu. Saa enti, na
jho akchia sj cde saa ntoasoc sukuu yi mu adesuafoc na jyj nhwehwjmu no. jfiri sj, wcn
nso sua Asante Twi kasa no, na wcn adesua nkorabata no bi ne kasadwini a wckenkan
nwoma “Mewc Bi Ka” a mede reyj nhwehwjmu yi. Afei, mede Asante Twi akyerjkyerjfoc
mmienu a wcwc NKOSEC nso dii dwuma wc nkcmmtwetwee no mu.


3.3.2 Nnipa Pctee a wcnyaa Kyjfa wc Nhwehwjmu Dwumadie yi Mu

Chwehwjmufo no yiyii adesuafoc a na wcadi afe na afei na wcreduru wcn mfej mmienu
so a wcasua anwonsjm nwoma yi bi aduru baabi na jyjj nhwehwjmu dwumadie yi.
Adesuafoc yi yj wcn a wcresua Asante Twi nkorabata a jyj kasadwini (anwonsjm) no na

wcde atwerj wcn nschwj konini de anya wcn abedin krataa no. Saa adesuafoc yi na chwehwjmufoc no ne wcn dii nkitaho faa dwumadie yi ho.

Na jyj chwehwjmufoc no botaej sj cde nnipa aduonum na jbjdi dwuma wc nkcmmcbc, nsjmmisa ne adwenetoatoa kwan so nanso cnyaa mu aduasa-num na cde wcn dii dwumadie no. Nnipakuo yi mu nkyekyjmu na edidi soc yi, jmu aduasa-mmijnsa yj Asante Twi adesuafoc a jmu dunum yj mmaa, na jmu dunnwctwe yj mmarima. Mmienu a aka no yj mmarima akyerjkyerjfoc a wcakwadare jwc Asante Twi kasakyerj mu a cwc nimdej mapa wc Akan kasa mu. Saa nnipakuo ahodoc yi nyiyiano ne adwenkyerj ahodoc no boa maa nhwehwjmu dwumadie no nsjmmoano kcc tcctee.

3.4 Nyiyimu



Nhwehwjmu dwumadie no mu no, nsjmmoano pii na chwehwjmufoc no nsa kaej nanso jnyj ne nyinaa na na jho hia wc dwumadie yi mu. Yei nti na cfaa nyiyimu akwankyerj so yiyii nsjmmoano a jbjboa nhwehwjmu dwumadie no nkankc.

Chwehwjmufoc no nam saa kwan no so paa nnipa a wcwc nimdej a csusu sj wcbjtumi aboa no wc dwumadie yi mu. Yei akyiri no, csane yiyii nsjmmoano ahodoc no bi de boaa dwumadie no.

Anwonsjm aduoson-nan (74 poems) na jwc nwoma no mu nanso jmu nsia (6 poems) a adesuafoc no sua seisei wc ntoasoc sukuu mu no na ctwerj jho nschwj no na cde dii dwuma. Saa anwonsjm ahodoc yi na chwehwjmufoc no gyinnaa so hwjj mu nsjntitire, kasasuo ahodoc ne sjnea kasadwumfoc no si fa hyehyjj anwonsjm ahodoc no. Yei nyinaa ka bom

na jmaa chwehwjmufoc no tumi nyaa anwonsjm ahodoc no maa cde dii dwumadie no nyinaa.

3.4.1 Anwonsjm Pctee a mede yjj Nhwehwjmu Dwumadie yi mu

Sjnea yjaka dada no, anwonsjm no nyinaa yj aduoson-nan nanso anwonsjm ankasa a nhwehwjmufoc no nam nyiyimu akwankyerj so yiyijj no yj nsia (6). Wcn din na edidi soc yi; **Afe ato yjn, Aseda, Jnyj ka nko ne ohia, Asetena, Yjaba na yjn kcbeam ne Aboa Opete.** Nea jhyjj chwehwjmufoc no maa cfaa saa anwonsjm ahodoc nsia (6) yi ne sj, jno na adesuafoc no sua no wc ntoasoc sukuu ahodoc a wcsua Twi nkorabata a jyj kasadwini (anwonsjm) no. Jno so na asujej a wchwj ntoasoc sukuu nschwj twerj so bjgyina asc adesuafoc yi ahwj.



3.5 Akwan a Chwehwjmufoc no faa so nyaa Nsjmmoano

Chwehwjmufoc no nam nhwjej, nkcmmcbc, adwentoatoa, nsjmmisa a wanhyj da anhyehyj so, abjjfo kwantenpcn so ne aborcfo nwoma ahodoc so na nyaa nsjmmoano no. Yei akyiri no, csane kenkanee Akanfoc anwonsjm nwoma ahodoc binom na jnyaa nsjmmoano ahodoc no de dii dwuma no.


3.6 Nsjmmisa

Nsjmmisa yj anamcn a chwehwjmufoc nam so bisa nsjm nya nnyiano binom de di ne dwumadie. Chwehwjmufoc no nsjmmisa no nnyina nhyeheyjej pctee bi so na mmom, cgyina nnyianoo ahodoc no so na w'abisa nsjm foforc edi soc. Nsjmmisa yj nkcmmcetwetwe a jgyina nsjmmisa ne nnyiano so a ne botaej ne sj, cbisafoc no bjnya

mmuaej a jfata afiri dej crebua nsjmmisa no hc (Frey & Oishi, 1995:01). Cnam saa kwan yi so nyaa nsjmmoano a jsombo.

Chwehwjmufoc no de nsjmmisa ne adwentoatoa nyaa nsjmmoano firii Owura Abisa Bediako Maxwell ne Owura Amankwaa Sampson a wcn nyinaa yj Asante Twi akyerkyerjfoc wc Nkonaman Senior High School hc. Adesuafoc no nso kyerjj wcn adwene faa anwonsjm mpjnsjmpjnsjmu maa dwumadie no wiee pjyj.

Berj a nsjmmisa yi rekc so no, chwehwjmufoc no srjj adomfoc yi hc kwan twee nkcmmcbc ahodoc no guu afidie so sane twerjj nsjmpc a jbjboa no bi guu krataa so. Nsjmmisa ahodoc binom a ctwerj guu krataa so no boa maa nsjmmisa ahodoc no annyera no.



3.6.1 Nsjmmisa so Mfasoc


Mpaninfoc bu bj bi sjj, “Obisafoc nyera kwan” na afei nso, “Nyansa jnni cbaakofoc tirim”. Saa enti na jhiaa sj chwehwjmufoc tu anamcn na cgye asuafoc ne akyerkyerjfoc binom a wcakwadare wc Asante Twi kasa no mu hc nimdej. Jnam saa yj so maa mfasoc ahodoc a edidi soc yi daa adi.

Nsjmmisa no boa chwehwjmufoc no maa cnyaa nsjmmoano a na jsj nsjmmisa ahodoc a epuee dwumadie yi mu no.

Afei, nsjmmisa ahodoc no boa maa cnyaa nnyiano anaa mmuaeji a na jfata wc nhwehwjmu dwumadie no mu. Bio, nsjmmisa no boa maa cnyaa mmuaeji a jno ne nsjmmoano ma dwumadie no. Nsjmmisa no na jmaa chwehwjmufoc no nyaa nteasea mapa wc anwonsjm ahodoc no ho yie. Kyerj sj nsjmmisa no maa cnyaa nimdej jkc nkan na emu dc yie wc anwonsjm ahodoc no mu a, jboaa mpjnsjmpjnsjmu dwumadie no.

3.7 Nhwjej

Nhwjej yj sj worekc nnipakuo bi nkyjn na w'ahwj wcn nneyjej ne nnejma ahodoc a atwa wcn ho ahyia na w'atwerj ne nyinaa sjdej jtej pjpjjpj na wode ato hc ama biribi nti (Best & Kahn, 2006) a jwc (Owu-Ewie, 2017) mu.



Jwc nhwehwjmu dwumadie yi mu no, chwehwjmufoc no amfiti prjko pj amfa anwonsjm ahodoc biara kjkj na mmom cfāa mmerj de kcc adesua foc nkyjn hwj hunuu adesua foc patee a wcsua nwoma no ne wcn nyaa nkitaho. Bio, ckenkanee hunu anwonsjm ahodoc a

jne nhwehwjmu no botaej bjfa na cde dii dwuma. Sjnea yjadi kan aka no, anwonsjm no nyinaa yj aduoson-nan (74 poems) nanso jmu nsia (6) na jbjboa dwumadie yi mprenpren yi. Anwonsjm no mu nsjm, sjnea cnwonfoc no hyehyjej, emu nsjntitire, kasasuo ahodoc no ne anwonsjm ahodoc no nhyehyjej.

3.8 Asante Twi akyerjkyerjfoc binom Adwentoatoa wc nsjmmisa a jfa

mpjnsjmpjnsjmpjnsjmu no ho

Chwehwjmufo nyaa animdefoc binom ne wcn yjj adwenetoatoa wc nsjmmoano no mu. Agya mpanin se; “Cbaako werj aduro a, jgu”. Saa enti na jhia sj animdefoc binom nso boa wc nhwehwjmu yi mu nsjmmjmmoano ho, na yei boa maa menyaa nsjmmoano a jsombo de wiee dwumadie yi. Animdefoc a me ne wcn hyia yjj adwentoatoa yi yj Asante Twi akyerjkyerjfoc wc Nkoranman Senior High School Seikwa. Wcn ne Owura Abisa Bediako Maxwell ne Owura Amankwaa Sampson. Esiane sj me na na mehia wcn hc moa nti no, mekcc wcn anamcn so ne wcn kchyiaa toatoaa adwene faa nsjmmisa ahodoc jfa nhwehwjmu yi ho. Wcdomm me maa menyaa nimdej pii kaa nea na mewc dada no ho.

Adwentoatoa boa ma adwenekyerjfoc no mu biara da ne suahunu ne ne nimdej adi ma jboa mpjnsjmpjnsjmu dwumadie (Marvesti, 2004 jwc Kusi, 2019) mu.

Nsjmmoano a chwehwjmufo no nyaa no wc adwentoatoa mu no maa no hunuu ne sintc ne ne nimdej. Dej jwc mu ne sj, adwentoatoafoc no nyinaa boa tenetenee nsjmmoano ahodoc no, nyaa kasasuo ne nsjntitire ahodoc a cnwonfoc no de too dwa no, boa kyerjj anwonsjm ahodoc no nhyehyjej. Weinom nyinaa boa maa nsjmmoano no dii mu.

3.9 Nsjmmoano Ahodoc


Nsjmmoano gu mu ahodoc mmienu. Saa mmienu yi so na chwehwjmufo no gyinaa so de yjj nhwehwjmu no. Nsjmmoano a yjnya no nnipa (primary source of data) nkyjn ne nea yjnya firi nwoma (secondary source of data) mu. Chwehwjmufo no de yeinom nyinaa dii dwuma maa nhwehwjmu no wie pjyj.

3.9.1 Nsjmmoano a cnya firi Nnipa Nkyjn

Nsjmmoano a yjnya firi nnipa hc yj dej chwehwjmufoc nya firi nnipakuo, ankorjnkorjn anaa mpo adwenetoatoa mu. Cnam nkcmmtwetwe so bisa nsjm, nhwjej ne mpo adwenetoatoa so na cde nyaa nsjmmisa ahodoc no ho muaej no maa cde yjj nhwehwjmu dwumadie no.

3.9.2 Nsjmmoano a jfiri Nwoma mu

Chwehwjmufoc no nyaa nsjmmoano no bi firii nwoma ahodoc a animdefoc binom adi kan ayj ho adwuma mu. (Adi, 1975, Owu-Ewie, 2017, Agyekum, 2013, Wiafe-Akenten, 2017, Asenso, 2009, Agyekum, Osam ne Apenteng, 2011) ne nkaej cnya firii abjjfo jntjnje so.



Oduro (2015) jwc Kusi (2019) nhwehwjmu dwumadie mu a jnnya maa dwa so nso, cnyaa nsjmmoano no bi firii mu.

3.9.3 Akwan ahodoc a chwehwjmufoc no faa so Boaa Nsjmmoano Ahodoc no ano de yjj Nyiyimu no

Abrabc yi mu sj onipa bi pj sj ctu anamcn bi a, na jhia sj cyj ahoboaboa a jfata anamcntuo no. Mpanimfom mpo se “Sj wofiti prjko pc wo se a, mogya na jba”. Yei nti na ahoboaboa hia pa ara wc biribi ara a yjpj sj yjyj mu no. Nhwehwjmu dwumadie no mu no, chwehwjmufoc no anha ne ho pii ankenkan anwonsjm aduoson-nan a jwc nwoma no mu nyinaa jfiri sj, asoej a jhwj ntoasoc sukuu nschwtwerj so adi kan akyerj anwonsjm nsia (6)

a adesua foc no nsua na wenhwj so ntwerj jho nschwj dada. Saa enti, chwehwjmu foc no gyinaa nyiyimu akwankyjerj so yiyii anwonsjm ahodoc nsia no.


Chwehwjmu foc no paw saa anwonsjm nsia no jfiri sj jno na jbjboa ama ne dwumadie no akc pjpjjpj. Chwjjs nsjntitire, kasasuo ahodoc a cnwonfoc no de di dwuma wc anwonsjm ahodoc no mu ne ckwan a cnwonfoc no hyehyjj anwonsjm ahodoc no. Saa nsjm yi na ctuu ho anamcn de nyaa nsjmmoano de yjj nhwehwjmu no. Jnam sj chwehwjmu foc no kenkann nwoma ahodoc a animdefoc binom atwerj afa ne nhwehwjmu dwumadie yi ho nti no, jboa maa cnyaa nimdej pii kaa nea na cwc dada no ho maa jboaa nhwehwjmu no yie.

3.9.4 Mpjnsjmpjnsjmu a jfa Nsjmmoano no Nhyehyjej ho

Chwehwjmu foc no nam ne mmcdenmc ne afoforc mmoa so nyaa nsjmmoano wieej no, ckyekyjj mu akuoakuo de maa anwonsjm ahodoc no sjdej jmu biara fata. Yei akyiri no, ckyjj nsjmmoano no mu akuo mmijnsa de maa nsjmmisa mmijnsa no. Ekuo a edi kan kasa fa anwonsjm ahodoc no mu nsjntitire, emu biara mu kasasuo a jwc anwonsjm ahodoc no mu. Afei, ekuo na jtc so mijnsa no kasa fa nsjmmoano a cnya no wc sjnea cnwonfoc no hyehyjj n'anwonsjm. Yei akyiri no, chwehwjmu foc no de nsjmmoano ahodoc no yjj anwonsjm no mpjnsjmpjnsjmu a nteasej wc mu. Chwehwjmu foc no gyinaa mpjnsjmpjnsjmu ahodoc no so sii gyinaej a jtc asom maa nhwehwjmu dwumadie no. Saa agyanatuo yi boa no maa adwenkyerj ahodoc binom nso tec dwa. Anwonsjm nsia a cyi firii (Adi, 1975) anwonsjm nwoma '**Mewc Bi Ka**' so na cgyina nyaa nsjmmoano ahodoc no.

3.10 Tefabc

Etire yi da akwan ahodoc a chwehwjmufoc no nyaa nsjmmoano de yjj ne nhwehwjmu dwumadie no nyinaa. Jsane hwj nhwehwjmu akwankyerj ahodoc a cnam so dii ne dwuma ahodoc no. Chwehwjmufoc no ma yjhunu sj nhwehwjmu akwankyerj a cde yjj nhwehwjmu no nyinaa yj dej jnnyina akontabuo so. Cnam yei so maa yjhunuu nhwehwjmu akwankyerj a jnnyina akontabuo so mfasoc. Yei akyiri no, cmaa yjhunuu nnipa ahodoc binom a cne wcn nyaa nkitahodie de nyaa nsjmmoano de dii dwuma no ne ahoboaboa a cyjej de kchyiaa nnipakuo yi. Cnam nyiyimu kwan bi te sj nsjmmisa, adwentoatoa, ahwjej ne animdefoc binom adwenekyerj so nyaa nsjmmoano ahodoc no nyinaa.



Afei, etire yi sane hwj ckwan a chwehwjmufoc no faa so tasetasee anwonsjm ahodoc a cde yjj nhwehwjmu no ne dej enti a saa anwonsjm ahodoc no na cde dii dwuma. Nyj sjbe, nnipa biara kjkj na chwehwjmufoc no kpjj nsjmmoano wcn hc. Na mmom, cnam nyiyi mu kwanpa so paw nnipa a wcwc nnimdej na afei nhwehwjmu dwumadie no fa wcn ho na wcnyaa nsjmmoano firii wcn hc. Nsjmmoano no akyiri no, ckyekyjj jmu maa nsjmmisa ahodoc a jfa nhwehwjmu no ho sjnea emu biara die. Yei akyiri no, cgyinaa nsjmmoano no so pjnsjmpjnsjm anwonsjm ahodoc no wc cfa jnan no mu. Yei nyinaa wiee pjyj jsane nsusuij ne adwenekyerj ahodoc binom epue nsjmmoano no mu enti.



4.0 Nnanimu

Cfa yi ne dwumadie yi nyinaa fapem. Jha na merehwj na mede nsjmmoano no apjsjmpjnsjm dwumadie yi mu nsjmmisa ahodoc no. Nsjmmisa ahodoc no nyinaa gyina Adi (1975) anwonsjm nwoma a w'ato ne din “**Mewc Bi Ka**” so. Cgyinaa botaej mmijnsa so na jyjj nhwehwjmu no. Botaej a edi kan kasa fa nsjntire ahodoc a jda adi wc Adi (1975) anwonsjm ahodoc no mu. Dej jtc so mmienu hwj kasasuo ahodoc a jdi akotene pa ara wc Adi (1975) anwonsjm ahodoc no mu. Afei, botaej a jtc so mmijnsa a cde yjj nhwehwjmu yi ne; sjnea kasadwumfoc no hyehyjj Adi (1975) anwonsjm ahodoc no. Cnam botaej

mmijnsa yi so bjuba nsjmmisa mmijnsa no nyinaa ano. Cbjuba asjmmisa a edi kan, nea jtc so mmienu saa ara akosi asjmmisa a jtwa toc so. Saa kwan yi bjboa ama nteasej mapa aba nhwehwjmu dwumadie no mu yie.

Mpanin se, “Yjnsane kokoromoti ho mmc pc”. Saa nti, sjnea mpjnsjmpjnsjmu dwumadie yi bjkc so tctee no, chwehwjmufoe bjgyina adwenemsjm nhyehyjej ahodoc no so sjdej jkyerj cnwonfoc botaej ahodoc a cde to dwa wc n’awonsjm ahodoc mu, kasasuo ahodoc a cnwonfoc de di dwuma ne ckwan a cnwonfoc fa so de hyehyj n’awono ahodoc no. Bio, chwehwjmufoe no bjgyina nsjmmoano ahodoc a cnyaa firii Asante Twi akyerjkyerjfoc binom hc ne nea cnya firii adesuafoc a wcsua Asante Twi hc no so na woahwj awonsjm ahodoc no mu nsjntitire, jmu kasasuo ahodoc ne sjnea cnwonfoc no si fa hyehyjj awonsjm ahodoc no. Afei, wcbjfa nsjmmisa ahodoc no baako baako na w’agyina nsjmmoano ahodoc no so abua emu biara ano sjnea jfata. Cde adwenkyerj

ahodoc jpuee wc nsjmmoano merj no bjjj mpjnsjmpjnsjmu na w’asi gyinaej wc asjmmisa biara so. Yei bjboa ama asjmmisa biara anya anoyie emu da hc frenkyeem a jtc asom.

4.1 Nsjntitire a ctwerjfoc no de reto dwa wc (Adi, 1975) Anwonsjm ahodoc no mu
Sjnea ynjim dada no, nsjntitire yj adwempc a kasadwumfoc gyina so hyehyj ne nsjm. Jno na nsjm no nyinaa kwa fa ho. Kasadwumfoc biara wc asjntitire pa ara baako edi mu wc n’adwuma mu ne nsjntitire kumaa a jyj mmataho mmataho (Agyekum, 2013).

Anwonsjm ahodoc a nhwehwjmu yi repjnsjmpjnsjmu yi nyinaa yj nea adesuafoc a wcwc ntoasoc sukuu gu so resua na wagyina so asc wcn ahwj. Nanso, ayj anwonsjm nti, wctumi ka no mmeaej ahodoc bi te sj ayie, abadintoc ase, afahyj ne mmeaej pii a Akanfoc abc dwa. Sjnea yjahunu dada no, nsjntitire ahodoc a jfiri anwonsjm ahodoc yi nyinaa mu no gyina Hymes (1974) Kasapa Nnyinasoc (SPEAKING) ne De Saussure (1983) Nhyehyjj Adwenem (Structuralism) ticri so. Sjnea Hymes (1974) ne De Sassure (1983) adi kan aka no, ckasa hwehwj sj ckasafoc bjhwj ahyehyj ne nsjm yie wc merj nso a cregyina kasapa nnyinasoc nkorabata no so sjnea ne nsjm no bjwie ppyj na adi mu wc atiefoc asom ama asi chaw a anka jjbjba no kwan.

“SPEAKING” atwerjdej ahodoc no kyerj yjn cnwonfoc bi *Berj ne beaej* a cwc mu, *Nnipa a atwa ahyia beaej hc, Botaej, Kasa no nhyehyjj, Tebea* ne nea jkeka ho. Cnwonfoc hwj nnejma wei nyinaa so na woagyina de ne nsjm anaa ne botaej ato dwa. Adi (1975) anwonsjm ahodoc no mu no, cgyinaa botaej anaa nsjntitire ahodoc binom so na cde ne nsjm too dwa. Anwonsjm ahodoc a cnwonfoc no gyinaa so de ne nsjntitire too dwa no na edidi soc yi, “Afe Ato Yjn”, “Aseda”, “Jnnyj Ka Nko ne Ohia”, “Asetena”, “Yjaba Na Yjn Kcbeam”, ne “Aboa Opete”.


4.1.1 Asjntitire a jda adi wc ‘Afe Ato Yjn’ mu

Asjntitire a ctwerjfoc no de reto dwa wc saa anwonsjm yi mu ne sj: “Nkwa sene biribiara”, “Afenthyia de nkabom ba”, “Afe so a, na anigyej aba”, “Cdasani mfa aseda mma Awurade sj afe kc bjto no a”. Cnwonfoc no de nsesaej ahodoc bi a esi wc saa berj no mu bi te ewiem

a ayj frubann, mframa a emu ayj nwono, nsuwansuwa a awewe ne nea jkeka na jtwa mfonini de kyerj akenkanefoc.

4.1.1.1 Nkwa sene Biribiara

Cnwonfoc no de asjntitire ‘Nkwa sene Biribiara’ a jda adi wc ‘Afe ato yjn’ mu no rekyerj nnipa sj, sj wowc nkwa a, na wowc biribiara. Nsjmmoano no mu no, Owura Amankwaa de n’adwene too dwa fa sjdej nnipa pii no ara di aboobooohunu wc merj a afe aso anaasj afe ano ahyia, sjnti ne sj, afe no mu no, wchyliaa chaw bi anaa mpo sj wcsusu sj woannya nnejma sjnea anka wcpj. Wei na cnwonfoc no de retu adasaman fo sj, sj wcwc nkwa a, jsene biribiara. Nnipa nhunu sj nkwa sombo enti afe to wcn a wcnsusu nni abooboo. Sj yjhwj anwonsjm no a, ekuo a jtc so nnum no yj nhwjsodej ma akenkanfoc wc afutuo a cnwonfoc no de rema adasaman de rekyerj wcn sj nkwa sene biribiara. Hwj nhwjsoc yi;



“Afe ato yjn nnj, onua afe ato yjn.

Nanso afe biara ne emu nsjm,

Ebia na obi de kyjn bi.

Onua, gyae awerjhow ne nkcmcdi,

Efisj nnj, afe ato wo”

Bio, cnwonfoc no ma yjhunu sj, jmfa ho ne nea jtoo obi jwc afe no mu, jbjtumi aba sj ebia na dej jtoo cfoforc no sene dej jtoo obi enti sj afe nya to yjn a, yjnto biribiara ngu na yjmma nkwa yjwc no nsom yjn bo.

4.1.1.2 Afenhyia de Nkabom ba

jha yi, cnwonfoc no rekyerj sjnea afe so a, jmfaho ne asjm a jwc nnipa binom ntjm, nnipa pii no ara yi cdc soronko bi adi de kyerj afoforc. Ckyerj sj, nnipa binom a anka wctete adowa nwoma so mpo to wcn mansoo ahodoc no gu saa berj no. Ne nyinaa ne sj, wcde cdc bc cdc mu de kyerj wcn anisc ne anigyej sj afe ato wcn. Yjhunu wei ho nhwjsoc wc anwonsjm no mu nkyekyjmu nwctwe no. Cse;


“Afe ato yjn nnj, onua, afe ato yjn.

Abusua ahyia redi afe nnj.

Atamfo reyi cdc bi adi,

Wcde atuo ne akode agu hc reka sj,

Ampa ara, afe ato yjn”



4.1.1.3 Afe so a na anigyej aba

Ctwerjfoc no de anigyej soronko a jyj a na nnipa nya na jreto dwa yi. Crekyerj sj, sj afe so a, nnipa nyinaa ani gye sj afe no akc abjto wcn nkwa mu. Sj adasamma hwj nschwj, nyarewa, akukuruhweasej ne mpo wcn adcfoc binom a wchweree wcn, na wcn dej wcda so te nkwa mu a, na jnhia wcn hwee sj anigyej nko ara. Cse, nnipa kyerj wcn anigyej yi wc ahosiesie soronko a wcde hyia afe no awiejj kwan. Ahosiesie binom tete sj; sjnea wcde nhwiren siesie wcn afie mu ne wcn mmctene so, mmoa a wcbjkum adi, nnwom ahodoc a wcto a jfa afenhyia no ho. Weinom ne nnejma pii na nnipa yj de kyerj sj wcwc anigyej jsane sj, afe ato wcn.

4.1.1.4 Cdasani mfa aseda mma Cbcadej sj afe ato no

Mpjn pii no, jyj a na nnipa werj afiri sj nkwa a yjwc no jyj adenya kjsej a jfiri Cbcadej hc. Saa enti, n'aseda mpo, yjntaa mfa ma no. Wei na cnwonfoc no twe yjn adwene asi so sj, sj afe to yjn a, yjnfa aseda mma nea cmaa yjn nkwa no. Nnipa dodoc no ara kaekae nnejma bcne bi a jsisii wcn abrabc mu wc saa afe no mu, na jba saa a na wcn ankasa aseda a jwc sj wcde ma Cbcadej no dej, wcatwa agya. Jno nti na ctwerj rema yjahunu sj, jmfa ho ne nea jsii wc afe no mu, yjnkae sj ybjda Cbcadej ase sj afe no ato yjn. Cse;

“Afe ato yjn nnj, afe ato yjn bio.

Scre ne anigyefo ani nnye.

Ntena hc komm nnwen nea atwam ho.

Kentene wo ho kcda Cbcadej ase.

Kae sj afe ato yjn nnj”.(Hwj NK.6)

Sj yjhwj nhwjsoc a jwc soro hc yi a, cnwonfoc no rema yjhunu sj, sj afe so a, papa mu o, bcne mu o, sj afe no ato yjn no dej, yjn ne wcn a wcn ani agye no nkabom nna Cbcadej ase.

4.1.2 Asjntitire ctwerjfoc no de to dwa wc anwonsjm “Aseda” mu

Asjntitire a cnwonfoc no de reto dwa wc saa anwonsjm yi mu ne sj: “Jsj nnipa sj wckyerj anisc”, “Boniayj nnyj” ne “Anisckyerj yj nkuranhyj aduro”.

4.1.2.1 Jsj nnipa sj wckyerj anisc

Cnwonfoc no da asjntitire “Jsj nnipa sj wckyerj anisc” adi de retu nnipa fo ama wcahunu sj jwc sj wckyerj anisc wc mmerj a obi ayj biribi pa bi ama wcn. Nsjmmoano mu no, yjhunuu sjnea nnipa pii no ara jnkyerj anisc wc merj a afoforc ayi cdc adi akyerj wcn. Wei na cnwonfoc no retu nnipa fo sj, jhia sj wckyerj wcn ani sc a jsc nea afoforc ayj ma wcn. Mpanin mpo se, “Sj obi yj biribi ma wo a, da n’ase”. Sj woda obi ase wc nea woayj ama wo ho a, jma onii no hunu sj w’ani asc nea cyj maa wo no. Yjhunu wei ho nhwsoc wc anwonsjm no mu ekuo a jtwa toc, nsensaneej mmieno ne mijnsa no se,

“Ma w’ani nsc na da ase.



4.1.2.2 Boniayj nnyj

Ctwerjfoc no de sjnea boniayjni ffre wc merj a woampj ammua anna ne domfoc ase anaa mpo woankyerj ne domfoc anisc. Cnwonfoc no rema yjahunu sj, mmerj a obi adom yjn biribi pa bi na yjayi onii no boniayj no, yjankasa nso, yjnya ffrej. Na jbaa saa nso a jbu onii no aba mu ma cntumi nkc so nnom yjn bio. Yei nti na ctwerjfoc no rehyj yjn nkuran sj yjnkyerj anisc nkyerj adomfoc na wcn ampa aba wc papayj mu.

4.1.2.3 Anisckyerj yj nkuranhyj aduro

Asjntitire ‘Anisckyerj yj nkuranhyj aduro’ yj asjntitire a cnwonfoc de rema yjahunu sj, sj obi yj biribi ma wo na sj wokyerj anisc a, jkanyan nipa korc no ma ctumi toa so yj adcej no pii. Sjnti ne sj, jma onii no hunu sj nea cyjej no, woanyj angu na mmom cyjj no ckwanpa ne merj pa mu. Me ne ctwerjfoc yi yj adwene jfiri sj, sj obi yj wo adoej na sj woama no ahunu sj w’ani gye nea cyjj wo no ho a, jbjyj den sj onii no bjtumi akc so ayj wo adcej no bio. Jba saa a, n’abam bu na otumi susu nnejma pii wc n’adwenem. Cse;


“Aseda, aseda, aseda!

Ade a jhyj cdomfo nkuran,

Na jma boniayjni ffre;

Sua ka fa twitwa wo ho,

Na cdomfo annu ne ho.” (Hwj Nky.3)



4.1.3 Asjntitire a cnwonfoc no de reto dwa wc “Jnyj ka nko ne Ohia” mu

Jwc saa anwonsjm “Jnyj ka nko ne Ohia” mu no, asjntitire a cnwonfoc no de reto dwa ne sj, “Obiara ho nso no akwankorc”, “Obi dan bi”, “Nnipa nsj hwee”, “Obiara wc chaw”. Ctwerjfoc no de Aberewa, akokoa, cdefoc ne cbakorc na kyerjj ne tirimpc ahodoc no mu.

4.1.3.1 Obiara ho nso no akwankorc

Cnwonfoc no de “Obiara ho nso no akwankorc” a jda adi wc “Jnyj ka nko ne Ohia” mu no rema nnipa ahunu sj, jmfa ho ne nea wowc biara, jyj dejn ara a biribi baako bi bjma biribi ahia wo. Kyerj sj onipa abrabc mu no, jtc da a jyj a na dodoc no ara susu sj woanya wcn ho a anka cnhia biribi mfiri afoforc hc. Nanso, saa nkorcmfoc korc yi ara tumi hyia chaw binom tete sj yarej, nhwamcdie, aboninyj ne nea jkeka ho a jma wcn anigyej a wcwc no nwie pjyj. Wei na cnwonfoc rema yjn ahunu sj, nea nnipa wc nyinaa akyi no, adekorc bi nti, wcn anigyej nwie pjyj.

4.1.3.2 Nnipa nsj hwhee


Jwc asjntitire “Nnipa nsj hwhee” mu no, ctwerjfoc no retwe nnipa adwene aba yjn ho so ama nnipa ahunu sj, bebrebe yi nyinaa akyi no, jtumi kcwie sj nnipa tumi kc chaw bi mu a jyj a na jyj den sj cbjtumi agye ne ho afiri mu. Jtc merj bi a, nnipa a anka osusu sj, sebe, cyj Agyeman, jno nti cnsuro hwhee no, cwc ne biribi di anaa mpo sj, abrabc yi mu dej anka hwhee nhia no no tumi hyia akwansidej bi a cntumi nyj ho hwhee. Nhwjsoc bi te sj cdefoc a cwc nea jhia no biara nanso jnam mpofirim yadej bi nti, adedie mpo ontumi nnidi. Jba saa a wcn a atwa ne ho ahyia no hunu sj, sjj nyj ahonyadej ne adej. Hwj nhwjsoc cnwonfoc no de ma wc anwonsjm “Jnyj ka nko ne Ohia” nkyekyjmu num no mu. Cse;

“Osikani a ne ho mfa no,
Na ontumi nyj ne ho hwhee,
Na jkcm nso akisa no,
Hwj nnuan a jkyjn hc ka sj,
“Jnyj ka nko ne ohia.”

Sj yjhwj nhwjsoc a jwc soro hc yi a, jda adi pefee sj, mfa ho ne nnipa binom sika anaa wcn ahonyadej wcwc, biribi baako bi wc hc a jtumi ma wcn nso yj mmcbc. Saa enti na cnwonfoc no rema yjahunu sj, yjn ahonyadej nyinaa akyi no, nnipa yjnsj hwee.

4.1.3.3 Obi dan obi

Asjntitire a cnwonfoc yi reda no adi ama yjhunu ne sj ewiase yi mu no “Obi dan obi”. Jne sj onipa biara hia mmoa firi ne ycnko hc. Obiara jnni ewiase yi mu a cbjtumi akyerj sj crenhia obiara mmoa. Cnwonfoc no ma yjhunu sj jmfa ho ne nea woanya no wc asaase yi so wo hia nnipa binom wc wo nkyjn na wcadi dwuma sono bi ama wo. Jnyj adej biara na yjayj nipa yi, yjn nko bjtumi ayj. Yei nti na cnwonfoc no rema yjahunu sj yjn ahonyadej nyina akyi no, “Obi dan bi”.



4.1.3.4 Obiara wc ne haw

Asjntitire baako a ctwerjfoc no de reto dwa ne sj ewiase a yjwc yi no, “obiara wc ne haw.” Jwc nsjmmoano dwumadie mu no, jbjdaa adi sj, asetena yi mu, osikani oo, ohiani oo, wcn nyinaa wc wcn haw a jmma wcn anigyej nwie pjyj. Kyerj sj wiase yi mu, jmfaho ne nnepa a onipa wc nyinaa akyi no, nanso baako bi mma wcn anigyej nwie pjyj. Yjnhwj nhwjsoc bi te sj apcmuden dwumayjni a ctumi boa afoforc sa wcn yadej nanso cno ara ntumi nsa ne ho anaa mpo ne ba yadej. Afei, yjnhwj cbaatan a woawo abaduasa agye abayjn nanso cnnya

cba koro mpo nsoma no wc merj a chia mmoa mu. Yei nyinaa na cnwonfoc no retwe yjn adwene asi so ama yjate asej sj, nnyj nea cde ka nko na ahia no na mmom adefoc mpo biribi hia wcn.

4.1.4 Nsjntitire a anwonsjm “Asetena” de to dwa

Asjntitire a cnwonfoc no de reto dwa ara ne sj, “Mmcdemmc bu musuo aba so”, “Cbra yj animia”, “Aniha mu nni biribi sj ohia”, “Akokocduru hia wc abrabc yi mu”.

4.1.4.1 Mmcdemmc bu musuo aba so

Jyj ampa sj mmc demmc bu musuo aba so. Jha yi cnwonfoc no rema akenkanefoc ne atiefoc ahunu sj, abrabc yi mu no, nea cbc ne ho mmc den no di nkonom. Mpanin se, ”Sj wote faako a, na wote woadej so”. Saa enti, wcn a daa nyinaa wc bc wcn ho mmc den sj cbjyj biribi no, nya biribi. Cbra yj animia, akukuruhweasej ne cko, nanso, nea cko kc n’anim na cmpa aba no nya awiejpa. Yei nti na ctwerjfoc no retu yjn fo sj, sj yjbc yjn ho mmc den a, saa akukuruhweasej yi nyinaa bjwie anigyej ne nkonom die. Cnwonfoc no se;

“Asetena yi yj aperedi.

Nsi ne anem nko na ehia.

Nea cpere, ko kc kan no

Du ne botaej a esi n’anim ho,

Enti me nua peredifo,

Pere, ko kc nea nkonim wc”. (Nk. 1)

4.1.4.2 Cbra yj animia

Asjntire baako a cnwonfoc no de reto dwa wc anwonsjm “Asetena” mu ne sj; cbra yj animia. Sjnea ynjim dada no, cbra nna fam. Jhia mmcdemmc, nsiyj ne akokocduro ansana cdasani atumi adi so nkonim. Saa nti na ctwerjfoc no rema akenkanfoc ne atiefoc ahunu sj, cbra yj animia. Kyerj sj, nea cmia n’ani no, esi no yie. Nnipa abrabc mu no, jtc da a djjdj, na jtc da bi nso a nwoonwoo. Akyirisane, cbrjguo, nhwammedie ne nea jkeka ho nyinaa ma cbra no yj den. Nanso, Cnwonfoc no hyj yjn nkuran sj, yjmia yjn ani a awieej no jbjwie nkonimdie.



4.1.4.3 Aniha mu nni mu nni biribi sj ohia

Jwc asjntitire “Aniha mu nni biribi sj ohia” a jwc anwonsjm “Asetena” mu no, ctwerjfoc no retu yjn fo ama yjahunu sj, nnipa asetena mu no, obiara hwehwj sj ne ho bjtc no wc abrabc mu. Na adej baako a jwc sj yjhyj no nso ne sj obi ntumi nscre mfa ne nsa jnhyj ne dammirifa mu ntene faako nhwehwj sj ne ho bjtc no wc asetena mu. Sj yjn ho bjtc yjn wc asetena mu dej a na jbjhia sj yjbjyj adwumaden na amma yjanni hia. Mpanimfoc na kaa akasabjbuo bi sj; “Sj wompj berj a, berj mpa wo so da”. Yei nti no, sj yjhwj nsjmfua a hodoc binom a ctwerjfoc no de dii dwuma a na cretwe yjn adwene asi so sj, sj yjamma yjn ani ammere anyj adwuma dej a na yjrepere ahwehwj daa hia. Nhwjsoc a jtae asjntitire yi akyi bi nie:

“Asetena yi yj cko.

Aniha ne baninha na ehia,

Nea omia n'ani ko no

Nya nkonomdie abotire bc” (Nk. 2, Nsen. 1-4).

Nhwjsoc a jwc soro hc yi ma yjhunu sj ampa ara, asetena nyj mmerj nanso nea cmia n'ani no duru ne botaej ho.

4.1.4.4 Onipa biara hia akokoduru wc asetena yi mu

Asjntitire baako a yjntumi nyi no akwa wc anwonsjm “Asetena” mu ne “akokodurusjm” a jwc sj nnipa nya no wc asetena yi mu. Adej baako a jwc sj yjhyj no jnso ne sj onipa biara hia akokoduru na cde adi dwuma biara a cpj sj cdi. Ne nyinaa ne sj, jwc abrabc mu no sj wohyj asej sj worebc bra a wotumi hyia nnejma pii jno nti sj jba saa na sj wannya akokoduru ne nkurahyj wc abrabc mu a wobjhunu no na adej biara a woreyj no, na agye agu. Yei nti na ctwerjfoc no nam anwonsjm yi so retwe yjn adwene asi so sj jtc da a jwc sj yjn ankasa nya akokoduru na yjhyj yjn ho nkuran wc adej biara a yjreyj mu. Yei na yjnam so bjduru yjn botaej ho.

4.1.5 Nsjntitire a anwonsjm “Yjaba na yjn Kcbeam”

Jwc anwonsjm “Yjaba na yjn Kcbeam” mu no, ctwerjfoc no de nsjntitire ahodoc yi na jtoo dwa; “Onipa biara nnim adekyeej mu nsjm”, “Ahyjasej nyj den sj awieej”, “Adej biara a nnipa reyj no, cnwene ckyena”, “Obiara de owuo ka”.

4.1.5.1 Onipa biara nnim adekyeej mu nsjm

Cnwonfoc no de asjntitire “Onipa biara nnim adekyeej mu nsjm” a jda adi wc anwonsjm “Yjaba na yjn Kcbeam rebc nnipa kckc ama nnipa ahunu sj jnj nnyj wcn dea na wcde ckyena ahoahoa wcn ho. Mpanimfoc wc akasabjbuo bi sj,” Adekyeej mu nsjm, Onyame nko ara na onim”. Wei na ctwerjfoc rema yjn ani aba yjn ho so sj, biribi ara yjreyj no, yjnkae sj, mmerj jda yjn anim no nyj yjn dea, na afei, yjnnim nea jbjtumi ato yjn mu. Mpjn pii no, jyj a na nnipa werj afiri ne ho sj, wcnne wcn ho, na mpo wcn nkwa kura Ckjsej bi nsam. Yjn kasa, yjn anamcntuo nyinaa kyerj sj yjde yjn ho a yjnnae obi. Nanso, jnte saa da. Yjnkwa bjtumi afiri yjn nsa a yjnkaa bi nhyyjj mu. Ne nyinaa ne sj, sj yjbjnya nkwa a, na jfiri nea cbcc yjn. Saa enti na cnwonfoc no rekaekae yjn adwene na woatu yjn fo ama yjn ani aba yjn ho so sj nea jbjsi adekyeej dej, Onyame nkotoo na Onim. Adekyeej mu nsjm, onipa nni so tumi. Hwj nhwjsoc yi.

“Yjaba na yjn kcbeam ampa.

Mframa a jbcc nnj, ade pa nko.

Nea ckyena jbjbc, obi nnim.

Adekyeej biara ne mu asjm.

Yjaba, na yjn kcbeam”.

4.1.5.2 Adej biara a nipa reyj no, cnwene Ckyena

Ctwerjfoc no da saa asjntitire yi adi wc anwonsjm no mu ma yjte asej sj adej biara a onipa reyj no jnnj no, jwc sj cdwene jho daakye nsunsuanesoc. Mpjn pii no sj nnipa nya ahote anaa asetenapa jnnj a na wcnwerj afi sj daakye bi wc wcn anim. Nnipa binom tumi di yie wc abrabc ahyjasej no nanso abrabc awieej no na wcn abrabc ayj basaa. Wei nyinaa si jfiri

sj, berj a na wcredi dj no wcannwene dej jbjtumi asi wc wcn anim daakye. Saa enti amma wcatumi antoto wcn nnejma yie sjnea jsj. Yei na ctwerjfoc no de saa anwonsjm yi rekae yjn ama yjahunu ckwan a ybjfa so abc yjn bra. Frcmfrcm nte hc daa. Jtc da a jyj, na jtc da nso a jnyj. Saa enti jhia sj onipa bjtoto n'akwan yie na adekyeej bi ammjyj no mpofirim.

4.1.5.3 Ahyjasej nnyj den sj Awieej

Asjntitire “Ahyjasej nyj den sj awieej” a jpue wc anwonsjm “Yjaba na yjn Kcbeam” mu no yj afutusjm a ctwerjfoc no de rema akenkanfoc ne atiefoc ama wcahunu sj wiase yi dej, wcawo yjn aba. Sj papa mu oo, sj bcne mu oo, yjaba. Nanso cretwe yjn adwene asi so akae yjn sj, sjn na ybjkc no. Sj wcwo nipa ba wiase a, jfiri ne mmcfrase de kosi ne wu brj mu no, jyj a na nnejma pii na jsisi wc n'abrabc mu. Jbinom yj nea cno ankasa yj na jbinom nso yj nea wiase yi de ma no. Sika, ahonya, nyarewa, nhwamcdie, nkcsoc ne wiase yi mu nnejma pii na a chyia. Wei nyinaa akyiri no, sjnea cbjsi afa ne cbra no adi asie na jkyerj n'awieej. Nnipa dodoc no ara hwj toto wcn akwan yie, na mpo owuo akyi no, nnipa kae wcn nneyjjpa. Afei, dodoc no ara nso de cbra no di agorc, na jkewie wcn bcne. Jyj mpo a na nkyirimma mpj sj wcbjbc wcn din de aka asjm. Wei na cnwonfoc no rema yjahunu sj, sjn na ateasefoc a aka no bjkc no. Papa mu? Anaasj bcne mu? Nyianoo no gyina ankorjnkorjn so. Cse,

‘Obi nkwa awiei, ahwjfoc abu,
Obi nkwa awiei, chwjfoc abc no.
Obi asamankc, ohia awerjhow nko.
Obi asamankc, nkontaabu nko.
Yjaba, na yjn kcbeam’.

4.1.5.4 Obiara de Owuo Ka


Jwc nkcmmtwetweej a me ne Asante Twi akyerkyerjfoc binom twetweej no mu no, jbjdaa adi maa yjhunu sj, “Obiara de owuo ka” yj asjntitire baako a cnwonfoc no de reto dwa wc anwonsjm “Yjaba na yjn Kcbeam” mu. Cnwonfoc no rema adasa ahunu sj, sjnea jtej biara, obiara bjwu. Sjnea yjnim dada no, onipa biara nni hc a cbjkyene boc wc asaase yi so. Nnipa akcneabadi nyinna mu no, jwc sj nnipa hunu sj, owuo da hc retwjn yjn. Afei, cnwonfoc no kyerkyerj yjn ma yjhunu sj, owuo akyi no, nnejma ahodoc bi da adi fa yjn ho. Nhwjsoc bi ne sj, wiase a yjwc yi, nnipa binom wu a, na atEasefoc anya adcdcdej, na ebi nso wu a, na jka na abjsoa n’abusua. Kyerj sj, nea cwc ne biribi di wc berj a na cte ase no, wu gya agyapadej ma nkyirimma. Na sjbe, wcn a merj a wcwc wiase na nea wcbjdie mpo ho ayj den ama wcn no wu de jka ne chaw na jgya wcn abusua. Jnam saa nnocma yi enti na ctwerjfoc no rekaekae yjn adwene ama yjahunu sjnea yjbjbc yjn bra na yjn wuo akyi no, adcfonom ankae yjn ansu. Jfiri sj, sjnea jtej biara, dabi owuo de yjn bjkc.

4.1.6 Asjntitire a anwonsjm “Aboa Opete” de to dwa

Anwonsjm “Aboa Opete” de nsjntitire ahodoc yi na jto dwa. “Obi nnim wo botaej a, cnte w’ase”, “Ahwiyie yj”. Cnwonfoc no de aboa Pjtj na jgyinna hc wc anwonsjm no mu sj nnipa de daa ne tirimpahodoc no adi.

4.1.6.1 Obi nnim wo botaej a cnte wo ase

Asjntitire “Obi nnim wo botaej a cnte wo ase” yj afutusjm soronko a Cnwonfoc no de rema adesuafoc ne akenkanfoc ama woate asej sj, adej biara onipa reyj no, cwc botaej anaa mpo sj nnyinasoc. Wiase yi mu, nea yjtaa hunu ne sj, sj obi retu anamcn bi a, jyj a yjn a yjtete nkyjn no taa kasa bebree fa saa onipa no anamcntuo no ho a yjmmisa nea enti a onii no retu saa anamcn no. Na mebisa sj, onipa bjyj biribi a onni botaej? Menim sj mmuaej no yj daabi da. Nanso, daa jyj a na yjma no kcyj sj, nea obi reyj no, onni botaej jno enti jma yjkasa tia pii. Wei na cnwonfoc no retu yjn fo sj, sj obi reyj n’adej a, yjnnyae onii no ma no nyj n’adej. Sj nso, yjnte nea creyj no ase a, yjmmisa mpj nte asej na yjnnyae nkontabuo ne asibuo bebree no.



4.1.6.2 Ahwgyie yj

Mpanimfoc na bu wcn bj bi sj, “Nwa hwj ne ho so yie a, cnyini bjyj Tope”. Na afei nso, “Adidi daa na jyj, nnyj adidi prjko”. Bio, mpanin se, “Nnyj nea jhyerjn nyinaa na jyj sika kckcc”. Saa mmj ahodoc yi na cnwonfoc yi nam anwonsjm “Aboa Opete” so de jmu asjntitire “Ahwgyie yj” so retu adasa fo ama wcahunu sj, sj woyj nipa na sj wohwj wo ho yie wc asetena yi mu a, wonyini kyj. Mpjn pii no, nnipa pii no ara taa tu anamcn bi a, awieej no yj owuo. Jyj a na nnipa repj ne ho ntjm anya ne ho. Wiase ahuhudej, mpepereho sikapj ne wiase afjfdej pii a nnipa di akyire no kcwie wcn bcne. Nanso, nea cnam kwanpa so, de aboterj ne osetie nante wc abrabc mu no nya ne ho yie a chaw biara nni akyire.

Saa nsjm yi na cnwonfoc yi de nnipa abrabc retoto aboa Pjtj ho ama yjn nso yjsua biribi afiri ne hc. Cpjtj mpj sj nnipa bjdi no awu nti, cmmjn nnipa. Mpo, mmeaej a nnipa wc nyinaa wcapo na sumina so na cte sane didie. Ne nyinaa ne sj, ne nkwa hia no. Cnwonfoc no kc so tu yjn fo sj, beaej anaa anamcn biara a ybjtu a jde chaw bjbrj yjn no, yjntwe yjn ho mfiri ho na yjakchyia mpofirim wuo.

4.1.7 Asentitire a eda adi wo Anwonsjm nsia no mu no ho Ntotoho

Anwonsjm nsia a mede dii dwuma wc me dwumadie yi mu nyinaa yj anwonsjm a jda nsjntitire binom adi a ebue nnipa ani wc abrabc mu. Cnwonfoc biara de n'anwondej reba abcntene so a dej crehwehwj ara ne sj ne tirimpc a creyi no adie no bjj ynj a jfa nnipa abrabc ho na jbjtumi asesa nnipa binom tebea a wcwc mu. Sj yjhwj saa nsjntire a jda adi wc anwonsjm ahodoc yi mu a saa na jkasa fa nnipa abrabc ho na ebue yjn adwenem twe yjn adwene si nnejma bi so wc abrabc mu. Sj jba saa a dej jda adi ma yjhunu ne sj nsjntitire no bc anwonsjm no nyinaa tcfa. Sj yjhwj a yjbjhunu sj anwonsjm “Afe ato yjn” mu no, jkyerj yjn sjdej nnipa pii no ara deda suban binom adi wc berj a afe ato wcn no.

Saa nso na jyj “Aseda” reda Onyankopcn som a Csom bo yjn asetena mu nti jsj sj yjde aseda ma no, ne sjdej jhia sj nipa biara bjhunu sjdej anisckyerj som bo ne sjdej jwc sj nnipa nyinaa kyerj anisc wc adcej bi a afoforc ayj wcn ho. “Asetena” nso ma yjhunu nnejma ahodoc a jkc so wc nnipa abrabc mu. Esi no pi kyerj yjn sj, abrabc yj apereaperej, nkoden ne animia. Afei anwonsjm “Yjaba na yjn kcbeam” nso de foa so sj, sj yjaba wiase yi mu a yjredi apenesie na yjnam kukuruhweasej mu yi, mmerj bi nso bjba a yjn awieej bjba nanso sjdej awieej no bjj yj dej obi nnim. Afei sj awieej no bjj yj papa ama yjn ama yjaduru yjn

botaej ho a gye sj yjjy kwasea te sj aboa Opete a ckyerjj sj cde ne kwasea pj nyinkyj no. Saa abrabc mu suahunu yi na saa anwonsjm ahodoc nsia a mede dii dwuma yi de retoto ho.

4.2 Kasasuo Ahodoɔ a ɛda adi wɔ Anwonsɛm ahodoc no mu

Agyekum (2011) aka se kasasuo ma anwono ye de sane ma edi mu. ɔnwonfɔɔ no de kasasuo ahodoɔ saasaee ne nsem mu ma eyɛ de ye hwam. ɔde nsem a emu do na etwa abrabɔ ho mfonini kyerɛ akenkanfoɔ ne atiefoo. Eagleton (2008) kyerɛ mu se, ɔnwonfɔɔ de kasa a wafura ho ntoma na edi ne dwuma, eno nti yɛpɛ se yete ne nsem no ase a, gye se yɛhwɛ tra ne dee no. Kasa no se eyɛ kasakoa, ebe, ntotoho, nnyinahɔma anaa kasa biara no, ese se yefa baabae mu yie na ama obiara a ɔbefa akenkan no ate aseɛ. Chwehwjmufoc no gyinaa Hymes (1974) “SPEAKING” ticri ne “Structuralism” ticri so nyaa kasasuo ahodoc binom a Adi (1975) de dii dwuma wc n’awonsjm ahodoc no mu. Hymes (1974) ne De Saussure (1983) kyerj sjnea cnwonfoc rehyehyj n’awono a, cfura ne nsjm bi ho ntoma sjnea jbjyj ama ne nsjm no ayj hwam na ayj dj. Anwonsjm ahodoc a mede redi dwuma yi, cnwonfoc no nso de kasasuo ahodoc binom dii dwuma. Mehwɛ no baako baako sɛdɛɛ jmu biara ho nhwɛsɔɔ tee wɔ anwonsɛm no biara mu.

4.2.1 Kasasuo Ahodoɔ a ɛda adi wɔ “Afe Ato Yjn” mu ne Sɛdɛɛ Cde dii Dwuma

ɔtwerɛfoo no de kasasuo ahodoɔ du (10) na ɛdii dwuma wɔ saa anwonsɛm yi mu. Enonom ne nnyegyeej sj adwene, anihanehane, ntotohosjm, se-nipa, ntimu, kasakoa, jbj, nkakuho, abirabc ne ampj mmuaej asjmmisa.

4.2.1.1 Ntotohosjm

Ntotoho anaa Asesjsjm yj kasa bi a yjde nnocma mmieni bi a jbc abira toto ho ma no akcyj adekorc. Saa mfatoho mu no, mpjn pii no yjtaa de asjm “te sj“, “sj“ anaasj “sene” na jtaa di dwuma. Ctwerjfoc no de ntotohosjm mmijnsa na jdii dwuma wc mu. Yei da adi wc nkyekyjmu a jdi kan no mu nsensaneej (1), (2) ne (3) no mu. Sj yjhwj nkekaho no mu a yjbjhunu. Yeinom ne “Ewiem ayj furubann Mframa mu ayj nwunu” ne “Nnua atifi ayj torotoro”. Cnwonfoc no de ntotohosjm dii dwuma de kyerjj ayokofa a jda nnejma mmieni bi ntjm. Afei, ntotohosjm a cnwonfoc no de dii dwuma wc n’awonsjm no mu no maa kasa no yjj dj, yjj hwam.

4.2.1.1.1 Mframa mu ayj nwunu

Ctwerjfoc anaa ckasadwumfoc yi de saa ntotohosjm yi dii dwuma de rekyerj sjdej mframe mu adwo anaa sjnea asi bi ayj nwunu afa. Jno nti wohwj sjdej ctwerjfoc no de dii dwuma no a jda adi pefee sj cde mframe no ne sjdej jtej no retoto beaej a jyj nwunu. Yei da adi ma yjhunu sjdej cde biribi jrekyerj abcde foforc.

4.2.1.2 Nua atifi ayj torotoro


Ckasadwumfoc no de saa kasasuo yi dii dwuma de kyerjj sjdej nnua no soro asi ayj toro. Dej jtej ne sj nnua nyj adej a jso yj toro na mmom jtc da a ewiem tumi sesa, nkanka ne berj a cpj asi no. Sj jba saa a jyj a na nwura a jwc nnua so nyinaa aporo agu fam a wonhunu bi wc so. Yei na ctwerjfoc de redi dwuma de akyerj ama yjahunu sjdej afe so a ewiem nsakyeraej tumi ma nnua tiri so pa yj torotoro.

4.2.1.2 Jbj (Proverbs)

Jbj yj nyansa kasa a yjde twa asjm tiawa nanso sj yjhwj anwonsjm mu a jdi akotene wc mu pa ara. Ne nyinaa ne sj daa nyinaa no jboa ckasadwumfoc no ma ne nhyehyej no yj ntiantia. Jsane nso boa ma anwonsjm no yj hwam na jyj dj. Saa anwonsjm yi nso ctwerjfoc nso de jbj nso di dwuma wc mu. Jbj bi te sj “Afe biara ne emu nsjm” a jda adi wc nkyekyjmu (5) nsensaneej (2) no mu.

4.2.1.2.1 Afe biara ne emu nsjm

Ckasadwumfoc no de saa jbj kasasuo yi dii dwuma de kyerjj sjdej afe biara asisjm ahodoc a jkc so anaa jsisi wc akwan bebree so. Cpj sj cda no adi ma yjhunu sj afe nyinaa nsj. Afe bi wc hc a jkc yie ebi nso wc hc a jnkc yie. Afe biara ne dej jsi. Afe no bi mu nsjm tumi yj anigye, jna ebi nso tumi yj awerjhoc. Jno nti dej jwc sj yjhyj no nso ne sj jnna nyinaa nsj. Jbj a cnwonfoc no de dii dwuma no boa maa nteasej mapa baa anwonsjm no mu.



4.2.1.2.2 Kasakoa

Kasakoa yj nsjmfua bi a yjaka akoa no a wontumi nyina ne nsjmfua nkorjnkorj so nkyerjasej. Nsjmfua no ne ne mmuaej no bc abira koraa. Mpjn pii no wcka de dane asjm ani. Yei nso da adi wc anwonsjm “afe ato yjn” mu. Kasakoa bi te sj “*kentene wo ho*” a jda adi wc anwonsjm no mu.


4.2.1.2.3. Kentene wo ho (Kasakoa)

Mpjn pii no sj ckasadwumfoc pj sj cde cpc kasa di dwuma a ctaa de kasakoa di dwuma. Yei si wc berj a cpj sj cka kasa bi a jho nhyj da nte no. Saa na ckasadwumfoc yi nso de saa

kasakoa “Kentene wo ho” yi dii dwuma. Ctwerjfoc no de dii dwuma de kyerjj sj sj afe kc bjto wo nko ara dej a fa ahokeka anaa ahosjpj na kcda wo Nyame ase. Yei kyerj sj jwc sj wokeka wo ho wc adej biara a woreyj mu. kasakoa a cnwonfoc de dii dwuma boa twaa ne nsjm binom tiawa, na jtcc aso mu.

4.2.2 Kasasuo ahodoc ahodoc a jwc anwonsjm “Aseda” mu ne ne dwumadie

Ckasadwumfoc no de kasasuo ahodoc binom dii dwuma wc ne dwumadie no mu maa anwonsjm no nhyehyej dii mu. Ctwerjfoc no de kasasuo atitire nan (4) na jdii dwuma wc anwonsjm aseda mu. Cde kasasuo ahodoc bi te sj; ntimu, Konsonante ntimu, kasakoa ne jbj. Emu mmienu pj na mjka ho asjm na dej aka no ada adi wc nkekaho no mu.



4.2.2.1 Ntimu

Ntimu ne sj woreka asjmfua, asesanee, kasasin anaa kasamu bi ntoatoasoc anaasj woreka ku ho anaa mpo woresi nsjm bi so dua. Adej baako a jwc sj yjhyj ne nso ne sj jyj a nsjmfua a woresi so no na jhia yie pa ara. Mpjn pii no atwerjfoc de ntimu taa di dwuma wc anwonsjm mu pa ara. Sj yjhwj anwonsjm “Aseda” mu a ybjhunu sj jsiane sj ctwerjfoc no pj sj yjhunu sj aseda som bo nti anwonsjm no mu nkyekyjmu biara ahyjase no ctii aseda mu. Yjnhwj ntimu a jda adi wc mu.

4.2.2.1.1 Aseda, Aseda, Aseda!

Sj yjhwj anwonsjm no mu a sjdej madi kan ada no adi no, jrekame ayj sj nkyekyjmu anaa cfa biara ahyjasej no ctwerjfoc no ti mu. Yei kyerj sj na asjmfua “aseda” ho hia no wc ne dwumadie no mu. Ctwerjfoc no de dii dwuma a na cresi n’asjm no so dua ama yjahunu nea

cpj sj ckyerj wc asjmfa aseda ho. Yei boa ma atiefoc ne akenkanfoc hunu sj asjm pctee a ctii mu no hia no, saa jboa twe atiefoc ne akenkanfoc adwene ba nea creka no so.

4.2.2.1.2 Na cdomfoc annu ne ho

Ctwerjfoc no tii saa kasasini yi mu mmienu wc anwonsjm no mu. Sj yjhwj cfa (2) ne (3) no a nsensaneej a jtwa toc no a ybjjhunu sj jda adi wc hc. Kasadwumfoc yi de dii dwuma de kyerjj sjdej jwc sj yjda obi a waboa yjn ase sjdej jbjma n'ani agye sj cbjsan ama yjn mmoa foforc wc berj a yjhia bio. Cnwonfoc yi de ntimu dii dwuma ma akenkanfoc ne atiefoc adwene ba adej pctee a crepj so, na yei de anigyej ne nteasej mapa brj atiefoc ne akenkanfoc.



4.2.2.2 Jbj

Jbj yj nyansa kasa a yjde twa asjm tiawa nanso sj yjhwj anwonsjm mu a jdi akotene wc mu pa ara. Ne nyinaa ne sj daa nyinaa no jboa ckasadwumfoc no ma ne nhyehyjej no yj ntantia. Jsan nso boa ma anwonsjm no yj hwam na jyj dj.

Saa na ctwerjfoc no de dii dwuma wc saa anwonsjm yi mu maa no yjj dj na cde twaa asjm bi tiawa. Nhwjsoc

4.2.2.2.1 Fa saa da m'ase nyj dj

Ctwerjfoc yi de dii dwuma a na cde rekyerj sj sj cdomfoc bi dom wo yj adej ma wo a, ma w'ani nsc na da no ase. Sj amma no saa a jbu onii no aba mu ma cgyae papayj anaa mmoa a cwc ma wo anaa obi no. Yei kyerj sj sj obi dom wo na woamma no anhunu dej wayj ama wo pj a jde abambuo ba na mmom sj onii no nya n'aseda dej a jhyj no nkuran ma ckc so yj

papa. Ntimu a cnwonfoc no de dii dwuma boa sii so dua maa atiefoc ne akenkanfoc sj, aseda som bo.

4.2.4 Kasasuo ahodoc a jwc anwonsjm “jnyj jka nko ne Ohia

Saa anwonsjm yi yj anwonsjm a jrekyerj hia a nnipa biara hia mmoa. Jkc so ma yjhunu sj nnipa ntumi nya dej crehwehwj nyinaa da. Yei nam so ma ctwerjfoc no de kasasuo ahodoc binom adi dwuma a jboa ma anwonsjm no nhyehyej no wie mudie. Kasasuo ahodoc atitire mmijnsa na jdii akotene wc saa anwonsjm yi mu. Yeinom ne ntimu, kasakoa ne sj-nipa. Saa kasasuo ahodoc yi na ctwerjfoc no daa no adi wc mu.

4.2.4.1 Kasakoa

Kasakoa yj nsjmfua bi a yjaka akaa no a wontumi nyina ne nsjmfua nkorjnkorj so nkyerjasej. Nsjmfua no ne ne mmuaej no bc abira koraa. Mpjn pii no wcka de dane asjm bi ani. Kasakoa ahodoc bi a jdaa adi no bi ne, “Osikani a ne ho mfa no” (Nky. 5) (ns. 1), “Cdefo a wanya ne ho” (Nky. 8) (ns. 1) “Nanso cdefo nyi ne ti adi” (NKy. 10) (ns 3).

4.2.4.1.1 Osikani a ne ho mfa no


Ckasadwumfoc no de saa kasakoa “ne ho mfa no” de dii dwuma wc anwonsjm no mu de kyerjj sj saa nipa yi yj nipa bi a cwc ne biribi di nanso yarej ama no ayj mmerj. Jbjtumi aba sj na ctwerjfoc no nim yarej pctee a nipa no wc mu nanso na ebia na jyj yarej a ani yj nyan ne saa nti no na jbjhia sj cde kasakoa yi di dwuma ma ne kasa no mu ba nyam.

4.2.4.1.1 Ckcm akisa no

Ctwerjfoc no de saa kasa yi dii dwuma de kyerj sjdej jnam yarej nti no saa nipa yi ntumi nnidi na ckcm ama no ayj mmerj. Mpjn pii no saa na jtaa si yarej tumi bc obi ma no yj mmerj wc berj a chunu aduane koraa ne di yj no den.

4.2.4.2 Sj- nipa

Mpjn pii no atwerjfoc anaa akasadwumfoc tumi de nnejma bi a nkwa nnim tumi di dwuma ahodoc sjdej nipa di saa dwuma no pjpjjpj. Sj jba saa a yjse nneyjje ne suban ahodoc bi a nipa da no adi no saa pjpjjpj na saa nnejma yi a nkwa nni wcn mu yi nso da no adi. Jno nti na yjse, wcn nneyjje no sj nnipa. Saa kwan yi so na ctwerjfoc yi nso nam so dii ne dwuma wc saa anwonsjm yi mu. Cnwonfoc no de Sj-nipa kasasuo dii dwuma sjnea jbjyj na objumi de nipa su, n'atenka, ne ne bcbraj binom ama nnejma a jnni kwa. Saa anamcn a cnwonfoc yi tuo yi boa ma akenkanfoc ne atiefoc abcdej mu nhunumu soronko. Yjnhwj nhwjsoc;



4.2.4.2.1 Na cyare agu no mponkyerj

Saa nhwjsoc a ctwerjfoc yi de dii dwuma yi yj dej cde rekyerj sjdej yarej abubu obi ama no aka faako a cntumi nkc baabiara. Sj yjhwj a yjhunu ne sj yarej nyj nnipa na watumi agu obi mponkyerj nanso jredi dwuma sjdej nipa yj pjpjjpj.

4.2.5 Kasasuo ahodoc a jda adi wc anwonsjm “Asetena” ne ne dwumadie

Anwonsjm asetena yj anwonsjm bi a jda abrabc mu nsjm adi. Jkasa kwan a nnipa fa so tena ase wc abrabc mu. Jkyerj yjn ma yjhunu sj asetena mu abrabc nyj adej a jda fam. Yei na jnam so ama ctwerjfoc nso nam so de kasasuo ahodoc de asaasae ama anwonsjm no ayj dj. Ctwerjfoc no de kasasuo ahodoc mmijnsa paa na jdi akotene wc anwonsjm yi mu. Jnonom ne ntimu, ntotohosjm ne kasakoa.

4.2.5.1 Ntimu

Ntimu ne sj woreka asjmfua, asesanee, kasasin anaa kasamu bi ntoatoasoc anaasj woreka ku ho anaa mpo woresi nsjm bi so dua. Adej baako a jwc sj yjhyj ne nso ne sj jyj a nsjmfua a woresi so no na jhia yie pa ara. Mpjn pii no atwerjfoc de ntimu taa di dwuma wc anwonsjm mu pa ara. Sj yjhwj anwonsjm no mu a ybjhunu sj nkyekyjmu biara nsensneej a jdi kan no ctwerjfoc no hyjase, “Asetena yi yj”. Jba saa a na cde retwe yjn adwene agyina nsjm a crebjda no adi akyerj yjn wc asetena mu no so. Saa ara na “Enti me nua” nso ctim wc nsensaneej (5) wc cfa biara mu de twe yjn adwene de gyina nea cwc ka de si n’asjm no so dua.

4.2.5.1.1 Asetena yi yj ne Enti me nua

Ctwerjfoc no de saa kasasini mmieni yi dii dwuma de kyerjj sjdej asetena mu haw ahodoc tej ne ckwan a a cfa so tu nkurcfo anaa n’adcfoc fo sj wcmfa mmc wcn bra wc asetena yi mu na aboa wcn a+ma wcatumi adi nkonom wc abrabc mu. Mpjn pii no nnipa tumi werj firi ne ho wc nnejma bi a jhia sj wctwe wcn adwene kc so wc abrabc mu. Yei nti na

ctwerjfoc no si “Asetena yi yj ne Enti me nua” so de twe yjn adwene ama akae yjn dej jwc sj yjhyj no nso wc abrabc ne asetena mu.

4.2.5.2 Kasakoa

Kasakoa yj nsjmfua bi a yjaka akoa no a wontumi nyina ne nsjmfua nkorjnkorj so nkyerjasej. Nsjmfua no ne ne mmuaej no bc abira koraa. Mpjn pii no wcka de dane asjm bi ani. Yei nso da ne ho adi wc saa anwonsjm “Asetena mu”.

4.2.5.2.1 Nea cmia n’ani ko no

Yei yj kasa bi a mpanimfoc taa ka wc asetena mu de hyj mmerantej nkuran, titire wcn a abrabc no ne no anya. Sj wcka saa asjm yi a na jnkyerj sj ebia kata w’ani na mmom dej wcpj sj wcd a no adi ne sj yere wo ho yj biribi. Yei na ctwerjfoc yi nso de dii dwuma acde rekyerj sj obi a cde anijden fa abrabc mu no mfa ho ne chaw biara a cbjfa mu, dej cfa mu biara mmu no abam ma cko kc so pere hwehwj nea cpj wc abrabc mu.

4.2.5.2.2 Be ntoa na si abrjkoto

Kasadwumfo no de dii dwuma de kyerjj ckwan a obi a cde animia rebc bra bjfa so ayi ne yam akanyan ne ho wc asetena mu. Csi no pi ma yjte asej sj abrabc a yjnam mu wc asetena mu no jnyj adej a jyj fo nanso sj cka no traa saa nnipa nhunu yei na jnam so maa cde saa kasakoa yi dii dwuma.

4.2.6 Kasasuo a jda adi wc “Yjaba na yjn kcbeam” ne ne dwumadie

Sj yjhwj anwonsjm yi mu a ybjhunu sj jyj anwonsjm bi a jrekyerj yjn ckwan a onipa faa so baa wiase ne ckwan a nnipa bjfa so afiri wiase yi mu akc. Ne saa nti no, ctwerjfoc no faa kwan yi so hyehyjj anwonsjm yi a cde kasasuo ahodoc binom dii dwuma ma no wiee mudie. Ctwerjfoc no de kasasuo num na jdii dwuma wc saa anwonsjm yi mu. Jyj ntimu, ampj mmuaeaj asjmmisa, ntotomu nsawcsoc, jbj ne abirabc. Saa kasasuo yi nyinaa daa adi wc anwonsjm yi mu a jboa maa ewiee mudie nanso emu mmienu pj na mjka ho asjm wc ha a nea aka no bjda adi wc nkekaho no mu.

4.2.6.1 Ampj mmuaeaj asjmmisa

Mpjn pii no wc kasadwini ahodoc mu no jtumi ba sj kasadwumfoc no bisabisa nsjm bi wc dwumadie no mu te sj dej cne obi redi nkmmc. Aberj a saa nsjmmisa yi bjkc so wc dwumadie no mu no jyj a jntaa nhia mmuaeaj biara mfiri obiara hc. Saa kwan yi yj ckwan baako a ckasadwumfoc yi nam so twerjj saa anwonsjm yi.


4.2.6.1.1 Obi nim da a cwoobobi?

Jwc mu sj ctwerjfoc no nam saa kwan yi so na jdii ne dwuma wc saa anwonsjm yi mu sjdej madi kan ada no adi no nanso mjgyina yei so akyerj dej nti a cde saa asjmmisa a jnhia mmuaeaj dii dwuma wc anwonsjm yi mu na dej aka no ada adi wc nkekaho no mu. Yeid da adi wc nkyekyjmu mmienu no nsensaneej a jdi kan no mu. Dej nti a ctwerjfoc no de dii dwuma ne sj crekyerj sjdej jbia na nnipa bi nim obi ahyjase anaa wcbjtumi ahunu obi

ahyjase nanso saa nnipa no awieej dej jnyj adej a obiara nim. Yei tumi kae nipa ma ctumi da ne ho so wc suban bi a cyi no adi ho.

4.2.6.2 Jbj

Jyj nyansa kasa a yjde twa asjm tiawa nanso sj yjhwj anwonsjm yi mu a jdi akotene wc mu pa ara. Ne nyinaa ne sj daa nyinaa no jboa ckasadwumfoc no ma ne nhyehyjej no yj ntiantia. Jsan nso boa ma anwonsjm no yj hwam na jyj dj. Yei nso da ne ho adi wc saa anwonsjm yi mu.



4.2.6.2.1 Nkaej wc owuo akyi

Ctwerjfoc no de dii dwuma de rekyerj sjnea onipa bjba abjbrj wc wiase biara no sj owu da bi to no a nnipa bjkc so abc ne din aka asjm ne wuo akyi. Onipa biara hwehwj sj sj owu firi wiase yi mu kc a nnipa bjbc no din pa. Jno nti berj a cte ase a cnya nwuij yi no cbjbc bra pa ama n'awieej no nnipa ammc no din bcne.


4.2.7 Kasasuo ahodoc a jda adi wc “Aboa Opete” mu ne ne dwumadie

Aboa Opete yj anwonsjm a jkasa fa sjdej nnipa nam kwan bi so nya dej crehwehwj wc abrabc mu. Yei nam so ma ctwerjfoc no faa kasasuo ahodoc de dii dwuma wc anwonsjm no mu. Ctwerjfoc no de kasasuo ahodoc de dii dwuma wc anwonsjm no mu. Cde kasasuo ahodoc num (5) na jdii dwuma wc anwonsjm no mu. Saa kasasuo yi bi ne ntimu, jbj,

nniyinahcma, nkakuho ne Nsjngorc. Mjhwj ho mmienu pj aka ho asjm wc ha na mede nea aka no akc nkekaho no mu.

4.2.7.1 Nsjngorc

Saa kasasuo yi nso daa ne ho adi wc anwonsjm no mu. Yei yj berj a kasadwumfoc nam kwan bi so de nsjmfua bi di agorc wc ne dwumadie mu. Sj jba saa a wohunu ne sj cde nsjmfua no redi agorc nanso na creka nsjm pa ara kyerj wo. Mpjn pii no jba saa a nnipa binom nso mmu saa nsjm no hwee berj a wcbjhunu no wc anwonsjm no mu anaa akenkan no mu. Yjnhwj nhwjsoc;



4.2.7.1.1 Huhuhuhu- nyj- hu

Saa nsjngorc yi da adi wc anwonsjm no mu wc nkyekyjmu (8) no mu jyj nsensaneej a jdi kan no. Ctwerjfoc no de dii dwuma de kyerjj, jmfa ho ne dej nkurcfoc bjka afa aboa kckcsakyi ho biara cmfa wcn ho jfiri sj cnim dej cbjnya afiri sumina so a cne obiara mpere. Sj yjhwj abrabc mu a mpjn pii no sj wodi nipa anoasjm akyi anaa wotie dej nkurcfoc bjka a nyj adej a wobjkc anim. Yei kyerj yjn sj jmma biribiara nha wo na ntie dej nkurcfoc bjka wc abrabc mu na pere hwehwj dej worepere.


4.2.7.2 Ntimu

Ntimu ne sj woreka asjmfua, asesanee, kasasin anaa kasamu bi ntoatoasoc anaasj woreka ku ho anaa mpo woresi nsjm bi so dua. Adej baako a jwc sj yjhyj ne nso ne sj jyj a nsjmfua a woresi so no na jhia yie pa ara. Mpjn pii no atwerjfoc de ntimu taa di dwuma wc

anwonsjm mu pa ara. Adej baako nti a atwerjfoc de ntimu di dwuma ne sj wcde si asjm no so dua. Yei nso da adi wc saa anwonsjm yi mu.

4.2.7.2.1 Mede me kwasea pj nyinkyj

Sj yjhwj anwonsjm no mu a yjbjhunu sj nkyekyjmu biara no nsensaneej a jtwa toc no ctwerjfoc no ti “Mede me kwasea pj nyinkyj” mu. Sj yjhwj a yjbjhunu sj ctwerjfoc no de dii dwuma a cde resi n’asjm no so dua de akyerj sj, kckcsakyi yi a nkurcfoc susu sj cdidi sumina so nti cnnim nyansa no sjj na ne nyinaa no biribi papa bi a crepere ntira. Saa na jsi wc abrabc mu baabi a nipa bi hwj a cbjnya adej bi afiri no dej, obiara asjm a cbjka no jmfa ne ho. Ne nyinaa ne sj wcwc botaej ntira.



4.2.7.2.1.2 Jbj

Jyj nyansa kasa a yjde twa asjm tiawa nanso sj yjhwj anwonsjm mu a jdi akotene wc mu pa ara. Ne nyinaa ne sj daa nyinaa no jboa ckasadwumfoc no ma ne nhyehyej no yj ntiantia. Jsan nso boa ma anwonsjm no yj hwam na jyj dj. Saa nso na ctwerjfoc no de mmj ahodoc bi dii dwuma wc anwonsjm no mu. Yjnhwj nhwjsoc;


4.2.7.2.1.2.1 Kckcsakyi kasakyerj obonukyerefoc a cte no abjbuo mu

Saa kasasuo yi yj jbj a ctwerjfoc no de dii dwuma wc anwonsjm no mu de kyerjj sj aboa kckcsakyi yj aboa a cdidi sumina so dej nanso cnim nyansa a yjde bu bj ma onyansafoc nso te asej. Mpjn pii no sj obi yj ne ho kwasea ma nnipa binom a na wcnam kwan bi so bu

saa nnipa no animtia nanso jnam sj nipa no nim dej crepj nti cte nea nipa no reka no nanso na wayi n'aso.

4.3 Anwonsjm ahodoc no nhyehyej

Sj yjba atwerj kasadwini mu a emu biara wc nhyehyej a atwerjfoc da no adi nanso sj yjhwj sjdej anwonsjm nhyehyej tej no a jda nso firi nkaej no ho. Sj yjhwj anwonsjm nhyehyej a ybjhunu sj jwc afaafa anaa nkyekyjmu. Afei, cfa biara wc nsensaneej ahodoc a jdi akotene wc mu. Afei, ybjhunu sj nsensaneej biara no yjde atwerjdej kjsej na jhyj asej. Adej baako a ybjtumi aka ho asjm ne sj, sj jba anwonsjm nhyehyej mu a jyj adej a kasasuo di mu akotene pa ara yie. Mpjn pii no nso nsensaneej a jwc mu no nhydja nyj ateten. Aberj biara no jyj ntiantia. Jna mpjn pii no nso nsjm a ctwerjfoc de di dwuma no nhydja jnyj den. Afei ybjhwj anwonsjm a mede dii dwuma no nhyehyej.




4.3.1 Anwonsjm “Afe ato yjn” nhyehyej

Tebea a ctwerjfoc no wc mu a cde twerjj saa anwonsjm no yj anigye. Yei nam so na jma cfaa saa kwan yi so de hyehyjj n'adwensjm no. Anwonsjm no wc nkyekyjmu anaa afaafa du (10). Cfa biara anaa nkyekyjmu biara wc nsensaneej num (5) a nsensaneej no yj ntiantia. Anwonsjm no nhyenhyej nyj kuntann. Ctwerjfoc no de “Afe ato yjn” onua, afe afe ato yjn dii dwuma wc cfa a jtc so nnan (4), num (5) nnwctwe (8), ne nkron (9) no ahyjasej. Sj yjhwj nsensaneej a jdi kan wc cfa a jtc so nsia (6) ne nson (7) no mu a. Cde “afe ato yjn ne afe ato yjn nnj”, ampa, afe ato yjn dii dwuma wc cfa a jtwa toc no ahyjasej. Jsiane sj ctwerjfoc no pj sj ne dwumadie no yj dj nti no, cde kasasuo ahodoc bi tete sj, nteamu,

ntotohosjm, sj- nipa, nkakuho ne ntimu de dii dwuma boa maa ne dwumadie dii mu. Bio, anwonsjm nhyeheyej yi boa ma atiefoc ne akenkanfoc tumi di cnwonfoc no anwono akyi nya nteasej a chaw biara nni mu.

4.3.2 Anwonsjm “Aseda” nhyeheyej

Anwonsjm no wc afaafa anaa nkyekyjmu nan (4) a afaafa biara wc nsensaneej num (5). Saa nsensaneej yi mu biara yj ntiantia a emu nsjm no nyj den koraa. Cfa biara no, ctwerjfoc no de ntimu nsjm “Aseda, aseda, aseda! na jfiri asej. Ctwerjfoc no de nteamu “aseda” na ewiee cfa biara ahyjasej wc anwonsjm no mu. Afei, cde kasasuo ahodoc binom de dii dwuma de boa ne dwumadie no ma no dii mu. Kasasuo bi te sj, konsonante ntimu, jbj, kasakoa titire na jdii dwuma wc anwonsjm no mu. Nhyeheyej a cnwonfoc no de dii dwuma wc n’awono mu no boa maa nea cpj sj cde to atiefoc ne akenkanfoc anim no kcc so wano wano, na jmaa ne nsjm no yjj dj sane tcc aso mu.



4.3.3 Anwonsjm “Jnyj ka nko ne ohia” nhyeheyej

Anwonsjm no wc afaafa anaa nkyekyjmu du (10) a nkyekyjmu biara wc nsensaneej num (5). Anwonsjm no nhyeheyej no yj ntiantia a emu nsjm no nhij da jnyj den. Sj yjhwj a ybjhunu sj ctwerjfoc no de saa etire asjm a jda anwonsjm no so “jnyj ka nko ne ohia” na ewie anwonsjm no fa biara. Afei jda adi ma yjhunu sj cfa biara no, nsensaneej a jtc so mmieno, ctwerjfoc no de nkabomdej “na” jfiri asej. Bio nso, cde nkabomdej “nanso” na jfiri cfa mmijnsa, nkron ne edu no nsensaneej a jtc so mmijnsa no ase jna nkaej no nyinnaa nso cde “na” na jfiri asej. Afei sj yjhwj cfa a jtc so nsia (6), nson (7), nkron (9) ne edu (10)

no a ctwerjfoc no de asjmfua “nea” na jfiri asej de di dwuma. Ybjhunu bi sj ctwerjfoc no de asjm “sj” na ewie nsensaneej a jtc so nnan (4) no. Ctwerjfoc no de kasasuo ahodoc binom dii dwuma boa ma ne dwumadie no dii mu. Kasasuo ahodoc bi te sj, ntimu, kasakoa, sj nipa na jboa ma n’awonsjm no yjj dj. Saa nhyehyej cnwonfoc no de dii dwuma no boa maa akenkanfoc ne atiefoc hunuu nsjntitire pctee ne ne nkekaho a cnwonfoc no de reto dwa.

4.3.4 Asetena

Saa awonsjm yi nso wc afaafa anaa nkyekyjmu num (5) a nkyekyjmu yi mu biara wc nsenaneej nsia (6). Yjhwj mu a ybjhunu sj awonsjm no nsensaneej yj ntiantia na emu nsjm no mu da hc a jnyj den koraa. Cfa biara nsensaneej no ybjhunu sj ctwerjfoc no de kasasini “asetena yi yj” na jfiri asej. Saa nso na cfa biara nsensaneej a jdi kan no, ctwerjfoc no de asetena yi mu haw ahodoc no bi na jwie. Sj yjhwj cfa biara a nsensaneej a jtc so num (5) no, ctwerjfoc no de “Enti me nua...” na jfiri asej wc awonsjm no mu. Adej baako a ctwerjfoc no daa no adi wc nhyehyej no mu nso ne sj, wc nsensaneej a jtc so nnum (5) no, ctwerjfoc da nnipa ko a crefa asetena mu haw adi. Nsjm bi te sj, peredifoc, kofoni, hopakyifoc, bennedifoc ne brjfo. Yjhwj mu nso a, ybjhunu sj cfa a jdi kan no ne mmieno, ctwerjfoc no de asjmfua “nea” na jfiri nsensaneej a jtc so mmijnsa no ase na cfa biara awieej no na ctwerjfoc no yi asetena mu nneyjj papa a jwc sj yjda no adi no kyerj yjn sjnea nnipa nyinaa nna no adi. Afei ybjhunu sj ctwerjfoc de kasasuo ahodoc binom tete sj ntimu, ntotohosjm ne kasakoa dii dwuma wc awonsjm no mu. Sj yjhwj jkwan a cfaa so twerjj awonsjm no a ybjhunu sj na ctwerjfoc no wc ahometej ne abooboodie mu. Bio, sjnea

cnwonfoc no hyehyjj n'anwonsjm no boa maa atiefoc ne akenkanfoc hunu berj be beaej a cnwonfoc no de nwonoo n'anwonsjm no.

4.3.5 Anwonsjm “Yjaba na yjn kcbeam” nhyeheyjej

Anwonsjm “Yjaba na yjn nkcbeam” kura afaafa anaa nkyekyjmu ahodoc nson (7). Saa nkyekyjmu anaa afaafa yi mu biara wc nsensaneej nnum (5) a nsensaneej no nso yj ntiantia. Nsjm a jwc anwonsjm no mu no nhyl da jnyj kuntann. Sj yjhwj a ybjjhunu sj cfa biara awieej no, ctwerjfoc no de asjntitire “yjaba na yjn kcbeam” na jde ewie. Ctwerjfoc no ti asjm “obi” mu wc afa no nyinaa mu gye sj cfa a jtwa toc no nko ara. Ctoaa so de kasasuo ahodoc binom dii dwuma boa ma ne dwumadie no dii mu. Kasasuo binom a jdaa adi wc anwonsjm no mu bi te sj, ntimu, ntotomu nsawcsoc, jbj, abirabc na jdaa adi wc saa anwonsjm yi mu boa maa anwonsjm no yjj dj. Sj cnwonfoc de nhyeheyjj gu akwan mu wc n'anwonsjm mu a, jboa atiefoc ne akenkanfoc ma wchunu agorcmma ahodoc a wcredi dwuma wc anwonsjm no mu. Na wei boa ma anwonsjm no akenkan yj dj sane yj hwam.

4.3.6 Anwonsjm “Aboa Opete” nhyeheyjej

Aboa Opete yj anwonsjm a jkura afaafa anaa nkyekyjmu nnwctwe (8) a cfa biara anaa nkyekyjmu biara kura nsensaneej nnan (4). Ybjjhunu bio nso sj nsensaneej no yj ntiantia a emu nsjm no nhyl da nyj den koraa. Jwc cfa biara awieej no, ctwerjfoc no de asjntitire “Mede me kwasea pj nyinkyj” na ewie. Saa nso na cde kckcsakyi na jfiri cfa a jdi kan no ne dej jtc so nnan (4) no ase. Afei, wc fa a jdi kan (1) no de kcsi mmijnsa (3) no, ctwerjfoc no de asjm “Nanso” na jfirii nsensaneej a jtc so mmijnsa (3) no mu biara ase. Afei, ckcc so

de kasasuo ahodoc binom dii dwuma. Kasasuo binom te te sj ntimu, jbj, nnyinahcma, nkakuho ne nsjngorc na jdii dwuma wc anwonsjm no mu.

4.3.7 Twaka a jda adi wc anwonsjm no nyinaa nhyehyej no mu

Sj yjhwj anwonsjm ahodoc a yjde di dwuma no ne kwan a ctwerjfoc no nam so hyehyjj anwonsjm ahodoc yi a yjbjhunu sj sj yjyi nsjmfua a jda nso firi anwonsjm ahodoc no mu a, yjbjhunu sj anwonsjm no nyehyjej no nyinaa nam kwan korc so. Dej yjbjtumi aka ho asjm wc saa kwan yi so ne sj, Anwonsjm no nyinaa hyehyjej yj ntiantia, jwowc afaafa anaa nkyekyjmu. Saa na yjbjhunu sj nsjmfua a jwc anwonsjm no nyinaa mu no nyj kuntann. Emu biara nsensaneej no yj ntintia. Afei, yjbjtumi aka sj anwonsjm no mu biara da kasasuo ahodoc binom adi. Saa Nhyehyjj ahodoc yi boa ma anwonsjm ahodoc no mu nsjm de nteasej mapa brjj akenkanfoc ne atiefoc. Jfiri sj, jnam nhyehyjj ahodoc no so maa atiefoc ne akenkanfoc hunuu berj ne beaej, agorcmma ne su ahodoc jdaa adi wc anwonsjm ahodoc no mu. Yeinom ne nnejma a yjhunuu sj jda adi wc anwonsjm no nyinaa mu.

4.5 Tcfabc

Saa cfa yi na meyjj mpjnsjmpjnsjmu faa me botaej a megyinaa so dii dwuma no. Cfa yi na mehwjj nsjmpc atitire binom a epuee wc dwumadie yi mu. Njntitire a jtcc dwa wc anwonsjm ahodoc a mede dii dwuma yi bi ne sj; “Nkwa sene biribiara”, “Jsj nnipa sj wckyerj anisc”, “Obiara ho nso no akwankorc “. Afei, yjhunuu binom tete sj; “Mmcdemmc bu mmusuo aba so”, “Onipa biara nnim adekyeej mu nsjm” ne “Obi nnim wo botaej a cnte woase”. Saa cfa yi kc so da no adi ma yjhunuu kasasuo ahodoc a ctwerjfoc no de dii dwuma.

Yjhunuu binom tete sj, kasakoa, jbj, ampj mmuaej asjmmisa, anihanehane, ntotohosjm, sj nipa, ntimu ne abirabc.

Afei yjhunuu sj saa anwonsjm ahodoc a yjde dii dwuma yi nyinaa nhyeheyjej yj ntiantia, jwc nkyekyjmu, nkyekyjmu biara wc nsensaneej a nsensaneej yi mu biara ahyjase cde atwerdej kjsej na jhyj asej. Yjhunuu sj anwomsjm no mu nsjm no nhyj da nyj kuntann. Cnwonfoc no de saa nnejma yi nyinaa guu akwan mu de kyerjj nimdej ne nteasej a jfa anwonsjm no ho.



ETIRE A JTC SO NUM

SJDEJ TICRI AHODOC DA ADI WC DWUMADIE YI MU

5.0 Nnianimu

Saa cfa yi na yjde Ticri a yjde reyj nnyinasoc wc me dwumadie yi mu no bjda adi ama yjahunu sjdej anwonsjm nhyeheyjej ne kasa a jdaa adi wc anwonsjm ahodoc no mu tej.

Jonathan (1975) kyerj mu sj, sjdej kasa tej no, sj jba anwonsjm mu a jyj adej a jda nso koraa. Saa nti no, kasadwumfoc biara fa ckwan ahodoc bi so na jhyehyj n'anwonsjm.

Egleton (2008) nso kyerj sj, kasasuo ahodoc binom boa wc anwonsjm nhyeheyjej mu a jma ne nteasej no da nso firi yjn daa nyinaa kasa a yjka no mu. Sj yjhwj a yjbjhunu sj saa kwan yi so na Owura Kwabena Adi faa so hyehyjj n'anwonsjm nwoma “MEWC BI KA”. Chwehwjmufoc no nam nkcmmtwetwee a cne NKOSEC Twi adesuafoc binom twetweej so boa maa cnyaa nkyerjmu binom.

5.1 Nhyeheyjej Adwenem Ticri wc me dwmudie no mu

Nhyehyjej adwenemsjm yi boa ma yjhunu sj, sj jba kasadwini sua mu a, jyj a kasa a yjde di dwuma no sesa kakra. Anwonsjm mu no, jyj a kasadwumfoc no twerj anwonsjm no akuoakuo ne nsensaneej, nanso cde ckasamu ahodoc a jnonom ne ckasamu tiawa, ckasamu mmcho ne ckasamu kuntann na edi dwuma. Nsjmmoanoo mu no, chwehwjmufoc no to maa adesuafoc a wcwc NKOSEC maa wcn nso kyerjj wcn adwene faa sjnea Adi (1975) asi afa ahyehyj n'anwonsjm ahodoc no. Nhwjsoc a edidi soc yi so na wcnam kyerjj wcn adwene.

1. Efisj nnj, afe ato wo.
2. Onua, wote hc komm reyj djn?
3. Ampa, afe akc abjto yjn.

Osuani a ne din de Kwabena Amaniampong maa yjhunu sj, nhwjsoc ahodoc a jwc soro hc yi mu no, sj yjhwj nea edi kan no ne nhwjsoc a jtc so mmijnsa no mu a, yjhunu ckasamu kumaa ne ckasamu titire ne wcn dwumadie ahodoc no.

“Efisj nnj”,-----Kumaa


“Afe ato wo”.-----Titire

“Ampa”-----Kumaa

“Afe akc abjto yjn”,-----Titire

Nea yjhunu ne sj, saa nhwjsoc mmienu a jwc soro hc yi kyerj sjnea kasadwumfoc no nam ckasamu tiawa a jredi dwuma sj ASJNKA (Statement) wc nsensaneej ahodoc no mu wc anwonsjm no mu. Saa ara na sj yjhwj nhwjsoc a jtc so mmienu no mu a, kasadwumfoc no de ckasamu tiawa a jredi dwuma sj ASJMMISA (Question) wc saa nsensaneej no mu.

“Onua”,



“Wote hc komm reyj djn”?

Nokorj sj kasadwumfoc de ckasamu di dwuma dej, nanso chwj sj ckasamu a cde redi dwuma wc nsensaneej ahodoc mu no jnkcyj tenten na mmom, ntiatia sjnea jbjyj na adesuafoc ne akenkanfoc bjtumi akyere agu wcn tirim ntjm a wcnnya cbrj pii.

Nhyehyjej adwenemsjm yi boa ma yjtumi de atwerj mu mmara ahodoc a jwc kasa mu no di dwuma wc merj a yjredi dwuma afa anwonsjm ho. Jwom sj Jonathan adane nhyehyjej adwenemsjm yi ama jne ne dwumadie akc pj dej. Eagleton (2008) nso ma yjhunu sj, nhyehyjej adwenemsjm yi boa ma yjnya nimdej a jmu dc de pjnsjmpjnsjm kasa soronko a kasadwumfoc de anwono ne nsjm no mu.

Nhwjsoc:

1. “Yee, mahyia Kyeiwaa ne ne mma.”
2. “Mahwj Nyame mahwj asaase.”

Bio, chwehwjmufoc no ne adesuafoc no hunuu sj, kasa a jwc nhwjsoc ahodoc a jwc soro hc yi nyj kasa traa bi kjkj. Yei enti cmaa adesuafoc no hunuu sj, jsj nea crekenkan no sj cdwene tra so koraa na woanya nteasej pctee a kasadwumfoc no de reto dwa. Jnam so maa adesuafoc no nso de wcn nteasej a jwc kasa no mu no too dwa. Ama Adutwumwaa a cyj Twi cdesuafoc a cwc gyinapjn mmieni maa yjtee asej sj, sj wohwj nhwjsoc (1) no mu a, jnnyj sj kasadwumfoc no rekyerj sj woahyia Kyeiwaa ne ne mma sjnea jtej no, na mom, crekyerj sjnea woahyia cnijdenfoc bi ama aboro ne so. Saa nso na Baah Sampson nso maa yjhunuu sj nhwjsoc (2) no mu no, kasa mahwj Nyame mahwj asaase no nyj kasa traa bi kjkj a jrekyerj Nyame ne asaase, na mom, kasadwumfoc no rekyerj sjnea wakyini afa baabiara ahwehwj mmoa anaa impo sjnea wayj nea cbjtumi biara nanso cnnya mmuaeji papa biara.

Jnam sj kasa no wc nkyekyjmu nti no, nhyeheyjej adwenemsjm aboa ama yjhunu sj, sj jba kasadwini dwumadie mu a, yjwc nhyeheyjej ne kasa soronko a yjde di dwuma. Afei yjhunu bio nso sj kasa ahodoc a wctaa de di dwuma no da nso kakra. Ne nyinaa mu no, sj kasasuo di anwonsjm mu akotene ne no. Hwj nhwjsoc yi,

“Ade a jhyj cdomfoc nkuran,


Na jma boniayj ffre;

Sua ka fa twitwa wo ho,

Na cdomfoc annu ne ho”.

Sj yjhwj anwonsjm tiawa yi a jda so soro hc yi a, jda adi pefee ma yjhunu sj ctwerjfoc no de kasasuo binom ne nsjmfua bi di dwuma ma yjhunu sj ne nhyeheyjej da nso. Jda adi pefee sj kasakoa ahodoc redi dwuma a ctwerjfoc no nam so reka nsjm bi akyerj atiefoc. Sj yjhwj “cdomfoc nkuran” wc nsensaneej a jdi kan no mu a ctwerjfoc no pj sj ckyerj sj sj obi sua aseda ka a jkc so ma nipa binom yj adcej pii. Saa na “boniayj ffre” nso rekyerj aniwuo wc anwonsjm no mu. Saa nso na yjhwj nsensaneej (3) “twitwa wo ho” ne nan (4) ‘Na cdomfoc annu ne ho.’ Anka ctwerjfoc no bjumi ama aka nsjm bi kjkj nanso cnam nhyeheyjej ticri so de atwa nsjm binom tiawa.

5.2 Kasapa nnyinasoc (s.p.e.a.k.i.n.g) ne sjnea jda adi wc “anwonsjm” mu



Agyekum (2011) kyerj atwerj kasadwini mu sj jyj bcsrjmka ne kasa a yjahyj da de kasa ne atwerj na asaasae a jda nnipakuo bi anaa ankorjankorj bi suahunu, nnepa, amammerj anyamesom ne wcn gyidie wc berj bi mu de ato hc de agya nkyirimma. Jyj kasadwini bi a wcahyj da atintim no wc krataa mu na yjn nananom de agya nkyirimma (Okpewho, 1992). Atwerj kasadwini nhwjsoc bi ne abasjm, ahwjgorc ne anwonsjm. Yei nam so ma mehunu sj Akanfoc anwonsjm a jfra atwerj kasadwini ahodoc no mu no jho bjhia sj jnya kasapa nnyinasoc de yj ho mpjnsjmpjnsjmu ma yjhunu sjdej wcde kasa ahodoc dii dwuma wc anwonsjm no mu.


Sj yjhwj anwonsjm a agorc mma ahodoc da no adi a wcde da nsjnkyerjnne ne kasa bi adi fa nnipa a atwa ahyia no ne tebea wcwom saa berj no ntam. Mpo sj asjm bi ato obi na creda nneyjej bi adi de akyerj wcn a atwa ahyia hc no anaa sj dwumadie bi rekc so na

cnwomfoc bi redanedane nsjm bi ani de adi dwuma sono bi. Sj jba saa a ybjhu sj saa nipa yi a cnwono anwonsjm yi reda adwempc bi adi anaa creyi biribi ato dwa. Anwonsjm yj kasadwini bi a yjtumi nwono fa biribiara ho. Yei nam so ma wcde gu nkrataa so nso a wctumi twerj fa biribiara ho. Jtumi yj owufoc ho, cman, cko, ahenfo ne nnipa atitire binom ho. Jnam sj jfa nnipa asetena ne wcn abrabc mu nsjm ho na yjatwerj nti no jhia ma ctwerjfoc no sj cbjhwj nsjmfua ahodoc a cde bjdi dwuma wc n'atwerj no mu. Yei nam so ma cde nsjmfua ahodo bi di dwuma a jboa no ma anwonsjm yi tumi nya nsunsuansoc pa wc wcn atiefoc ne obiara nso a ckenkan no so.

S. Ynjim sj yei gyina hc ma beaej (setting). Sj yjhwj beaej ahodoc a anwonsjm taa kc so a ybjhu sj mpjn pii no ebi tumi yj adwabc bi ase, ascredan mu ne mmeaej bi a mpanimfoc ahyia. Na cnwomfoc no nso nim sj aberj biara jyj a anwonsjm mu nsjm kanya nkurcfo anaa jhyj wcn nkuran wc adwabc ase nti jba saa nso a na obiara atjn n'aso dinn retie anwonsjm no mu nsjm ne onii ko a jfa ne ho. Nea yjhunu nso ne sj Ghanafo, ne titire ne Akanfoc dej wcn kasa a wcde di dwuma wc wcn asetena mu jnyj adej a wcde di agorc. Yei nam so ma cnwonfoc no hwj hunu sjnea cde kasasuo ahodoc bi bjhyehyj n'anwono no mu ama jde asomdwoe aba cne n'atiefoc ne akenkanfoc no ntam. Saa beaej yi bjtumi ayj beaej a nkurcfoc a wcwc hc no yj ahemfo atitire ne mpanimfoc nti sj cnwomfoc no hunuu sj jnni kwan sj cma nsjm bi ani da hc traa saa wc berj a cwc beaej bi a awerjhoc anaa anibere wc. Mpo sj yjhwj anwonsjm mu ne sjnea nnipa binom de nsjm batabata de da abrabc mu suahunu bi adi no a na jnni kwan sj wofa nsjm biara kjkj gyina so de ka nsjnhunu bi de fa nnipa binom a wcahyia hc no ho. Yjmfa no sj cnwonfoc bi renwono anwonsjm “Yjaba na yjnkbeam”, sj yjhwj saa anwonsjm yi ne nsjm a jda adi wc mu a nea yjhunu ne sj jnyj anwonsjm a yjreda no adi ama mmcfra. Ne saa nti sj cnwomfoc biara resaasae nsjm de

anwono biribi afa abrabc mu a jho bjchia sj cbjhwj beaej a cgyina ne nnipa a atwa hc ahyia no.

P. Yei nso gyina hc ma atiefoc (participants). Saa beaej yi nso ho hia wc anwonsjm mu pa ara. Jwc anwonsjm mu no, yei gyina hc ma nnipa a wcbjkan anwonsjm no, nnipa a atwa ahyia beaej hc, wcn a ahyia hc anaa atiefoc no ne wcn a wcbjyj mpjnsjmpjnsjmu wc anwonsjm no mu. Yei na jbjboa cnwonfoc no ama wcahunu nsjmfua ne ckwan a cbjfa so ahyehyj anwonsjm no. Sj yjhwj anwonsjm bi te sj “Aseda” a yjbjhunu sj jyj anwonsjm bi a ne nhyeheyjej yj ntiantia a emu nsjm no nhyy da jnyj den koraa jboa ma obiara te asej na ctumi di ho dwuma. Jsiane sj cnwonfoc no hunu sj “Aseda” yj adej a jho hia enti no, cde kasasuo ntimu dii dwuma wc ekuo biara mfitiasej de twee atiefoc adwene baa botaej nti a asjmfua aseda ho hia so. Cse’



“Aseda, aseda, aseda!

Ade ketekete a jsom bo.

Wcntn, wcntc, wcnrsj,

Nso ne bo yj kokuroo,

Jbra wo a, nhyira nko.

Aseda, aseda, aseda!

“Fa saa da m’ase” nyj dj;


“Boniayj di nea woadi,”

Hwj na obi anse wo bi,

Na cdomfo annu ne ho.....”

Saa anwonsjm yi yj akuokuo nan nanso merj nti ekuo mmieni pj na mjtumi de ayj nhwjsoc yi. Sjnea maka dada no, cnwonfoc no de ntimuu yjj adwuma yie de ma atiefoc ne akenkanfoc hunuu sj, saa asjm pctee no hia no pa ara.

E. Yei yj berj a ckasadwumfoc no anaa cnwomfoc no pj sj atiefoc anaa nnipadcm no hunu ne botaej (ends/purpose) nti a cde saa nsjm no repue abcntene so. Sj yjhwj anwonsjm dwumadie mu a daa nyinaa cnwomfoc no pj sj cyi nsjntitire bi adi anaa cde nsjmpc bi to dwa ma n'kenkanfoc hunu. Jsiane sj jha yi ne ctwerjfoc no botaej nti no cpj nsjmfua anaa kasasuo bi, titire ne ntamu ma aberj biara jtwe atiefoc anaa akenkanfoc adwene ba ne botaej no so. Sj yjhwj anwonsjm bi te sj “Yjaba na yjnkbeam” a ybjhunu sj ctwerjfoc no botaej nyinaa ne sj cbjma n'atiefoc ahunu sj nnipa ba a cbaa asase yi so no ho hia dej nanso n'awieej no ne nea jhia pa ara. Jfiri sj ckwan a cbjfa so afiri asase yi so dej obiara nnim. Yei nti sjnea jbjyj na atiefoc adwene aba saa botaej yi so nti, cde ntamu kasasini “yjaba na yjnkbeam” na hyj asej wc anwonsjm no cfa biara ase. Bio, ctwerjfoc no de ampj-muaej asjmmisa dii dwuma wc n'anwono de maa atiefoc ne akenkanfoc te asej sj, asetena yi yj ahuntasjm. Jwc anwonsjm “Yeaba na yjnkbeam” mu, ekuo jtc so mmieno no, ctwerjfoc no bisa sj,




“Obi nim da a wcwoo obi?
Obi nim obi babea mu asjm?
Obi nim obi wiase asetena mu nsjm?
Obi nim obi kcbea mu asjm?
Yjaba, na yjn kcbeam”.

Wei nom nyinaa yj ckwan soronko a cnwonfoc faa so hyjhyjj n'anwonsjm sjnea jbjyj na ne nsjm no ayj hwam ayj dj.

A. Yei kyerj sjnea kasa no nhyeheyjej (act sequence) ne ne su tej. Sjnea kasa biara wc ne nhyeheyjej no saa pjpjjpj na jda adi wc atwerj kasadwini biara nhyeheyjej mu. Yei na jbjkyerj cnwomfoc no ne sjnea cbjhwj anya kwan a wcbjfa so de n'anwonsjm no mu nsjm bjgue abcntene so. Jwc sj chwj sjnea cbjhyehyj ne nsjm no afa. Sj ebia ne mfitiasej, mfimfini ne n'awieej no nyinaa na jnam so aboa ano ama n'anwonosjm no mu nsjntitire adi mu. Sj yjhwj ckwan a wcfa so hyehyj anwonsjm ahodoc a mede dii dwuma yi a ybjhunu sj wcahyehyj no ma jda adi pefee ma yjhunu sj jde nsjmfua a jkura kasasuo ahodoc hyehyjj anwonsjm no mu de boa ne dwumadie no. sj yjhwj anwonsjm “Jnyj ka nko ne ohia” mu a, ne yjhunu ne sj, cnwonfoc no de jbj kasasuo “Jnyj ka nko ne ohia na jtwa toc wc jkuo biara mu. Hwj nhwjsoc yi,

“Aberewa a ne kcñ dc nkyewe,

Na wcakyew aburow ama no



Na onnya jse mfa we,

Wosow ne ti ka sj,

Jnyj ka nko ne ohi “

Akokoa a cda ne kjtj so,

Na cpj sj cscre nantew,


Na ontumi nscre nnantew,

Wc ne n'anan, ka ne tirim sj,

Jnnyj ka nko ne ohia”...

Sj yjhwj nhwjsoc a jwc soro hc yi a, cnwonfoc no ahyehyj n'anwonsjm no akuokuo a ekuo biara awieej no asjmkorc a jyj jbj na cka.

Yjhunu no sj jmu nsjm no jnyj kuntann, wcahyehyj no ntiantia wc ne nsensaneej no mu. Jwc asjmfua no ka anaa kasa mmara no nhyenhyjej mu no, sj cnwomfoc no yj mfomsoc a jtumi de chaw ba wc berj a asjm no nteasej sesa.



K. Jwc anwonsjm mu no tebea a ctwerjfoc no wc mu nti cretwerj anaa creda ne tirimpc adi no yj adej a jho hia yie pa ara. Aha yi na cnwomfoc no hwj tebea a anaa yjbea a cwc mu nti a a credi ne dwumadie no. Yei na jma yjhunu sj ctwerjfoc no wc anigyej mu, awerjho mu, cyeaw mu, ateetee mu, abufuo mu ne dej jkekha ho pii. Yeinom so na jbjma wahunu ckwan a cbjfa so de nsjm no ato dwa. Ne nyinaa ne sj mpjn pii no tebea a obi wom tumi nya nsunsuanesoc kjsej pa ara wc ne dwumadie mu. Sj yjhwj anwonsjm ahodoc a mede dii dwuma yi mu a, yjbjhunu sj tebea a jdaa adi wc mu no bi ne awerjhoc, anigyej a jboaa akenkanfoc ma wchunuu ctwerjfoc no tebea a na cwc mu nti a cdii ne dwuma no wc anwonsjm baako biara mu.

I. Saa berj yi na yjrehwj ckwan a cnwomfoc fa so de ne nsjm no to dwa wc n'anwonnej no mu. Yei yj berj a jho hia pa ara wc dwumadie no mu. Jwc sj cnwomfoc no hwj kasa a cde

bjdi dwuma no yie. Saa berj yi na cnwomfoc no pj kwan bi so da ne nsjm ahodoc no adi ma n'atiefoc ne n'akenkanfoc gye no to mu anaa gye ne dwumadie no si hc ma no. Sj anwonsjm no fa cdc ho a jwc sj cfa nsjm a jka cdc ho asjm, sj jfa nkuranhyj ho a jwc sj cka nkuranhyj nsjm ne nea jkeka ho pii. Jba saa ne nsjmfua ne ne kasasuo ahodoc a cde bjdi dwuma no jwc sj jkasa fa ne botaej no ho. Yei daa adi wc anwonsjm no nyinaa mu a jboaa dwumadie no.

N. Yei nso hwj ckasa mmara nhyeheyjej a jwc kasa ho, nkyerjkyerjmu ne kasa no nteasej. Ckwan a kasafoc no bjfa so de kasa mmara nhyeheyjej no adi dwuma no bjgyina nsjmfua, kasasini, ckasamufa ne ckasamu ahodoc a cde bjdi dwuma no. Yei mu na atiefoc no bjfa nteasej a jwc nsjmfua no mu de agye wo dwumadie no ato mu. Saa kwan yi so na atiefoc, adesuafoc anaa akenkanfoc no de nsjm no bjhunu tebea a ctwerjfoc no wc mu. Jha yi no jhia sj ckasa mmara no ne tebea a ctwerjfoc no wc mu no bjkc pjpjjpj sjnea anwonsjm ahodoc no yi no adi wc me dwumadie yi mu no. Aha yi nso, jwc sj cnwomfoc no de cpc kasa yj adwuma sjnea jbjyj a ne kasa no ho bjba nyam.

G. Saa berj yi na cnwomfoc no hwj badwam kasa nkyerjkyerjmu. Jha yi na jwc sj cnwonfoc no hwj anomsjm kasadwini nkorabata no dwumadi ne amammerj ne kasa no atetesjm a jfa kasadwini nkorabata bi te sj jbj, kasakoa, anansesjm, abisaa, amoma ne nea jkeka ho pii na wcagyina so de adi dwuma. Sj yjhwj anwonsjm a, yjbjhunu sj daa nyinaa ctwerjfoc no da nsjm a jfa nnipa abrabc ho adi wc wcn asetena mu. Saa nsjm yi bi tumi fa nnejma a atwa yjn ho ahyia, jtumi fa mpanimfoc ne abakcsjm ho nti no mpjn pii no, cnwomfoc no pj sj cde jbj, kasakoa ne kasasuo nkaej bi bjdi dwuma de akyerj mpanin kasa. Saa ara na epuee wc me dwumadie no mu.

Nhwehwjmu dwumadie no kcc awieej no, jbjpuee mu sj, sj meyi Adwenem nhyehyjj ticri a mede dii dwuma no to nkyjn a, Kasapa Nnyinasoc ticri mede dii no, menam me nso menhwehwjmu dwumadie yi mu nsjmmisa so nyaa “PEA” ticri firii “SPEAKING” ticri mu. Jwc mpjnsjmpjnsjm dwumadie yi mu no, mehwee nsjntitire, kasasuo ne sjnea Adi (1975) si hyjhyjj n’awonsjm ahodoc no. Saa nsjmmisa mmijnsa a nhwehwjmu yi da no adi no nyinaa firi Kasapa Nnyinasoc atwerdej ‘SPEAKING’ mu. Wei maa jbjhiaa sj, mepaw na mede di dwuma wc nhwehwjmu yi mu.

5.3 Tcfabc

Saa cfa yi na mede hwjj sjdej nhyehyjej ticri da adi wc me dwumadie yi mu. Cfa yi daa no adi maa yjhunuu sjdej kasamu tiawa tumi da ne ho adi wc anwonsjm nhyehyjej mu fa. Yjhunuu sjdej kasasini ne kasasuo ahodoc tumi boa wc anwonsjm nhyehyjej mu. Afei megyinaa dwumadie yi botaej ahodoc no de Nhyehyjj Adwenem ticri ne Kasapa nnyinasoc ticri hwjj me dwumadie no nnyinasoc. Menam nhwehwjmu dwumadie yi so menyaa “PEA” ticri firii Kasapa Nnyinasoc ticri “SPEAKING” mu maa jboaa nsjmmisa ahodoc no nyianoo. Nsjmmisa bi te sj, anwonsjm ahodoc no mu nsjntitire, kasasuo ne sjnea cnwonfoc no hyjhyjj n’awonsjm ahodoc no na dwumadie no hwjej.




6.0 Nnianim

Saa cfa yi yj muabc, adwenkyerj ne awieej. Dej jdi kan no yj tcfabc. Saa cfa yi boaboa nsjntitire a jdaa ne ho adi wc me mpjnsjmpjnsjmu no mu. Jbjiyi no baako baako akyerj nnocma pctee a jfiri me nhwehwjmu no mu pueej. Dej jdi hc yj sj mede m'adwenkyerj bjto dwa. Afei, dej mesusu sj nhwehwjmfoc, adesuafoc, akyerjkyerjfoc ne akenkanfoc yj nyinnaa mede bjto dwa. Mede me dwumadie yi pc bc bjfiri nhwehwjmu yi nnyinasoc akcsi n'awiee nso bjto dwa wc saa cfa ha.

6.1 Nhwehwjmu no Nyinaa Muabc

Etire a jdi kan wc me dwumadie yi mu no yj dwumadie no nyinaa nnanimu. Jkyerj nhwehwjmu yi nnyinasoc a jkasa fa kasadwini ne jmu nkyekyjmu ho, berj ne beaej a Akanfoc ka anwonsjm. Bio, mede nhwehwjmu yi nyinaa haw adi da bjto dwa. Afei dwumadie yi botaej ahodoc ne jho nsjmmisa a mjgyinaa so dii dwumadie no nso, mede to dwa wc cfa ha. Nsjmmisa ahodoc bi te sj; anwonsjm ahodoc no mu nsjntitire, kasasuo ahodoc a jwc anwonsjm ahodoc no mu nyinaa cfa yi hwjej. Afei mehwjj sjnea kasadwumfoc no si fa hyehyjj n'anwonsjm ahodoc no. Dwumadie yi ho mfasoc, jmu sintc, beaej a nhwehwjmu yi kcpem, dwumadie yi nkyekyjmu tiawa ne cfa yi mmoano nso, medaa no adi wc saa cfa korc yi ara mu.



Saa cfa a jtc so mmieni yi mu na medaa nea animdefoc binom aka afa kasadwini ho, kasadwini ahodoc ne jho mfasoc. Afei, anwonsjm ahodoc ne jho mmatamata bi a jwc mu bi te sj nsjntitire ne n'asekyerj, kasasuo ne n'asekyerj ne anwonsjm ahodoc no nhyehyej.

Megyina saa cfa korc yi so de adwenemsjm ahodoc a jbjboa nhwehwjmu yi nso too dwa na mekyerjj nea enti jhia sj mede bjdi dwuma jwc nhwehwjmu yi mu. Dej abenfoc binom ayj afa adwenesjm yi ho ne jho mfasoc nso, mede too dwa.

Ne nkamfua no, megyna animdefoc yi adwenkyerj ahodoc a jfa dwumadie yi ho na me nso medaa me tirimpc a jfa dwumadie yi ho no adi. Cnwomfoc no ne anwonsjm nwoma no nso mekaa wcn asjm jwc cfa yi mu.

Etire a jtc mmijnsa yi na mehwjj akwan ahodoc a mefaa so yjj nhwehwjmu yi. Jfa nhyeheyej a mede yjj nhwehwjmu no, nnipa a menyaa wcn hc mmoa, kwan a mefaa so nyaa wcn hc mmoa, berj ne beaej a nhwehwjmu no kcc so. Nhwehwjmu yi ho akwankyerj bi ne nsjmmisa, nkcmctwetwe ne ahwjej. Afei nwoma a mede yjj mpjnsjmpjnsjmu no nso, jka ho asjm. Anwonsjm dodoc a megyinaa so yjj mpjnsjmpjnsjmu no, cfa yi kcc so kyerje.

Etire nan yi ne dwumadie yi nyinaa fapem. Jha na mehwj de nsjmmoanoo no yjj mpjnsjmpjnsjmu wc dwumadie yi mu de yii nsjmmisa ahodoc no ano. Nsjmmisa ahodoc no nyinaa gyinaa Kwabena Adi (1975) anwonsjm nwoma a w'ato ne din **“Mewc Bi Ka”** so. Megyinaa botaej mmijnsa yi so na jyjj nhwehwjmu no. Botaej a edi kan kasa fa nsjntitire ahodoc a jda adi wc Adi (1975) anwonsjm ahodoc no mu. Dej jtc so mmienu hwj kasasuo ahodoc a jdi akotene pa ara wc Adi (1975) anwonsjm ahodoc no mu. Afei botaej a jtc so mmijnsa a jyj botaej jtwa toc a mede yjj nhwehwjmu yi ne; sjnea kasadwumfoc no hyehyjj Kwabena Adi (1975) anwonsjm ahodoc no binom.


Saa etire num yi na mede Ticri a mede reyj nnyinasoc wc me dwumadie yi mu no bjda adi ama yjahunu sjdej anwonsjm nhyeheyej ne kasa a jdaa da adi wc anwonsjm mu.

Jna etire a jtc so nsia yi na mede daa dwumadie no nyinaa mmuabc, adwenkyerj, dej epuee wc dwumadie no mu ne dwumadie no awieej adi.

6. 2 Nea epue firii dwumadie no mu

Dwumadie yi nnyinasoc titire ne sj mjyj mpjsjmpjnsjmu wc Kwabena Adi anwonsjm nwoma “MEWC BI KA” mu ahwj nsjmpc atitire a jda adi wc nwoma no mu, kasasuo ahodoc a jwc anwonsjm ahodoc no mu ne sjdej cnwonfoc no hyjhyjj n'anwonsjm ahodoc no binom.

Nhwehwjmu yi mu no, mehunuu sj ctwerjfoc no daa ne tirimpc dodoc no ara adi de yjj nsjntitire de maa n'akenkanfoc ne n'atiefoc. Sj yjhwj anwonsjm bi te sj “Afe ato yjn” mu a ybjjhunu sj asjntitire pctee a jtcc dwa ne sj; “Nkwa sene biribiara”, ne nsjntitire mataho a jkeka ho na saa anwonsjm yi yii no adi. Saa ara nso na anwonsjm “Aseda” mu nso no, ctwerjfoc no daa nsjmpc titire binom tete sj; “Jsj nipa sj ckyerj anisc”, “Bonniayj nnyj”, “Anisc yj nkuranhyj aduro”. Afei sj yjhwj anwonsjm “Yjaba na yjnkbeam” mu nso a ctwerjfoc no nam asumasjm so yi kyerjj sjdej yjbaa wiase ne ckwan a ybjfa so akc adi de maa akenkanfoc ne atiefoc.



Yei nam so maa yjhunu nsjntitire binom tete sj; “Onipa biara nnim adekyeej mu nsjm”, “Ahyjasej nnyj den sj awieej” “Adej biara a onipa reyj no, cnwene ckyena”, “Obiara de Owuo ka”. Anwonsjm “Asetena” twe yjn adwene si nnejma binom so. Saa anwonsjm yi bue yjn ani ma yjhunu nsjntitire binom tete sj, “Mmcdemmc bu mmusuo aba so”, “Cbra yj animia”, “Aniha mu nni biribi sj Ohia”, “Akokoduro hia jwc abrabc yi”. Bio, anwonsjm “Jnyj ka nko ne Ohia” da nsjntitire binom tete sj, “Obiara ho nso no akwankorc”, “Obi dan Bi”, :Nnipa nsj hwee”, “Obiara wc chaw” adi. Afei jyj anwonsjm “Aboa Opete” nso de nsjntitire binom too dwa de kyerjj adasa jwc botaej ahodoc a jnam so nti a nnipa binom yj

wcn biribi a mpjn pii no nnipa binom nso hunu saa nkurcfoc no sj wcagyimi. Nsjntitire a saa anwonsjm no yi no adi bi ne; “Ahwjye yj” “Obi nnim wo botaej a cnte wo ase”. Saa nsjntitire a mada no adi ne dej jkeka ho binom na ctwerjfoc no daa no adi jwc Adi (1975) anwonsjm ahodoc a mede dii dwuma no mu.


Bio, nhwehwmu no mu no jdaa adi ma mehunuu kasasuo ahodoc a ctwerjfoc no de dii dwuma maa anwonsjm no akenkan no yjj dj na jnam so ma yjhunu sjdej nsjm bi ka daa adi wc anwonsjm no mu. Sj yjhwj a ybjhunu sj ctwerjfoc no de kasasuo ahodoc bi dii dwuma. Kasasuo binom tete sj; “Abjbuo, kasakoa, sj-nipa, abirabc, ntimu, nsjmmisa a jnhia mmuaej, ntotohosjm, anihanehane, nnyegyeej sj adwene” ne dej jkeka ho a jdaa adi wc cfa nan no mu. Yeinom ne kasasuo ahodoc a ctwerjfoc de dii ne dwuma no wc anwonsjm no mu. Afei, mehunuu no wc me nhwehwjmu no mu sj jnam sj na ctwerjfoc no ka nsjm binom de yj nnyinasoc na cpj sj atiefoc hunu dej jhia no wc anwonsjm no mu biara mu nti no, ybjhunu sj cde kasasuo “Ntimu” dii dwuma pa ara. Afei jyj “Abjbuo ne kasakoa” nso di akote wc mu yie. Megye medi sj ctwerjfoc no de saa kasasuo mmienu yi dii dwuma jnam sj na cpj sj anwonsjm no mu nsjm no yj ntiantia na jsane nso yj dj entire

Afei yjhunu sj saa anwonsjm ahodoc a yjde dii dwuma yi nyinaa nhyehyej yj ntiantia, jwc nkyekyjmu, nkyekyjmu biara jwc nsensaneej a nsensaneej yi mu biara ahyjase cde atwerjdej kjsej na jhyj asej. Yjhunu sj anwomsjm no mu nsjm no nhyj da nyj kuntann. Saa nhyehyjj ahodoc yi nyinaa boa maa anwonsjm no mu nsjm yjj dj sane yjj hwam.

6.3 Adwenkyerj

Me dwumadie no ada ctwerjfoc atirimpc adi dej nanso anka m'adwene ne sj jyj a wcmma anwosjm dwumadie mu nsjmfua no mu nna hc kakra nka ho mfa ma adesuafoc na ama wcate nsjmfua bi ase na wcde agyina so de ayiyi nsjmmisa no ano yie. Dwumadi yi hwjj kasasuo ahodoc a ctwerjfoc no daa no adi wc nwoma no mu. Afei mjsrj sj aban bjyj nhyeheyjej wc ho na woapj animdefoc a wcdi dwuma ahodoc wc Akan kasa ho ama wcatwerj nwoma de ama adesuafoc wcwc ntoasoc sukuu mu na aboa wcn ama wcanya nnyinasoc pa de atwerj schwj no yie.

Dej mjka bio ne sj jwc sj Aban yj nhyeheyjej ma osuani biara a wcbjkc ntoasoc sukuu mu no sj wcbjdi Akan kasa no ho dwuma kakra. Dej mepj sj mekyerj ne sj, sj abcfra biara a wanya kwan wc ntoasoc sukuu mu bjsua Akan kasa no kakra wc afe a jdi kan no mu. Yei bjma yjn kasa no ho aba nyam ama adesuafoc ne afoforc a aka.




Afei nso Aban bjsc nwomatwerjfoc a wctwerj Akan kasa no asene na ahyj wcn nkuran ama wcatumi atwerj nwoma ahodoc no ara ama Akan adesuafoc no.

Yjbjsrj akyerjkyerjfoc sj wcnhyj mmcfcra no nkuran wc berj a wcrekyerj wcn adej wc Akan kasa no ho no. Sj jba saa a jnam so bjma adesuafoc ayere wcn ho wc Twi adesua no mu. Yei nam so bjma adesuafoc abc wcn ho mmcden. Bio, mjsrj sj sj wcrebc adesuafoc aba so a, wcnhwj wcn nso a wcbcc wcn ho mmcden wc Akan kasa dwumadie mu no na wcmmc wcn aba so bi na ahyj wcn nkuran ama kasa no ayj wcn akcnc ama wcasua ate asej.

6.4 Dwumadie no nyinaa awieej

Mpanimfoc sj, “ckwan no ware koraa mpo a, jkcwie wc aboboano”. Saa pjpjjpj na jtej wc me dwumadie yi mu. Na me dwumadie yi botaej ne sj mgyj nhwehwjmu wc owura Kwabena Adi (1975) anwonsjm no binom mu mpjnsjmpjnsjmu ahwj nsjmpc atitire binom a jda adi wc anwonsjm no mu, anwonsjm no nnyehyjej ne emu kasasuo ahodoc.

Yei na jdaa adi wc nsjntitire no mu sj, anwonsjm no mu nsjntitire no bi tumi yj nsjm a jfa nnipa abrabc ho wc wcn daa asetena mu. Nsjm binom tete sj ckwan a ybjifa so ahunu dej daa nyinaa Onyame tumi yj ma adasa, sjdej ybjtumi afa so akyerj anisc wc yjn asetena mu, sj afe to yjn a dej jwc sj yjyj de hyj Onyame animuonyam, sjdej abrabc mu asetena yj chaw ne apenesie. Afei ctwerjfoc yi nam anwonsjm yi so maa yjhunu sj wiase yi dej nnipa aba nanso awieej no na jhia. Jkc so kyerjj yjn sj wc nnipa asetena mu no jwc sj yjhunu ne sj yjdi nncboa. Ne nyinaa ne sj obiara hia obi mmoa.



Afei ctwerjfoc no maa yjhunu sjdej ybjtumi de kasasuo ahodoc bjdi dwuma wc yjn daa kasa mu na ama yjn kasa no ayj hwam anaa ayj dj. Yjhunu sj mpo sj yjde yjn kasasuo yi binom di dwuma wc yjn kasa mu a jtumi ma yjn nsjm bi ka yj ntiawa ma jte yjn brj so.

Bio, Baboa yjn ama yjahunu sj anwonsjm sua boa anotej, kasadj ne kasasua. Yei nyinaa yj ckwan a ctwerjfoc no nam so hyehyjj n'anwonsjm no. Yjhunu sj nsjmfua no a cde dii dwuma no nhij da jnyj kuntann, jnyj atenten. Ctwerjfoc no asan ahyehyj anwonsjm no nkyekyjmu a jma ne nteasej mu da hc.

Anamcn ahodoc a cnwonfoc yi de guu akwan mu wc n'anwonsjmtwerj yi mu no ma Akan kasa no yj dj sane yj hwam.

NWOMA AHODOC A MENYAA MMOA

- Acquaah, G. R. (1968). *Oguaa Aban*. Cape Coast: Mfanstiman Press Ltd, Cape Coast.
- Addow, E. R. (1975). *Edin ne Mmrane*. Accra: Bureau of Ghana Languages, Accra.
- Adi, K. (1985). *Mewɔ Bi Ka*. Tema Ghana: Publishing Corporation.
- Agyekum, K (2011). *Akan Kasadwini*. Madina-Accra Ghana: Dwumfour Publication. Doku St.
- Agyekum, K. (2013). *Introduction to Literature (2nd Edition)* Accra: Adwinsa Publication.
- Agyekum, K., Osam, E. K., & Apenteng, S. (2011). *Akan Terminology. English-Akan Linguistic and Media Glossary*. Legon-Accra: Adwinsa Publications (GH) Ltd.
- Angmor, C. (2001). *Contemporary Literature in Ghana 1911-1978 Critical Evaluation* Accra: Woeli Publishing Service Accra New-Town
- Annan, J.C. (2017). *Introduction to Creative Writing and Literary Appreciation*. Accra: Luckyfour P5ublishers
- Asante, C., Asenso O., & Hope, P.A. (2004). *Twi Adesua Nhoma (Akuapen)*. Accra: Damas Educational Services Limited.
- Asenso, O. (2009). *Akanfoɔ Anwonsem*. Cape Coast: Abundance of Grace Press UCC Cape Coast
- Azasu, K., & Geraldo, P. K. (2004). *Aspects of African Poetry*. Accra: YAMENS Printing Press.

- Balint, A. (1969). 'Sector Analysis and Idioms'. *Kivung, 1969 Vol 2.*
- Benefo, K. (1974). *Onanterefoc*. Accra: Tema Publishing Corporation Ghana. Bureau of Ghana Languages.
- Best, E. W., & Kahn, E. V. (2006). *Research in Education (10th Ed)*. Boston, MA: Pearson Education Inc., Boston.
- Boone, R. S. (1994). *Literature and Languages*. Evanton, Illoinis: Medougal, Little & Company.
- Bressler, C. E. (1994). *An Introduction to Theory and Practice* America: Printed in United States America.
- Chapman, R. (1992). *Literary Criticism*. In the *Oxford Companion to the English Language*. Oxford: Oxford University Press, pp.615-619.
- Chief Examiner's report for languages (2012), *WASSCE -Asante Twi*, WAEC, ACCRA.
- Chief Examiner's report for languages (2013), *WASSCE – Asante Twi*, WAEC, ACCRA.
- Chief Examiner's report for languages (2014), *WASSCE -Asante Twi*, WAEC, ACCRA.
- Chief Examiner's report for languages (2016), *WASSCE-Asante Twi*, WAEC, ACCRA.
- Chief Examiner's report for languages (2018), *WASSCE-Asante Twi*, WAEC, ACCRA.
- Chief Examiner's report for languages (2019), *WASSCE-Asante Twi*, WAEC, ACCRA.
- Creswell, E. W. (1998). *Qualitative enquiry and research design: choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Darkwa, E.M.A (1973). *Akanfoø Anwonsen* Accra-Tema: Ghana Publishing Corporation
- De Saussure, F. (1983). *Course in General Linguistics*, trans. Roy Harris (La Salle, 111: Open Court.
- Eagleton, T. (2008). *Literary Theory: An Introduction*. USA: University of Minnesota Press.
- Finnegan, R. (2012). Oral Literature in Africa. Cambridge United Kingdom: Open Book Publishers.
- Frey, J. H., & Oishi, S. M. (1995). *How to conduct interview by telephone and in person*. USA: SAGE Publishers.
- Gorden, J. B., & Kuehner, K. (1999). *Fiction, An Introduction to Short Story*. Illinois NTC/ Contemporary, Publishing Group, Inc.

- Gyekye-Aboagye, J. (1992). *Abrabɔ Mu Anwонsem* Accra: Afram Publication (Ghana).
- Hymes, D. H. (1974). *Foundation in sociolinguistic: An ethnographic approach.* Philadelphia: University of Pennsylvania press.
- Jonathan, D.C. (1975). *Structuralism, Linguistics and Literature.* London: Routledge
- Kennedy, X. Y. (1987). *Literature: An introduction to fiction, Poetry and Drama,* Bedford: Guild College Press.
- Krampah, D.E.K. (1997). *Mfantse Anokodzisem ho Adzesua.* Accraa: Bureau of Ghana Languages.
- Kuffour, J. O. (2009). *Akanfo] Amammer[ne Aseses[m bi;* ISBN; 9988-8323-0-3.
- Kusi, F. (2019). Lengwesteks nhwehwemu a ɔfa Asantefoɔ ayemmoa binom edin ho. M.Phil thesis, University of Education, Winneba.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. 1980. *Chicago: U of Chicago P.*
- Levorato, M. C., Nesi, B., & Cacciari, C. (2004). Reading comprehension and understanding idiomatic study. *Brain and Language*, 91(3), 303-314.
- Long, M., Shukla, V., & Rubio-Fernandez, P. (2020). The development of simile comprehension: From comparison to scalar implicature
- Marvisti. (2004). *Qualitative research in sociology* London UK: SAGE Publication, London.
- Mayhead, R. (1965). Understandind Literature. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mazur, K. (2006). *Poetry and Repetition: Walt Whitman, Wallace Stevens, John Ashbery.*
- Muhammad, M. J. (2019). Hyperbole in Poetry: A Case Study of Exaggeration. *Transylvanian Review of Administrative Science*, 57(2).
- Nketia, J. A. K. (1975). *Music of African* London: Victor Gollancz.
- Nketia, J. H. (1966). *Adowa Songs (Words only)*. Institute African Studies. University of Ghana.
- Nketia, J. H. (1978). *Amoma*. Tema: Ghana Publishing Corporation.
- Oduro, I. (2015). *Abrabɔ mu Anwонsem Mpensempensenmu.* Unpublished.
- Oduro, I. (2017). *Anidasoo Nsoromma.* Breman-UGC: Unmireted Favour Grahpics
- Oduro, I. (2019). *Literature of the Ghanaian Language.* Unpublished.

- Okpewho, I. (1992). *Africa Oral Literature Background, character continuity*. Bloomington Indiana University Press.
- Osei, K. N. (2013). Literate and Literature. Accra: Seventh Brain Publication.
- Owu-Ewie C. (2014). A morphosyntactic analysis of some Fante habitation names (economy); *The International Journal of Humanities and Social studies* 2(5) 232-243
- Owu-Ewie, C (2014). *Introduction to Linguistics*: course Packet for Mphil Ghanaian Language Studies (Unpublished)
- Owu-Ewie, C. (2012). *Introduction to traditional and Action Research Methods*. Winneba, Ghana Sakoa Press Ltd.
- Owu-Ewie, C. (2017). *Introduction to traditional and action research*. Accra, Ghana: Data Edge Multimedia.
- Prempeh, A. A. (2009). *Akanfoɔ Amammere*. Asafo-Kumasi: Alpha and Omega Printing Press.
- Prempeh, A. A. (2012). *Akanfoɔ Amammere ne Akan Kasadwini*. Kumasi: Alpha & Omega Print House.
- Sayakhan, N. I. (2019). The use of personification and apostrophe as facilitators in teaching poetry. *Journal of Language Studies* 1 (4), 98-106.
- Sekyi- Baidoo, Y. (2002). *Semantics An Introduction*, Wilas Press Ltd, Kumasi, Ghana.
- Ward, G. (2005). *Postmodernism; Translators*: GhadFakhrZanjiri and AbuzarKaram; Mahi: Tehran, 1384, p. 122.
- Wiafe-Akenten, E. N. A. (2017). *Sedee Wɔde Akan Kasa Di Dwuma enne Mmere Yi Wɔ Radio Ne TV So*. (Doctoral dissertation, University of Ghana).

NKEKAHO

Nkekaho 1: Afe ato Yjn

Ewiem ayj furubann,

Mframa mu ayj nwunu,

Nnua atifi ayj torotoro

Nsuwansuwa adeda komm,

Ampa, afe ato yjn



Mmcnten so ne afi mu ahyerjn,

Nkuraa ne nkurow so ayeyj manyamanya,

Asomdwoe hene asian aba nnipam,

Anisc ne cdc aba asaase so,

Kunsunkunsu ne nitan abc ase.

Mpanyin ne mmofra ani agye.

Afieboa ho rekosow biriribiri,

Obi nnim nea cbjkc kan;

Momono twe, guanguan tew,

Afe ato yjn, ebinom ho rebjka.

Afe ato yjn nnj, onua afe ato yjn.

Amansan hene de anigye nam,

Pii ayj krado rehyia no,

Wcde nne koro reteam sj,

“Akwaaba, Amansan hene, akwaaba!”


Afe ato yjn nnj, onua afe ato yjn.

Nanso afe biara ne emu nsjm,

Ebia na obi de kyjn bi.

Onua, gyae awerjhow ne nkcmmcidi,

Efisj nnj, afe ato wo.



Afe ato yjn nnj, afe ato yjn bio.

Scre ne anigyebo ani nnye.

Ntena hc komm nwwen nea atwam ho.

Kentene wo ho kcda Cboadej ase.

Kae sj afe ato yjn nnj.

Afe ato yjn nnj, afe ato yjn bio.

Adcfo nam adcfo so rekyiakyia.

Afe ato yjn ama biakoyj aba.

Onua, wote hc komm reyj djn?

Wunnim sj afe ato yjn nnj?

Afe ato yjn nnj, onua, afe ato yjn.

Abusua ahyia redi afe nnj.

Atamfo reyi cdc bi adi,

Wcde atuo ne akode agu hc reka sj,

“Ampa ara, afe ato yjn.”

Afe ato yjn nnj, onua, afe ato yjn.

Amansan nyinaa monscre j;

Mo a mote kwaem ne sare so,

Monkamfo Cboadej nnj abia,

Efisj, wama afe ato yjn bio!

Afe ato yjn nnj, ampa, afe ato yjn.

Ma w'ani so hwj wo ho hyia j!

Abcde nyinaa de ahokeka,

Anigye ne ahurusi reteam sj,

“Buronya aba oo, afe ato yjn nnj!”



Nkekaho 2: Aseda

Aseda, aseda, aseda!

Ade ketekete a jsom bo.

Wcntcn, wcntc, wcnsrj,

Nso ne bo yj kukuroo.

Jbra wo a, nhyira nko.


Aseda, aseda, aseda!

“Fa saa da m’ase” nyj dj;

“Bonniayj, di nea woadi”,

Hwj na obi anse wo bi,

Na cdomfo annu ne ho.



Aseda, aseda, aseda!

Ade a jhyj cdomfo nkuran,

Na jma bonniayjni ffre;

Sua ka fa twitwa wo ho,

Na cdomfo annu ne ho.

Aseda, aseda, aseda!

Ma w’ani nsc na da ase.

Cbcadej sj aseda.


Fa aseda bc No afcre,
Na w'adom wo ato wo mu.

Nkekaho 3: Aboa Opete

Kckcsakyi, cborotea, nyankompasakyi,
Ebi reka sj meyj kwasea,
Nanso, aboa opete,
Mede me kwasea pj nyinkyj.

Ebi fa m'ahobrjase sj me kwasea.

Me nyansa a menim de, wonhu,
Nanso, aboa opete,
Mede me kwasea repj nyinkyj.



Me ne obi nyj aka,
Mayj ctweafunu.
Nanso me ho wc mfaso;
Mede me kwasea pj nyinkyj.

Kckcsakyi, odiamenade.
Kwasitipae a onkyi ade,
Adwumayj nyj me anihaw,
Mede me kwasea pj nyinkyj.

Cborotea nyankompasakyi,

M'asekan sen abrafo de,

Mikum a, mempaw mu.


Mede me kwasea pj nyinkyj.

Nankwaaseni a ne ho bcn nam,

Mentcn me nam mma obi.

Mikum a, midi m'ade.

Mede me kwasea pj nyinkyj.



Mekasa kyerj obonukyerefo a, cte,

Nanso cte no abjbuo mu.

Ckwasea a otumi bu bj,

Mede me kwasea pj nyinkyj.

Huhuhuhu-nyj-hu Kwaakye,

Sumina so hene a me ne obi mmc hye.

Me ne obi mpere ahenni,

Mede me kwasea pj nyinkyj.

Nkekaho 4: Asetena

Asetena yi yj aperedie.

Nsi ne anem nko na jhia.

Nea cpere, ko kc kan no

Du ne botae a jsi n'anim ho,

Enti me nua peredifo,

Pere, ko kc nea nkonomdi wc.

Asetena yi yj cko.

Animia ne baninha na jhia,

Nea omia n'ani ko no

Nya nkonom abotire bc,

Enti, me nua kofoni,

Ko kc w'anim na di nim.



Asetena yi yj ahopakyi.

Akokoduru ne nkuranhyj,

Odwo ne ahobrjase nko

Tumi bc w'anim kwan tee.

Enti me nua "hopakyifo,"

Fa ahopakyi yj w'ade.

Asetena yi yj abennedi,

Ano atuo yj mpempem.

Cdanta, ohum, cprjm,

Ebi ka wo a, wunni.

Enti me nua “bennedifo,”

Bc ntoa na si abrjkoto.

Asetena yi yj cbrj.

Emu mmepecw ne abon

Ma ckwantufo pa abaw.

Mmcdenbc nko na ehia,

Enti me nua brjfo ei!

Kc so na mpa abaw.



Nkekaho 5: Yjaba na yjn Kcbeam

Da a obi baa wiase, onnim;

Nea obi si baa wiase nso, onnim;

Da a obi bjfi wiase onnim,

Nea obi besi afi wiase nso, onnim.

Yjaba, na yjn kcbeam.

Obi nim da a wcwoo obi?

Obi nim obi babea mu nsjm?

Obi nim obi wiase asetena mu nsjm?

Obi nim obi kcbea mu nsjm?

Yjaba, na yjn kcbeam.


Wcwo obi to kjtj pa so.

Wcwo obi to baha so.

Wcwo obi ancpa, obi anadwo;

Obi pampa so, obi obon mu.

Yjaba, na yjn kcbeam.



Obi asetena, anigye ne ahotc nko.

Obi asetena, awerjhow ne apinisi nko.

Obi asetena, sccsc kyenkyen,

Obi asetena, kyenkyen sccsc.

Yjaba, na yjn kcbeam.

Yjaba na yjn kcbeam ampa.

Mframa a jbcc nnj, ade pa nko.

Nea ckyena jbjbc, obi nnim,

Adekyee biara ne mu asjm.

Yjaba, na yjn kcbeam.

Obi nkwa awiei, chwjfo abc no.

Obi asamankc, ohia-awerjhow nko,

Obi asamankc, nkontaabu nko.

Yjaba, na yjn kcbeam.

Cdasani, kae sj, yjaba na ybjkjc.

Yjreba yjinne, yjrek a, yjahwehwj.

Worekc no sjn ni, cdasani?

Kae sj, nkae wc owu akyi.

Yjaba, na yjn kcbeam.

Nkekaho 6: Jnyj ka nko ne Ohia

Aberewa a ne kcn dc nkyewe,

Na wcakyew aburow ama no,

Na onnya jse mfa new,

Wosow ne ti, gu ahome ka sj,

“Jnyj ka nko ne ohia.”

Akokoa a cda ne kjtj so,

Na cpj sj escre nantew,

Na ontumi nscre nnantew,

Wc n’anan, ka ne tirim sj,

“Jnyj ka nko ne ohia.”



Ckwantuni a wanantew abrj,

Na cwc ne sika bc ne ho,

Nanso onnya afiri ntene mu,

Tena ase, gu aheme ka sj,

“Jnyj ka nko ne ohia.”


Cyarefo a ne yam kaw no,

Na onnya aduru bi nnom,

Na ne ho nyinaa yeraw no,

De ahoyeraw kjse team sj,

“Jnyj ka nko ne ohia



Osikani a ne ho mfa no,

Na ontumi nyj ne ho hwee,

Na ckcm nso akisa no,

Hwj nnuan a akyjn hc ka sj,

“Jnyj ka nko ne ohia.”

Nea wayj adwuma abrj,


Na jpj baabi agye n’ahome,

Na ckctena dua a jso nye ase,

Gyen n'ani hwj dua no so ka sj,
“Jnyj ka nko ne ohia”

Nea mpompranne abu no so,
Na cyare agu no mpokyerj,
Na ontumi mfa nea cwc nyj ne ho,
Su gu ne yam ka sj,
“Jnyj ka nko ne ohia.”

Cdefo a wanya ne ho sjj tam,
Na watow pon ahyia nnipa,
Na obiara ammua no ank,
Hwj soro dinn gu aheme ka sj,
“Jnyj ka nko ne ohia.”



Nea wcawo no koro ato ade mu,
Na biribiara nhia no,
Nanso onnya obi ne no ngoru,
Tena ase dinn dwen, ka sj,
“Jnyj ka nko ne ohia.”

Nea n'ani agyina ne dcfo,
Na ogyina ban so hwj cdcfo kwan,
Nanso cdcfo nyi ne ti adi,

Popa n'anim gyen n'ani ka sj,
“Jnyj ka nko ne ohia.”

NKEKAHO 7

NSJMMISA AHODOC BINOM A MEBISAEJ

- 
1. Wo din.....
 2. Sukuu bijn na wo kc.....
 3. Mfej.
 4. Nea
wofiri.....
 5. Wode “Mewc bi ka” di dwuma wc sukuu mu? Aaane anaa Daabi
 6. Ctwerjj nwoma no afe bijn mu?
 7. Ctwerjj no kasa bijn mu?.....
 8. Adwumakuo bijn na wctintim nwoma
no?.....
 9. So wokenkan nwoma no, wonyaa kasasuo ahodoc wc mu? Aaane anaa Daabi
 10. Sj aane a, bc mu mmijnsa bi a wonim.....
 11. Bc nsjmpctire mmienu bi a ctwerjfoc no de to dwa anwonsjm “asetena ne aseda
mu.
i.....
ii.....
...
12. Wc Kwabena Adi nwoma no mu no, anwonsjm bijn na jdi kan?

i.
.....

13. So nwoma no akenkan yj den? Aaane anaa Daabi


14. Sj aane a djn ntira?

.....
.....

NKEKAHO 8

Chief Examiners Report 2012

Question 7 Poetry



This question was based on a verse where candidates were to:

- (a) Write down the theme of the verse;
- (b) Indicate the state of mind of the writer;
- (c) Point out some literary devices.


Candidates who attempted this question did not perform well. Some candidates could not give the main theme of the poem. Nonetheless, a large number of them did well in giving appropriate examples on the literary devices, though, they could not explain how they were functioning in the poem.

Question 8

This question sought candidates's knowledge on

- (a) The theme of the poem.
- (b) Identifying and discussing two literary expressions used in the poem.
- (c) Showing the structure of the poem. Candidates' performance in this question was better than that of Question 7. They were able to give the figures of speech and examples from the poem

NKEKAHO 9



Question 7 - Poetry

The following questions were asked on a poem:

- (a) What is the theme of the poem?
- (b) Identify the following literary devices from the poem
 - (i) Simile (ii) metaphor (iii) repetition
- (c) Show how the poet used these devices to enhance the meaning and beauty of the poem.

Students' performance was very poor. It seemed candidates did not understand the poetry appreciation and the use of the literary devices at all. Students were not able to memorize some of the verses of the poems learnt. In some cases candidates gave answers on poems

they were not asked questions on, proving that they did not learn the selected topics given them.

Candidates should be taught the poems and be made to learn some verses and literary devices to enable them answer the questions well in future.

Question 8 - Poetry

- (a) What lesson do you learn from the poem?
- (b) Take a statement from the poem to support your answer in (a).
- (c) Show four ways by which the poet structured the poem.

The same problem as in question 7 was repeated here. The theme should be the summary of the whole poem.



NKEKAHO 10

Chief Examiners report 2014

Question 7 – Poetry

The subquestions were:


- (a) What was the theme of the poem “Mekc Meba Bio A?”
- (b) State two literary devices from the poem and state how each of them was used in the context of the poem.
- (c) State the mood of the poet and

(d) What lesson is drawn from the text?

About 85% of the candidates answered this question but performance was far below average. Students' answers indicated that students did not understand the poetry appreciation and the use of literary devices at all. This shows that students are not able to memorise some of the verses of the poems learnt. Candidates in some cases gave answers to poems they were not asked questions on showing that they did not learn the selected topics given to them. Teachers should do well to teach the poems given and try to encourage students to learn the verses and the literary devices well to help them answer similar questions in future.

Question 8 - Poetry

The question comprised 4 subquestions:

- 
- (a) What is the main theme that the poem “Adwuma Yi Yj cko” depicts?
 - (b) Give two examples of the literary devices that the poet employed.
 - (c) What is the mood of the poet? Quote examples from the poem to support your answer and,
 - (d) State three main structures of the poem.

Few students answered this question and their performance was very poor. Teachers should concentrate more on the teaching of poetry to enable students answer questions on them.

NKEKAHO 11

Chief Examiners Report 2016

Question 7

The question was based on the poem Abrabc.

(a) Discuss two (2) themes of the poem.

(b) Discuss the structure of the poem. Candidates who chose to answer this question lacked in-depth knowledge of this aspect of literature.

Candidates only stated the points for part (a) of the question without quoting any portion of the poem under discussion to support their explanations. This indicated that candidates' knowledge of poetry appreciation was very shallow. Candidates couldn't give the right theme of the poem "Abrabc".

With respect to the (b) part of the question, it was answered quite well but candidates could not extract anything from the said poem to back their stated literary device.

Most of the candidates were giving three or four conditions at the same time e.g. "Na cwc awerjhoc mu, cwc ahohiahia mu, cwc ahokyerj mu", etc. Tutors of the subject should endeavour to teach their students how to appreciate poems.

Question 8

The question was also based on the poem.

(a) Identify and discuss three (3) literary devices used in the poem.

(b) Identify and discuss the mood of the author of the poem.

Most of the candidates were able to give the figures of speech but they couldn't give the right examples from the text therefore losing some marks. Some candidates had a problem with proverbs and metaphor – ‘1b1’ and ‘kasakoa’ using one for the other. Tutors should give students more examples of each figure of speech to make candidates/students conversant with their use.

Candidates were then asked to state and explain the mood of the writer but the majority of them just stated the mood without explaining it with some lines from the text. Tutors should let students know and understand the two:

- (a) State – “kyerj tebea a “cnwonfoc no wc mu”
- (b) State and explain – “kyerjkyerj tebea a cnwonfoc no wc mu yie”.

Few candidates who were able to state and explain used verses and lines from different poems showing that they did not read the poems well. Teachers should insist that students buy the prescribed books and treat them well with the students. Generally, candidates did well with this question.

NKEKAHO 12

Chief Examiners Report 2018

Question 7


- (a) What is the theme of the poem “Biribiara wo ne bere”?
- (b) What is the mood of the writer of the poem? (c) Quote a statement from the poem that supports the writer’s mood.
- (d) Discuss two different literary devices from the poem which the writer has effectively used to enhance the authenticity of the poem.

Most candidates answered this question 7(a) of which demanded the main theme of the poem ‘Biribiara wo ne bere’. Candidates wrote three, four or five themes at the same time. In 7(b) the question demanded the mood of the writer and candidates wrote two or three moods which were not necessary. In 7(c) instead of quoting from the poem ‘Biribiara wo ne bere’ to support their answer in 7(b), they quoted lines from the poem. ‘Abrabɔ’. In 7(d) candidates were asked to write two literary devices and their functions in the poem. Candidates were able to write the devices but could not support them with the right quotes. They could not state their functions either.

Question 8

- (a) What is the title of the poem from which these lines are quoted?
- (b) What is the theme of the poem?
- (c) i. Identify and write down three different literary devices from the poem.
ii. Choosing one of the literary devices identified and show how the writer used it effectively to clarify the meaning of the poem.

Quite a good number of candidates who answered this did not understand it before they attempted it. In question 8(a), the title of the poem is ‘Ohum’ and most of the candidates gave ‘Ohum Abenaa’ which was wrong. The majority of them could not quote the exact figures of speech from the poem. Candidates did not take the instructions given to the question into consideration. Instead of giving the specific number of examples as the question demanded they gave more than necessary. Few who understood the question scored good marks.



Chief Examiners Report 2019

Question 7

- (a) State the theme of the poem “Asase Yaa”.
- (b) Identify human characteristics in the poem.
- (c) Identify two devices used in the poem and quote an example to support your answer.

This question on poetry tasked candidates to state the theme of the poem, indicate human characteristic in the poem and give two literary devices and their examples eg Sɛ -nipa: AsaseYaa ye dan wo “Awo”. Jbe: Anomaa mfa dua abufu” etc. Here, some candidates


wrote three, four and five themes at the same time. Candidates could mention human traits like, dependable, kindness and love that are seen in Asaase Yaa as the question demanded.

Question 8

(a) State the mood of the poet in the poem entitled “Abøfra” and quote a line(s) from the poem to support your answer.

(b) State any four structures of the poem.

Most candidates answered this question. Candidates were to give the mood of the writer of the poem- “Abøfra” and support it with a quote from the poem. Candidates gave more than one mood. Eg.



- i. ‘Na ḷtwerɛføo no wɔ adwennwene mu εna na ḷtwerɛføo no wɔ ahometee mu.’
- ii. ii. ‘Na ḷtwerɛføo no wɔ anibers mu.’

Unfortunately, they could not give the right quote from the poem to support these moods. However, they were able to give the structure by indicating that, the poem is made up of eleven stanzas with each stanza having four lines. They also gave literary devices such as;

- i. Ntimu (repetition) – “Abøfra a worefiri ὣbra aseε”
- ii. ii. Kasakoa (idiom) – “Di wɔn ayaw”
- iii. iii. Adwene mu Mfoniye (imagery) – “Ӯbra pa apakan ada mu” etc

NKEKAHO 14

Nkoranman Senior High School Asante Twi Adesuaafoc

